

Na osnovu člana 82 stav 1 tač. 2 i 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 15. jula 2009. godine, donijela je

Z A K O N

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE

Član 1

Potvrđuje se Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske, potpisan u Istanbulu, 26. novembra 2008. godine u originalu na crnogorskom, engleskom i turskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku glasi:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske

PREAMBULA

U ŽELJI da razvijaju i jačaju prijateljske odnose, naročito u oblasti ekonomske saradnje i trgovine, sa ciljem da doprinesu napredovanju ekonomske saradnje između dviju zemalja i povećaju obim međusobne trgovinske razmjene,

Crna Gora i Republika Turska (u daljem tekstu: “Strane ugovornice” ili “Crna Gora” i “Turska”, gdje tako odgovara).

POTVRĐUJUĆI svoju namjeru da aktivno učestvuju u procesu ekonomske integracije u Evropi izražavajući spremnost da sarađuju u traženju načina i sredstava za jačanje tog procesa;

IMAJUĆI U VIDU prava i obaveza koje proističu iz “Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gore” i “Ugovor o uspostavljanju pridruživanja između Republike Turske i Evropske ekonomske zajednice”;

UZIMAJUĆI U OBZIR iskustvo stečeno kroz saradnju koja postoji među Stranama ugovornicama iz ovog Sporazuma kao i između njih i njihovih glavnih trgovinskih partnera;

ISKAZUJUĆI spremnost da preduzmu aktivnosti u cilju unapređivanja harmoničnog razvoja njihove trgovine kao i širenja i diversifikovanja međusobne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i one koje nijesu obuhvaćene ovim Sporazumom, stvarajući na taj način okvir i povoljno okruženje koje se zasniva na ravnopravnosti, odsustvu diskriminacije i ravnoteži prava i obaveza;

UPUĆUJUĆI na zajednički interes Strana ugovornica za stalno pospješivanje multilateralnog trgovinskog sistema i imajući u vidu da odredbe i instrumenti Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994 (u daljem tekstu: “GATT 1994”) i Svjetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: “STO”) predstavljaju osnov njihove spoljne trgovinske politike;

ODLUČNI da za ovu svrhu utvrde odredbe koje će biti usmjerene ka progresivnom ukidanju prepreka za trgovinu između Strana ugovornica u skladu sa odredbama ovih instrumenata, posebno onih koje se odnose na uspostavljanje slobodnih trgovinskih zona;

ODLUČILE SU, u pravcu ostvarivanja ovih ciljeva, da zaključe sljedeći Sporazum (u daljem tekstu: "ovaj Sporazum").

Član 1

Ciljevi

1. Strane ugovornice, uzevši u obzir Proces stabilizacije i pridruživanja između Crne Gore i EU i obaveze Turske koje proističu iz Carinske unije sa EU, postepeno će uspostavljati zonu slobodne trgovine koja će se odnositi praktično na cijelu trgovinu koja se odvija između njih tokom prelaznog perioda od najviše pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i u saglasnosti sa članom XXIV GATT-a 1994 i ostalim multilateralnim sporazumima o robnoj trgovini koji su navedeni u prilogima uz Sporazum o osnivanju STO.
2. Ciljevi ovog Sporazuma su:
 - a) povećanje i jačanje ekonomske saradnje među Stranama ugovornicama i podizanje životnog standarda stanovništva dviju zemalja;
 - b) postepeno otklanjanje teškoća i ukidanje ograničenja u robnoj trgovini;
 - c) unapređenje, kroz proširivanje recipročne trgovine, harmoničnog razvoja ekonomskih odnosa između Strana ugovornica;
 - d) obezbjeđenje fer uslova za konkurenciju u trgovini između Strana ugovornica;
 - e) doprinos, uklanjanjem trgovinskih barijera, harmoničnom razvoju i širenju svjetske trgovine;
 - f) stvaranje uslova za dalje podsticanje investicija, a naročito za razvoj zajedničkih ulaganja i u jednoj i u drugoj zemlji;
 - g) unapređivanje trgovine i saradnje između Strana ugovornica na tržištima trećih zemalja.

Član 2

Osnovne carine

1. U trgovini između Strana ugovornica obuhvaćenih ovim Sporazumom, Strane ugovornice primjenjuju svoje carinske tarife o klasifikaciji robe za uvoz.
2. Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se primjenjuju sukcesivna smanjenja utvrđena u ovom Sporazumu jeste carina »najpovlašćenije nacije« (Most Favoured Nation ili MFN) koja je bila na snazi kod Strana ugovornica na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3. Ukoliko se, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, bude primjenjivalo bilo koje smanjenje tarifa po principu *erga omnes*, a naročito smanjenja koja su rezultat pregovora o tarifama u STO, takve smanjene tarife će zamijeniti osnovne carine navedene u stavu 2 od datuma primjene tih smanjenja.
4. Strane ugovornice su dužne da jedna drugoj saopšte svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 3 Domen

Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se na proizvode koji potiču od Strana ugovornica, a koji spadaju pod Poglavlja od 25 do 97 Harmonizovanog sistema opisa i šifriranja robe, sa izuzetkom proizvoda navedenih u Aneksu I ovog Sporazuma.

Član 4 Carinske dažbine na uvoz i takse jednakog dejstva

1. Nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica ne mogu se uvoditi nove carinske dažbine na uvoz niti takse jednakog dejstva.
2. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, ukidaju se carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Crne Gore u Tursku.
3. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, ukidaju se carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru.
4. Carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru, navedene u Aneksu II, postepeno će se ukidati u skladu sa rasporedom izloženim u navedenom Aneksu.
5. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, Crna Gora i Turska dužne su da u međusobnoj trgovini ukinu sve takse koje imaju isto dejstvo kao uvozne carinske dažbine.
6. Za proizvode koje potiču iz Turske, navedene u Aneksu II, Crna Gora je dužna da usvoji tretman koji nije manje povoljan od tretmana usvojenog za slične proizvode koje potiču iz Evropske unije. U slučaju da dođe do povoljnih promjena u tretmanu usvojenom za proizvode iz Evropske unije, Crna Gora je dužna da bez odlaganja takve promjene primijeni i na proizvode koji potiču iz Turske, navedene u ovom Aneksu, i odmah o tome obavijesti Tursku.

Član 5 Carinske dažbine fiskalne prirode

Odredbe koje se tiču ukidanja carisnkih dažbina na uvoz primjenjuju se i na carinske dažbine fiskalne prirode.

Član 6 Carinske dažbine na izvoz i takse jednakog dejstva

1. Nakon datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica ne mogu se uvoditi nove carinske dažbine na izvoz ili takse jednakog dejstva.
2. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, između Strana ugovornica ukidaju se sve carinske dažbine na izvoz i takse jednakog dejstva.

Član 7

Kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz i mjere jednakog dejstva

1. Od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne mogu se uvoditi nove kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz ili mjere jednakog dejstva.
2. Sve kvantitativne restrikcije na izvoz i uvoz kod Strana ugovornica i mjere jednakog dejstva ukidaju se na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 8

Tehničke barijere u trgovini

1. Prava i obaveze Strana ugovornica koje se odnose na standarde ili tehničke propise i srodne mjere regulišu se Sporazumom STO o tehničkim barijerama u trgovini.
2. Strane ugovornice dužne su da sarađuju i razmjenjuju informacije u oblasti standardizacije, metrologije, procjene usaglašenosti i akreditacije, u cilju eliminisanja tehničkih barijera za trgovinu.
3. Svaka Strana ugovornica, na zahtjev druge Strane ugovornice, dužna je da dostavi informacije o određenim pojedinačnim slučajevima standarda, tehničkih pravila ili sličnih mjera.

POGLAVLJE II

POLJOPRIVREDNI I RIBARSKI PROIZVODI

Član 9

Domen

1. Odredbe ovog Poglavlja primjenjuju se na osnovne poljoprivredne, poljoprivredno-prehrambene i ribarske proizvode koji potiču sa teritorije svake Strane ugovornice.
2. Termin "osnovni poljoprivredni, poljoprivredno-prehrambeni i ribarski proizvodi" (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvodi) označava, u smislu ovog Sporazuma, proizvode koji spadaju pod Poglavlja od 01 do 24 Harmonizovanog sistema opisa šifriranja robe i uključuje i proizvode koji su nabrojani u Aneksu I ovog Sporazuma.

Član 10

Razmjena povlastica

1. Strane ovog Sporazuma dužne su da međusobno dodjeljuju povlastice utvrđene u Protokolu I u skladu sa odredbama ovog Poglavlja.
2. Imajući u vidu ulogu poljoprivrede u njihovim ekonomijama, razvoj trgovine poljoprivrednim proizvodima, veliku osjetljivost poljoprivrednih proizvoda i pravila svojih poljoprivrednih politika, Strane ugovornice dužne su da u Zajedničkom komitetu ispituju mogućnosti odobravanja daljih međusobnih povlastica u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

Član 11

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Strane ugovornice dužne su da svoje domaće propise u oblastima veterinarske, sanitarne i fitosanitarne kontrole primjenjuju u skladu sa Sporazumom STO o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.
2. Mjere koje se odnose na veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu između Strana ugovornica moraju se uskladiti na osnovu propisa EU.
3. Strane ugovornice se obavezuju da neće uvoditi diskriminatorne mjere ili druge mjere koje vode neprimjerenom ograničavanju protoka informacija o nivou sanitarne i fitosanitarne zaštite životinja, biljaka i proizvoda.

Član 12

Specifične mjere zaštite

Izuzetno od ostalih odredbi ovog Sporazuma, a naročito člana 21, i imajući u vidu posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda koji potiču od jedne Strane ugovornice, a koji su predmet povlastica odobrenih na osnovu ovog Sporazuma, dovedu do ozbiljnih poremećaja tržišta ili domaćih regulatornih mehanizama kod druge Strane ugovornice, obje Strane ugovornice će odmah izvršiti konsultacije u cilju pronalaženja odgovarajućeg rješenja. Do iznalaženja takvog rješenja, dotična Strana ugovornica može da donosi mjere koje smatra neophodnim u skladu sa relevantnim pravilima STO.

POGLAVLJE III

USLUGE I INVESTICIJE

Član 13

1. Strane u ovom Sporazumu prepoznaju rastući značaj usluga i investicija. U nastojanjima da postepeno razvijaju i proširuju saradnju, naročito u kontekstu Evropskih integracija, one će sarađivati u cilju daljeg unapređenja investicija i postizanja progresivne liberalizacije i obostranog otvaranja svojih tržišta za investicije i trgovinu uslugama, imajući u vidu relevantne odredbe Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).
2. Strane ugovornice će u Zajedničkom komitetu diskutovati o ovoj saradnji kako bi razvijale i produbljivale svoje odnose u saglasnosti sa ovim članom.

POGLAVLJE IV

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 14

Interni porezi

1. Strane ugovornice su dužne da se uzdržavaju od svih mjera ili prakse interne fiskalne prirode kojima se, direktno ili indirektno, uspostavlja diskriminacija između proizvoda jedne Strane ugovornice i sličnih proizvoda koji potiču od druge Strane ugovornice.
2. Proizvodi koji se izvoze na teritoriju bilo koje od Strana ugovornica nemaju pravo na refundiranje internih indirektnih poreza koji su veći od iznosa indirektnih poreza koji se direktno ili indirektno zaračunavanju na te proizvode.

Član 15

Carinske unije, slobodne trgovinske zone i prekogranični aranžmani

Ovim Sporazumom se ne sprečava održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, slobodnih trgovinskih zona ili aranžmana za prekograničnu trgovinu. Strana ugovornica sa trećim zemljama ukoliko oni ne utiču negativno na trgovinski režim i naročito na odredbe o pravilima o porijeklu predviđenim ovim Sporazumom.

Razmjena informacija će se vršiti, na zahtjev bilo koje od Strana ugovornica, u Zajedničkom komitetu u vezi sa sporazumima o osnivanju takvih carinskih unija ili slobodnih trgovinskih zona.

Član 16

Strukturno prilagođavanje

1. Posebne mjere ograničenog trajanja koje derogiraju odredbe člana 4 Strane ugovornice mogu preduzeti u formi povećanih carinskih dažbina.
2. Ove mjere se mogu odnositi isključivo na mlade industrijske grane, ili određene sektore koji se prestrukturiraju ili se suočavaju sa ozbiljnim teškoćama, naročito ako te teškoće izazivaju značajne socijalne probleme.
3. Carinske dažbine na uvoz koje se u Crnoj Gori primjenjuju na proizvode koji potiču iz Turske koje se zavode ovim mjerama ne mogu biti veće od osnovne carine iz Člana 2 za dati proizvod i zadržavaju element povoljnosti za proizvode koji potiču iz Turske. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu ovim mjerama ne može prelaziti 15% ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Turske kao što je definisano u članu 3, u toku posljednje godine za koju postoje statistički podaci.
4. Ove mjere će se primjenjivati tokom perioda od najviše pet godina, ukoliko Zajednički komitet ne odobri dužu primjenu.
5. Ove mjere ne mogu se uvesti za one proizvode za koje su prije više od tri godine ukinute sve carine i kvantitativna ograničenja ili takse ili mjere jednakog dejstva.
6. Crna Gora je dužna da obavijesti Zajednički komitet o svim posebnim mjerama koje namjerava da uvede. Na zahtjev Turske, u Zajedničkom komitetu će se izvršiti konsultacije o takvim mjerama i sektorima na koje se one odnose prije njihove primjene. Prilikom preduzimanja takvih mjera, Crna Gora je dužna da Zajedničkom komitetu dostavi plan ukidanja carinskih dažbina koje su uvedene po osnovu ovog člana. Taj plan mora predvidjeti postepeno smanjivanje ovih carina počev najkasnije dvije godine od njihovog uvođenja, po jednakim stopama. Zajednički komitet može da se odluči za drugačiji plan.

Član 17

Damping i subvencije

1. Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava drugu Ugovornu stranu da preduzme radnje u cilju trgovinske zaštite u skladu sa stavom 2 ovog člana.
2. Ukoliko jedna od Strana ugovornica utvrdi da se u trgovini sa drugom Ugovornom stranom javlja damping i/ili kompenzaciono subvencionisanje, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom STO o implementaciji člana VI GATT-a 1994 i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzacionim mjerama i svojim sopstvenim relevantnim unutrašnjim zakonodavstvom.

Član 18 **Opšte mjere zaštite**

Svaka Strana ugovornica zadržava svoja prava i obaveze po osnovu člana XIX GATT-a 1994 i Sporazuma STO o mjerama zaštite. Ovaj Sporazum ne dodjeljuje Stranama ugovornicama nikakva dodatna prava odnosno obaveze u pogledu mjera zaštite.

Član 19 **Reizvoz i značajan manjak**

1. Kada usklađenost sa odredbama članova 6 i 7 vodi ka:
 - a) reizvozu prema trećoj zemlji prema kojoj Strana ugovornica iz ovog Sporazuma koja vrši izvoz za dotični proizvod primjenjuje kvantitativne izvozne restrikcije, izvozne dažbine ili mjere odnosno takse jednakog dejstva; ili
 - b) značajnom manjku, odnosno riziku da bi moglo doći do manjka proizvoda koji je od ključnog značaja za Stranu ugovornicu izvoznicu;

i kada gore opisane situacije izazivaju ili bi vjerovatno mogle izazvati ozbiljne probleme za Stranu ugovornicu izvoznicu, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere pod uslovima i u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 21 ovog Sporazuma.
2. Mjere preduzete zbog situacije iz stava 1 moraju se primjenjivati bez ikakve diskriminacije, a ukinuće se kada uslovi ne budu opravdavali njihovo postojanje.
- 3.

Član 20 **Državni monopoli**

1. Strane ugovornice obavezne su da progresivno prilagođavaju svaki državni monopol komercijalnog karaktera kako bi osigurale da do kraja četvrte godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma između državljana Strana ugovornica ne postoji nikakva diskriminacija u pogledu uslova po kojima se roba nabavlja i plasira.
2. Zajednički komitet mora biti obaviješten o mjerama koje su usvojene za svrhe realizacije ovog cilja.

Član 21 **Postupak obavješćavanja i konsultacija radi primjene mjera**

1. Prije otpočinjanja postupka za primjenu bilo kojih mjera iz članova 12, 19, 24 i 32, Strane ugovornice iz ovog Sporazuma imaju obavezu da nastoje da razriješe sve teškoće između sebe putem direktnih konsultacija, i da o tome obavijeste drugu Ugovornu stranu.

2. Strana ugovornica koja razmišlja o pribjegavanju mjerama dužna je da odmah obavijesti Zajednički komitet o tome. Dotična strana dostavlja Zajedničkom komitetu sve bitne informacije i pruža potrebnu pomoć u istraživanju slučaja. U Zajedničkom komitetu se bez odlaganja obavljaju konsultacije među Stranama ugovornicama u cilju iznalaženja zajednički prihvatljivog rješenja.
3. Ukoliko, u roku od jednog mjeseca od kada je pitanje upućeno na Zajednički komitet, Strana ugovornica o kojoj je riječ ne okonča praksu zbog koje je upućen prigovor ili probleme o kojima je dostavljeno obavještenje i u odsustvu odluke Zajedničkog komiteta o tom pitanju, dotična Strana ugovornica može da usvoji mjere koje smatra neophodnim da bi korigovala stanje.
4. O preduzetim mjerama mora se odmah obavijestiti Zajednički komitet. One moraju biti ograničene, po obimu i trajanju, na ono što je striktno neophodno kako bi se ispravila situacija, koja je izazvala njihovu primjenu, i neće ići van domena štete koju je dotična praksa ili teškoća prouzrokovala. Prioritet se ima dati mjerama koje će najmanje poremetiti funkcionisanje ovog Sporazuma.
5. Preduzete mjere će biti predmet redovnih konsultacija u okviru Zajedničkog komiteta u cilju njihovog popuštanja, odnosno ukidanja kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo postojanje.
6. Kada je zbog izuzetnih okolnosti koje zahtijevaju hitnu intervenciju nemoguće izvršiti prethodno ispitivanje, dotična Strana ugovornica može, u slučajevima iz čl. 12, 19, 24 i 32, da odmah primijeni mjere predostrožnosti koje su striktno neophodne da bi se ispravilo stanje. O tim mjerama mora se bez odlaganja obavijestiti Zajednički komitet i konsultacije između Strana ugovornica po ovom Sporazumu obavljaju se u okviru Zajedničkog komiteta.

Član 22

Pravila o porijeklu i saradnji između carinskih uprava

1. Strane ugovornice se slažu da će primjenjivati evropska preferencijalna pravila o porijeklu u trgovini između sebe, uključujući sve postojeće i buduće izmjene i dopune. U slučaju da ova pravila o porijeklu u trgovini pretrpe izmjene i dopune, Zajednički komitet pokreće postupak izmjena i dopuna pravila o porijeklu.
2. Protokol II uz ovaj Sporazum utvrđuje pravila o porijeklu i prateće metode administrativne saradnje.

Član 23

Plaćanja

1. Plaćanja u slobodno konvertibilnim valutama koja se odnose na komercijalne transakcije u okviru ovog Sporazuma među Stranama ugovornicama i prenos tih plaćanja na teritoriju Strane ugovornice na kojoj se nalazi povjerenik, vršiće se bez ikakvih restrikcija.
2. Strane ugovornice će se uzdržati od restrikcija u pogledu razmjene ili administrativnih restrikcija osim onih koje postoje u važećim zakonskim propisima Strana ugovornica o vraćanju dotacija ili prihvatanju kratkoročnih i srednjoročnih kredita vezano za komercijalne transakcije u kojima učestvuju rezidenti Strane ugovornice.
3. Izuzetno od odredbi stava 2, sve mjere koje se odnose na tekuća plaćanja koja su u vezi sa kretanjem roba moraju biti u saglasnosti sa uslovima utvrđenim u članu VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Član 24

Pravila o konkurenciji koja se odnose na preduzeća, državna pomoć

1. Sljedeće nije kompatibilno sa pravilnom implementacijom ovog Sporazuma, u mjeri u kojoj može da ugrozi trgovinu između Strana ugovornica:
 - a) svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i udruženi nastupi preduzeća čiji je cilj ili efekat sprečavanje, ograničavanje ili poremećaj konkurencije;
 - b) zloupotreba, od strane jednog ili više preduzeća, dominantne pozicije na teritorijama Strana ugovornica u cjelini ili na značajnom dijelu istih;
 - c) svaka koncentracija koja bi stvorila dominantnu poziciju i spriječila fer konkurenciju;
 - d) svaka državna pomoć koja remeti ili može potencijalno da poremeti konkurenciju favorizovanjem određenih preduzeća ili proizvodnje određene robe.
2. Svaka Strana ugovornica ima obavezu da osigura transparentnost u oblasti državne pomoći. Na zahtjev jedne Strane ugovornice, druga strana dostavlja informacije o konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.
3. Ukoliko bilo koja od Strana ugovornica smatra da je određena praksa nekompatibilna sa uslovima iz prvog stava ovog člana, i:
 - a) da se ne ostvaruje na adekvatan način shodno pravilima implementacije iz stava 4 ovog člana, ili
 - b) u odsustvu takvih pravila, i ukoliko takva praksa izaziva ili prijeti da će izazvati ozbiljne štete interesima druge Strane ugovornice ili materijalnu štetu njenoj domaćoj industriji, uključujući uslužnu djelatnost,

ona može da preduzme odgovarajuće mjere nakon konsultacija sa Zajedničkim komitetom ili nakon trideset radnih dana od upućivanja na konsultaciju o tome.
4. U slučaju postupaka koji su nekompatibilni sa stavom 1.c) ovog člana, takve odgovarajuće mjere mogu, tamo gdje se na iste primjenjuje STO/GATT 1994, da se usvoje samo u saglasnosti sa postupcima i pod uslovima utvrđenim u STO/GATT-u 1994 i eventualnim drugim relevantnim instrumentima koji su ugovarani pod njegovim okriljem i koji su primjenjivi između Strana ugovornica.
5. U slučaju da jedna Strana ugovornica sprovede istragu u vezi sa konkurencijom protiv preduzeća koja se nalaze na teritoriji druge Strane ugovornice, ukoliko strana koja vrši istragu zatraži od druge strane saradnju u saopštavanju zvaničnih dokumenata koji su relevantni za istragu, zamoljena strana će uložiti sve napore da obezbijedi blagovremenu dostavu informacija preko nadležnih državnih organa.
6. Izuzetno od bilo kojih odredbi u suprotnom smislu koje su usvojene u saglasnosti sa ovim članom, Strane ugovornice će vršiti razmjenu informacija vodeći računa o ograničenjima koja nameću zahtjevi stručne i poslovne tajnosti.

Član 25

Teškoće u platnom bilansu

1. Strane ugovornice imaju obavezu da nastoje, kad god je moguće, da izbjegnu uvođenje restriktivnih mjera, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, za svrhe platnog bilansa. Strana koja usvaja takve mjere, čim prije to bude moguće, prezentira drugoj strani vremenski plan za njihovo uklanjanje.
2. Ukoliko Crna Gora ili Turska budu imale krupne probleme sa platnim bilansom, ili bude postojala neposredna opasnost da do tih problema dođe, Crna Gora odnosno Turska, zavisno od slučaja, mogu, u skladu sa uslovima utvrđenim u Sporazumu STO, usvojiti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i koje ne mogu ići dalje od onoga što je striktno neophodno da bi se korigovalo stanje platnog bilansa. Crna Gora, odnosno Turska, zavisno od slučaja, dužne su da odmah obavijeste drugu Stranu ugovornicu o tome.
3. Na transfere vezane za investicije i naročito na repatrijaciju investiranih ili reinvestiranih iznosa ili bilo koju vrstu prihoda koji potiču od istih neće se primjenjivati nikakve restriktivne mjere.

Član 26

Prava intelektualne svojine

1. Strane ugovornice u ovom Sporazumu imaju obavezu da odobre i obezbijede adekvatnu, djelotvornu i nediskriminatornu zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući mjere za ostvarivanje tih prava u slučajevima njihove povrede, falsifikovanja i piraterije, u skladu sa odredbama ovog člana i relevantnim međunarodnim sporazumima.
2. Svaka od Strana ugovornica u ovom Sporazumu ima obavezu da državljanima druge strane dodijeli tretman koji neće biti nepovoljniji od onog koji je dodijeljen njenim sopstvenim državljanima. Izuzetak od ove obaveze mora biti u skladu sa suštinskim odredbama člana 3 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS).
3. Svaka od Strana ugovornica u ovom Sporazumu ima obavezu da državljanima druge strane dodijeli tretman koji neće biti nepovoljniji od onog koji je dodijeljen državljanima bilo koje druge zemlje. Izuzetak od ove obaveze mora biti u skladu sa suštinskim odredbama TRIPS sporazuma, a naročito članova 4 i 5 istoga.
4. Strane ugovornice imaju obavezu da redovno razmatraju sprovođenje ovog člana. Ukoliko se pokaže da će doći do problema u oblasti intelektualne svojine koji bi mogli da ugroze trgovinske uslove, preduzeće se hitne konsultacije, na zahtjev bilo koje od Strana ugovornica, kako bi se došlo do obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Član 27

Javne nabavke

1. Strane ugovornice smatraju liberalizaciju svojih tržišta javnih nabavki ciljem ovog Sporazuma. Strane ugovornice teže otvaranju u dodjeli ugovora o javnim nabavkama na bazi nediskriminacije i reciprociteta.

2. Strane ugovornice će progresivno razvijati svoja pravila, uslove i postupke javnih nabavki sa ciljem omogućavanja pristupa postupcima javnih nabavki za dobavljače druge Strane ugovornice na njihovim tržištima javnih nabavki, koji neće biti nepovoljniji od onog koji se omogućava kompanijama bilo koje zemlje ili teritorije.
3. Zajednički komitet ima obavezu da ispituje razvoj situacije u vezi sa postizanjem ciljeva ovog člana i može da preporuči praktične modalitete za realizaciju odredbi stava 2 kako bi se osigurao slobodan pristup, transparentnost i obostrano otvaranje njihovih tržišta javnih nabavki.
4. U toku ispitivanja iz stava 3, Zajednički komitet može da razmatra, posebno u svjetlu razvoja situacije i regulative u ovoj oblasti na međunarodnom planu, mogućnost proširenja obuhvatnosti i/ili stepena otvaranja tržišta predviđenog u stavu 1.
5. Strane ugovornice imaju obavezu da nastoje da pristupe relevantnim Sporazumima koji su dogovarani pod okriljem GATT-a 1994 i Sporazuma iz Marakeša, kojim je osnovana STO.

Član 28 **Formiranje Zajedničkog komiteta**

1. Ovim se osniva Zajednički komitet u kojem je zastupljena svaka Strana ugovornica. Zajednički komitet zadužen je za administriranje ovog Sporazuma i stara se o njegovoj pravilnoj implementaciji.
2. Za svrhe pravilne implementacije ovog Sporazuma, Strane ugovornice razmjenjuju informacije i, na zahtjev bilo koje od strana, obavljaju konsultacije u Zajedničkom komitetu. Zajednički komitet prati mogućnost daljeg uklanjanja prepreka za trgovinu između Strana ugovornica.
3. Zajednički komitet može, u skladu sa odredbama stava 3 člana 29, da donosi odluke u slučajevima koji su predviđeni ovim Sporazumom. O drugim pitanjima Zajednički komitet može da daje preporuke.

Član 29 **Rad Zajedničkog komiteta**

1. Za svrhe pravilne implementacije ovog Sporazuma, Zajednički komitet ima obavezu da se sastaje na odgovarajućem nivou kad god je neophodno na zahtjev, a najmanje jednom godišnje. Bilo koja od Strana ugovornica može da zatraži da se održi sastanak.
2. Zajednički komitet odlučuje putem konsenzusa.
3. Ukoliko predstavnik Strane ugovornice u Zajedničkom komitetu prihvati odluku uz rezervu da se moraju ispuniti interni zakonski zahtjevi, takva odluka stupa na snagu, ukoliko u njoj nije naveden neki kasniji datum, na datum prijema pismenog obavještenja o tome da su ti zahtjevi ispunjeni.
4. Zajednički komitet usvaja svoj pravilnik o radu koji, između ostalog, sadrži odredbe o sazivanju sastanaka i imenovanju predsjedavajućeg i njegovom mandatu.
5. Zajednički komitet može da odluči da osnuje potkomitete i radne grupe koje bude smatrao neophodnima da bi pomogli u ostvarivanju njegovih zadataka.

Član 30 **Izuzeci u pogledu bezbjednosti**

Ništa iz ovog Ugovora ne sprečava Strane ugovornice da preduzmu bilo koje mjere koje one smatraju neophodnim:

- a) da bi se spriječilo objelodanjivanje informacija koje je u suprotnosti sa njihovim vitalnim interesima bezbjednosti;
- b) da bi se zaštitili vitalni interesi bezbjednosti ili realizovale međunarodne obaveze ili nacionalne politike:
 - i) u vezi sa trgovinom oružjem, municijom i ratnom opremom i takvom trgovinom drugom robom, materijalima i uslugama koja se, direktno ili indirektno, vrši za svrhe snabdijevanja vojnih objekata; ili
 - ii) u vezi sa sprječavanjem širenja biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih sredstava; ili
 - iii) u vrijeme rata ili drugih ozbiljnih međunarodnih tenzija koje predstavljaju ratnu prijetnju.

Član 31 **Opšti izuzeci**

Ovaj Sporazum ne isključuje mogućnost zabrana ili restrikcija na uvoz, izvoz ili robu u tranzitu, koje su opravdane razlozima javnog morala, javne politike ili javne bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka i životnog okruženja; zaštite domaćeg blaga umjetničke, istorijske ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, ili pravila koja se odnose na zlato ili srebro ili očuvanje ograničenih prirodnih bogatstava, ukoliko su te mjere uvedene zajedno sa restrikcijama na domaću proizvodnju ili potrošnju. Međutim, te zabrane ili restrikcije ne predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivene restrikcije na trgovinu između Strana ugovornica.

Član 32 **Ispunjavanje obaveza**

1. Strane ugovornice imaju obavezu da preduzmu sve neophodne mjere da osiguraju ispunjenje ciljeva ovog Sporazuma i ispunjenje svojih obaveza po ovom Sporazumu.
2. Ukoliko bilo koja od Strana ugovornica smatra da druga strana nije ispunila neku obavezu po ovom Sporazumu, dotična Strana ugovornica može da preduzme odgovarajuće mjere pod uslovima u skladu sa postupcima koji su utvrđeni u članu 21 ovog Sporazuma.

Član 33 **Evolutivna klauzula**

1. Kada bilo koja od Strana ugovornica smatra da bi bilo bilo korisno i u interesu ekonomija Strana ugovornica da se odnosi utvrđeni ovim Sporazumom razvijaju tako što će se oni proširiti i na oblasti koje nijesu njime obuhvaćene, ona će drugoj Ugovornoj strani dostaviti obrazložen zahtjev. Strane ugovornice mogu da nalože Zajedničkom komitetu da ispita taj zahtjev i, gdje je to adekvatno, da im da preporuke, naročito u cilju otvaranja pregovora.

2. Sporazumi koji budu rezultat prostupka iz stava 1 podliježu ratifikaciji ili saglasnosti Strana ugovornica u ovom Sporazumu u skladu sa njihovim nacionalnim zakonskim propisima.

Član 34 **Izmjene i dopune**

Izmjene i dopune ovog Sporazuma, kao i njegovih aneksa i protokola, stupaju na snagu na datum prijema posljednjeg pismenog obavještenja upućenog diplomatskim kanalima, kojima Strane ugovornice jedna drugu obavještavaju da su ispunjeni svi neophodni zahtjevi za stupanje na snagu ovog Sporazuma predviđeni njihovim nacionalnim zakonskim propisima.

Član 35 **Protokoli i aneksi**

Protokoli i aneksi uz ovaj Sporazum predstavljaju njegov sastavni dio. Zajednički komitet može da odluči da se vrše izmjene i dopune protokola i aneksa u skladu sa nacionalnim zakonskim propisima Strana ugovornica.

Član 36 **Rok važnosti i odustajanje**

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neograničeno vrijeme.
2. Svaka Strana ugovornica u ovom Sporazumu može da se povuče iz ovog Sporazuma upućivanjem pismenog obavještenja drugoj Strani ugovornici. Raskid stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon datuma prijema tog obavještenja kod druge Strane ugovornice.
3. Strane ugovornice su saglasne da će, u slučaju pristupanja jedne od Strana ugovornica Evropskoj uniji, Sporazum biti raskinut dana koji prethodi datumu pristupanja EU.

Član 37 **Stupanje na snagu**

Strane ugovornice imaju obavezu da ratifikuju ovaj sporazum u skladu sa svojim sopstvenim procedurama. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca, nakon datuma prijema posljednjeg pismenog obavještenja preko diplomatskih kanala, kojima Strane ugovornice informišu jedna drugu da su ispunjeni svi neophodni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonskim propisima za stupanje na snagu ovog sporazuma.

U POTVRDU GORE NAVEDENOG, nižepotpisani opunomoćenici, koji su za to propisno ovlašćeni, potpisali su ovaj Sporazum.

POTPISANO u Istanbulu, 26. novembra 2008. godine, u dva originala, od kojih po jedan na crnogorskom, turskom i engleskom jeziku, svaki jednako vjerodostojan. U slučaju razlika u tumačenju, prednost ima tekst na engleskom jeziku.

Branimir GVOZDENović s.r.

ministar za ekonomski razvoj

Za Crnu Goru

Kürşad TÜZMEN s.r.

državni ministar

Za Republiku Tursku

ANEKS I

Lista proizvoda koji se odnose na Čl. 3 i 9

HS tarifna oznaka	2905.43	(manitol)
HS tarifna oznaka	2905.44	(sorbitol)
HS tarifni broj	33.01	(esencijalna ulja)
HS tarifni brojevi	35.01 do 35.05	(albuminalne supstance, modifikovani skrob, ljepkovi)
HS tarifna oznaka	3809.10	(sredstva za doradu)
HS tarifna oznaka	3824.60	(sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905.44)
HS tarifni brojevi	41.01 do 41.03	(sirova i štavljena koža)
HS tarifni broj	43.01	(sirovo krzno)
HS tarifni brojevi	50.01 do 50.03	(sirova svila i otpaci od svile)
HS tarifni brojevi	51.01 do 51.03	(vuna i životinjska dlaka)
HS tarifni brojevi	52.01 do 52.03	(sirovi pamuk, otpaci od pamuka i kardirani ili

HS tarifni broj	53.01	češljani pamuk)
		(sirovi lan)
HS tarifni broj	53.02	(sirova konoplja)

ANEKS II

CRNOGORSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE PORIJEKLOM IZ TURSKE

(koji se odnosi na Član 4.4)

Carinske stope na uvoz robe porijeklom iz Turske u Crnu Goru, koja je navedena u ovom Aneksu, će biti snižavane na sljedeći način:

Za proizvode navedene u Tabeli A:

- na dan stupanja Sporazuma na snagu, uvozne carine će biti snižene na 80% osnovne carine;
- 1. januara prve godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 50% osnovne carine;
- 1. januara druge godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 25% osnovne carine;
- 1. januara treće godine nakon stupanja Sporazuma na snagu preostale uvozne carine će biti ukinute.

Za proizvode navedene u Tabeli B:

- na dan stupanja Sporazuma na snagu, uvozne carine će biti snižene na 85% osnovne carine;
- 1. januara prve godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 70% osnovne carine;

- 1. januara druge godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 55% osnovne carine;
- 1. januara treće godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 40% osnovne carine;
- 1. januara četvrte godine nakon stupanja Sporazuma na snagu uvozne carine će biti snižene na 20% osnovne carine;
- 1. januara pete godine nakon stupanja Sporazuma na snagu preostale uvozne carine će biti ukinute.

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
2515	Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sječene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika:
	- Mermer i travertin:
2515 11 00	- - neobrađen ili grubo tesan
2515 12	- - siječen, testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika:
2515 12 20	- - - debljine do 4 cm
2515 12 50	- - - debljine 4 do 25 cm
2515 12 90	- - - ostalo
2522	- Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:
2522 20 00	- Kreč gašen
2523	Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera:
	- Portland cement:
2523 29 00	- - ostali
3602 00 00	Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603 00	Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori:
3603 00 10	- Sporeogoreći štapini; detonirajući štapini
3603 00 90	- ostalo

3820 00 00	- Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje
4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta:
4406 90 00	- ostali
4410	Ploče, iverice i slične ploče (npr., ploče zvane "oriented strand board" i "wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:
	- od drveta:
4410 12	- - ploče zvane "oriented strand board" (OSB):
4410 12 10	- - neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja
4410 19 00	- - ostale
4412	Šperploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta:
4412 10 00	-od bambusa
	-ostalo:
4412 94	- - panel ploče, slojevite ploče od drveta , i druge višeslojne drvene ploče:
4412 94 10	- - - koje sadrže najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta
4412 94 90	- - - ostalo
4412 99	- - ostalo
4412 99 70	- - - ostalo

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
6403	- Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili vještačke kože i licem (gornjištem), od kože:
	- Ostala obuća sa đonovima od kože:
6403 51	- - koja pokriva gležanj:
	- - - ostalo:
	- - - - koja pokriva gležanj, ali ne list, sa unutrašnjim đonom dužine:
	- - - - - od 24 cm ili više:
6403 51 15	- - - - - za muškarce
6403 51 19	- - - - - za žene
	- - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:
	- - - - - 24 cm i većim:
6403 51 95	- - - - - za muškarce
6403 51 99	- - - - - za žene
6405	Ostala obuća:
6405 10 00	- sa licem (gornjištem) od kože ili vještačke kože
7604	Šipke i profili, od aluminijuma:
7604 10	- Od nelegiranog aluminijuma:
7604 10 90	- - profili
	- Od legura aluminijuma:

7604 29	- - ostalo:
7604 29 90	- - - profili
7616	Ostali proizvodi od aluminijuma:
	-ostalo:
7616 99	- - ostali:
7616 99 90	- - - ostali
8415	Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:
	- Ostalo:
8415 81 00	- - sa ugrađenom rashladnom jedinicom i ventilom za promjenu ciklusa hladno/toplo (reverzibilna toplotna pumpa):
8507	Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne):
8507 20	- Ostali olovni akumulatori:
	- - Ostalo:
8507 20 98	- - - ostali

TABELA A Aneksa II

HS	Naimenovanje
8517	Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna ili mreža za široko područje), osim predajnika ili prijemnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528:
	- Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže:
8517 12 00	- telefoni za mobilne radio telefonske mreže ili druge bežične mreže
8703	Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:
	-Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svjećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:
8703 22	- - zapremine cilindra 1000 do 1500 cm ³ :
8703 22 10	- - - nova:
ex 8703 22 10	- - - - putnički automobili
8703 22 90	- - - upotrebljavana
8703 23	- - zapremine cilindra 1500 do 3000 cm ³ :
	- - - nova:
8703 23 19	- - - - ostala
ex 8703 23 19	- - - - - putnički automobili

8703 23 90	- - - upotrebljavana - Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8703 32	- - zapremine cilindara 1500 do 2500 cm ³ : - - - nova:
8703 32 19	- - - - ostalo
ex 8703 32 19	- - - - putnički automobili
8703 32 90	- - - upotrebljavana
8703 33	- - zapremine cilindara preko 2500 cm ³ : - - - nova:
8703 33 11	- - - - za stanovanje ili kampovanje
8703 33 90	- - - upotrebljavana

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
2501	So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda: - So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost: - - Ostalo; - - - Ostalo:
2501 00 91	- - - - So namijenjena za ljudsku ishranu
3304	Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegovanje kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: - Ostalo:
3304 99 00	- - ostalo
3305	Preparati za kosu:
3305 10 00	- Šamponi;
3305 90	- Ostalo:
3305 90 90	- - ostalo
3306	Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje vještačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo:
3306 10 00	- paste i praškovi za zube

3401	Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, koji sadrže ili ne sadrže sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u formi tečnosti ili krema i namijenjene za maloprodaju, koji sadrže ili ne sadrže sapun; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:
3401 11 00	- - za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lijekovitim materijama)
3402	Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:
3402 20	- Preparati pripremljeni za prodaju na malo:
3402 20 20	- - površinski aktivni preparati
3402 20 90	- - preparati za pranje i preparati za čišćenje
3402 90	- Ostalo:
3402 90 90	- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
3923	Proizvodi za transport i pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: - Vreće i kese (uključujući kupaste):
3923 21 00	- - od polimera etilena
3923 29	- - od ostalih plastičnih masa:
3923 29 10	- - - od poli (vinil hlorida)
3923 90	- Ostalo:
3923 90 10	- - mrežice ekstrudirane u cjevastom obliku
3923 90 90	- - Ostalo:
3926	Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:
3926 90	- Ostalo:
	- - ostalo:
3926 90 97	- - - ostalo
4011	-Nove spoljne pneumatske gume:
4011 10 00	- za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile)

4202	Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili vještačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom:
4202 11	- Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični kontejneri:
4202 11 10	- - sa spoljnom površinom od kože, vještačke kože ili lakovane kože:
4202 11 90	- - - ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični kontejneri
4202 11 90	- - - ostalo
4203	Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili vještačke kože:
4203 10 00	- Odjeća
	- Rukavice
4203 29	- - ostale:
4203 29 10	- - - zaštitne za sva zanimanja

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
4418	Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa saćem, sastavljene parketne ploče, rezana i cijepana šindra:
4418 10	- Prozori, vrata-prozori i okviri
4418 10 50	- - od četinara
4418 10 90	- - ostalo
4418 20	- Vrata, dovratnici i pragovi:
4418 20 50	- - od četinara
4418 20 80	- - od ostalog drveta
4418 40 00	- Oplata za betonske građevinske radove
4418 90	- Ostalo:
4418 90 10	- - lijepkom laminirana građa
4418 90 80	- - ostalo
4802	Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručno izrađena hartija i karton:

	- Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% mase ukupnog sadržaja vlakana:
4802 55	- - mase od 40 g/m2 do 150 g/m2 u rolnama:
4802 55 15	- - - mase 40 g/m2 do 60 g/m2:
ex 4802 55 15	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4802 55 25	- - - mase 60 g/m2 do 75 g/m2:
ex 4802 55 25	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4802 55 30	- - - mase 75 g/m2 do 80 g/m2:
ex 4802 55 30	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4802 55 90	- - - mase 80 g/m2 ili veće:
ex 4802 55 90	- - - - ostalo osim sirovi dekor papir
4819	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, radnjama ili slično:
4819 10 00	- Kutije od talasaste hartije ili kartona
4819 20 00	- Kutije, složive, od netalasaste hartije ili kartona
4819 30 00	- Vreće i kese sa širinom osnove od 40 cm ili većom
4819 40 00	- ostale vreće i kese, uključujući fišeke

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
4820	Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevници i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, setovi sa umetkom karbon hartije i slični proizvodi za pisanje od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige od hartije ili kartona:
4820 10	- Registri, knjige za knjigovodstvo, notesi, knjige za porudžbine, knjige priznanice, agende, dnevници i slični proizvodi:
4820 10 10	- - Registri, knjige za knjigovodstvo, knjige porudžbina i knjige priznanica
4820 20 00	- Sveske
4820 90 00	- ostalo
4821	Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane:
4821 10	- Štampane:
4821 10 10	- - samoljepljive
4821 90	- Ostale:

4821 90 10	- - samoljepljive
4910 00 00	Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove
4911	Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije:
4911 10	- Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično:
4911 10 10	- - Trgovački katalozi
4911 10 90	- - ostalo
	- Ostalo:
4911 99 00	- - ostalo
5111	Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake:
	- koje po masi sadrže 85% ili više vune ili fine životinjske dlake:
5111 19	- - ostalo:
5111 19 10	- - - mase od 300 g/m2 do 450 g/m2
5111 19 90	- - - mase preko 450g/m2
5112	Tkanine od češljane vune ili od češljane fine životinjske dlake:
	- Sa sadržajem 85% ili više po masi vune ili fine životinjske dlake:
5112 11 00	- - mase do 200 g/m2
5112 19	- - ostalo:
5112 19 10	- - - mase od 200 g/m2 do 375 g/m2
5112 19 90	- - - mase preko 375 g/m2

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
5209	Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2:
	- Bijeljene:
5209 21 00	- - ravnog prepletaja
5209 22 00	- - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper
5209 29 00	- - ostale tkanine
	- Obojene:
5209 31 00	- - ravnog prepletaja
5209 32 00	- - trožični ili četvorožični keper, uključujući ukršteni keper
5209 39 00	- - ostale tkanine
	- Od prediva različitih boja:
5209 41 00	- - ravnog prepletaja
5209 43 00	- - ostale tkanine od trožičnog ili četvorožičnog kepera, uključujući ukršteni keper
5209 49 00	- - ostale tkanine
6101	Kaputi, cerade, ogrtači, pelerine, vjetrovke sa kapuljačom tipa anoraks (uključujući skijaške jakne), vjetrovke sa ili bez postavke ili uloška i slični proizvodi za dječake i muškarce, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6103:

6101 90	- od drugih tekstilnih materijala:
6101 90 20	- - Kaputi, ogrtači, pelerine, i slični proizvodi
ex.6101 90 20	--- Od vune ili fine životinjske dlake
6101 90 80	- - Vjetrovke sa kapuljačom tipa anorak (uključujući skijaške jakne), vjetrovke sa ili bez postave ili uloška i slični proizvodi
ex.6101 90 80	--- Od vune ili fine životinjske dlake
6115	Hula-hop čarape, čarape, uključujući čarape koje imaju funkciju stezanja u različitom stepenu (na primjer, čarape za vene) i naglavci bez donova, pleteni ili kukičani:
	- Ostale:
6115 95 00	- - od pamuka
6115 96	- - od sintetičkih vlakana:
6115 96 10	- - - dokoljenice
	- - - Ostale:
6115 96 99	- - - - Ostale
6205	Košulje za muškarce ili dječake:
6205 20 00	- od pamuka
6205 30 00	- od vjestackih vlakana
6205 90	- od ostalih tekstilnih materijala:
6205 90 10	- - od lana ili ramije
6205 90 80	- - Ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6206	Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:
6206 10 00	- od svile ili otpadaka svile
6206 20 00	- od vune ili fine životinjske dlake
6206 30 00	- od pamuka
6206 40 00	- od vještačkih vlakana
6206 90	- Od ostalih tekstilnih materijala:
6206 90 10	- - od lana ili ramije
6206 90 90	- - ostale
6207	Potkošulje i ostale majice, gaće, spavaćice, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce ili dječake:
	- Gaće:
6207 11 00	- - od pamuka
6207 19 00	- - od ostalih tekstilnih materijala
	- Spavaćice i pidžame:

6207 21 00	- - od pamuka
6207 22 00	- - od vještačkih vlakana
6207 29 00	- - od ostalih tekstilnih materijala
	- Ostalo:
6207 91 00	- - od pamuka
6207 99	- - od ostalih tekstilnih materijala
6207 99 10	- - - od vještačkih vlakana
6207 99 90	- - - ostalo
6208	Potkošulje i ostale majice, kombinezoni, podsuknje, gaćice, kilote, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, bade mantili, kućne haljine i slični proizvodi za žene ili djevojčice:
	- Kombinezoni i podsuknje:
6208 11 00	- - od vještačkih vlakana
6208 19 00	- - od ostalih tekstilnih materijala
	- Spavaćice i pidžame:
6208 21 00	- - od pamuka
6208 22 00	- - od vještačkih vlakana
6208 29 00	- - od ostalih tekstilnih materijala
	- Ostalo:
6208 91 00	- - od pamuka
6208 92 00	- - od vještačkih vlakana
6208 99 00	- - od ostalih tekstilnih materijala

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6211	Trenerke, skijaška odjela i kupaće gaće i kostimi; ostala odjeća:
	- ostala odjeća, za dječake ili muškarce:
6211 32	- - od pamuka:
6211 32 10	- - - radna i službena odjeća
	- - - trenerke sa postavom:
6211 32 31	- - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala
	- - - - ostala:
6211 32 41	- - - - - gornji djelovi
6211 32 42	- - - - - donji djelovi
	- Ostala odjeća, za djevojčice ili žene:
6211 42	- - od pamuka:
6211 42 10	- - - kecelje, radni kombinezoni, haljine-kecelje i slična radna odjeća (bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući)

6211 42 31	- - - trenerke sa postavom: - - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala - - - - ostala:
6211 42 41	- - - - - gornji djelovi
6211 42 42	- - - - - donji djelovi
6211 42 90	- - - ostala
6211 43	- - od vještačkih ili sintetičkih vlakana:
6211 43 10	- - - kecelje, kombinezoni, haljine-kecelje i slična radna odjeća (bilo da je pogodna ili nije za korišćenje u kući) - - - trenerke sa postavom
6211 43 31	- - - - sa spoljnim licem od istovjetnog materijala
	- - - - ostala:
6211 43 41	- - - - - gornji djelovi
6211 43 42	- - - - - donji djelovi
6211 43 90	- - - ostala
6301	Ćebad i slični pokrivači:
6301 20	- Ćebad (osim električne ćebadi) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake:
6301 20 10	- - pleteni ili kukičani
6301 20 90	- - ostali
6301 90	- Ostala ćebad i slični pokrivači:
6301 90 10	- - pleteni ili kukičani
6301 90 90	- - ostali

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6302	Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje:
	- Ostalo posteljno rublje, štampano:
6302 21 00	- - od pamuka
	- Ostalo posteljno rublje
6302 31 00	- - od pamuka
	- Ostalo stono rublje
6302 51 00	- - od pamuka
6302 53	- - od vještačkih ili sintetičkih vlakana
6302 53 90	- - - ostalo
6403	Obuća sa donovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili vještačke kože i licem (gornjištem), od kože:
	- Ostala obuća
6403 59	- - ostalo:
	- - - Ostalo:
	- - - - Obuća sa gornjištem izrađenim od kaiševa ili čiji je jedan ili više djelova izrezan:

	----- ostalo, sa unutrašnjim donom dužine: ----- 24 cm i većim:
6403 59 35	----- za muškarce
6403 59 39	----- za žene
	----- ostala, sa unutrašnjim donom dužine: ----- 24 cm i većim
6403 59 95	----- za muškarce
6403 59 99	----- za žene
6802	Obradeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; vještački obojene granule, ljuspice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljaca): - Ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njih, jednostavno sječeni, sa ravnom ili glatkom površinom:
6802 21 00	- - mermer, travertin, alabaster
6802 23 00	- - granit
6802 29 00	- - Ostali kamen
	- Ostali:
6802 91	- - mermer, travertin i alabaster:
6802 91 10	- - - poliran alabaster, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan
6802 91 90	- - - ostalo
6802 93	- - granit:
6802 93 10	- - - poliran, ukrašen ili drugačije obrađen, ali ne tesan, neto mase 10 kg ili veće
6802 93 90	- - - ostalo

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
6810	Proizvodi od cementa, betona ili vještačkog kamena, armirani ili nearmirani:
	- Crijepovi, ploče, cigle i slični proizvodi:
6810 11	- - blokovi i cigle, građevinski:
6810 11 10	- - - od lakog betona (na podlozi od drobljene, glačane, usitnjene šljake i dr.)
6810 11 90	- - - ostalo
	- Ostali proizvodi:
6810 91	- - montažni elementi, građevinski:
6810 91 90	- - - ostalo
6810 99 00	- - ostalo
6904	Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično:
6904 10 00	- Zidarske opeke
6904 90 00	- Ostalo

6905	Crijepovi, djelovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike:
6905 10 00	- Crijepovi (krovni)
7207	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika:
	- Sa sadržajem ugljenika do 0,25% po masi:
7207 11	- - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka širine manje od dvostruke debljine:
7207 11 90	- - - kovani
7207 12	- - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka:
7207 12 90	- - - kovani
7207 19	- - Ostali
	- - - Kružnog ili mnogougaoanog poprečnog presjeka:
7207 19 12	- - - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
7207 19 19	- - - - kovani
7207 19 80	- - - Ostali
7207 20	- sa sadržajem ugljenika 0,25% ili više po masi
	- - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka širine manje od dvostruke debljine:
	- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem:
	- - - - ostali, sa sadržajem po masi:
7207 20 15	- - - - - ugljenika od 0,25 do 0,6%, po masi
7207 20 17	- - - - - ugljenika 0,6% ili više
7207 20 19	- - - kovani

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
	- - ostali, pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka:
7207 20 32 7207 20 39	- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem
	- - Kružnog ili mnogougaoanog poprečnog presjeka:
7207 20 52	- - - valjani ili dobijeni kontinualnim livenjem
7207 20 59	- - - kovani
7207 20 80	- - ostali
7213	Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7213 10 00	- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja
	- Ostala:
7213 91	- - kružnog poprečnog presjeka, prečnika manjeg od 14 mm:
7213 91 10	- - - za armiranje betona
	- - - Ostala:
7213 91 49	- - - - sa sadržajem ugljenika preko 0,06 ali manje od 0,25%, po masi

ex 7213 91 49	----- ostala
7213 99	-- Ostala:
7213 99 10	--- sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi
7213 99 90	--- sa sadržajem ugljenika 0,25% i više, po masi
7214	Šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, uključujući one koje su usukane posle valjanja:
7214 10 00	- Kovane
7214 20 00	- Sa udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja
	- Ostale:
7214 99	-- Ostale:
	--- sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25% po masi:
7214 99 10	---- za armiranje betona
	---- ostale, kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7214 99 31	----- 80 mm i većeg
7214 99 39	----- manjeg od 80 mm
7214 99 50	---- Ostale
	--- sa sadržajem ugljenika od 0,25% ili više po masi:
	---- kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7214 99 71	----- 80 mm i većeg
7214 99 79	----- manjim od 80 mm
7214 99 95	---- Ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7215	Ostale šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7215 10 00	- Od čelika za automate, samo hladno dobijene ili hladno dovršene
7215 50	- Ostale, samo hladno dobijene ili hladno dovršene:
	-- sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25% po masi:
7215 50 11	--- pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka
7215 50 19	--- ostale
7215 50 80	-- sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, po masi
7215 90 00	- Ostale
7224	Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od ostalih legiranih čelika:
7224 10	- Ingoti i ostali primarni oblici:
7224 10 10	-- od alatnog čelika
7224 10 90	-- ostalo

7224 90	- ostalo
	- - ostalo
	- - - kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka:
	- - - - toplovaljani ili dobijeni kontinualnim livenjem
	- - - - širine manje od dvostruke debljine:
7224 90 05	- - - - - sa sadržajem po masi: do 0,7% ugljenika, 0,5% do 1,2% mangana i 0,6% do 2,3% silicijuma; sa sadržajem po masi: 0,0008% i više bora i drugog elementa iz napomene 1 pod f) uz Glavu 72, u granicama ispod minimuma propisanih tom napomenom
7224 90 07	- - - - - ostali
7224 90 14	- - - - - ostali
7224 90 18	- - - - kovani
	- - - ostali
	- - - - toplovaljani ili dobijeni kontinualnim livenjem
7224 90 31	- - - - - sa sadržajem po masi: od 0,9% do 1,15% ugljenika, od 0,5% do 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena
7224 90 38	- - - - - ostali
7224 90 90	- - - - kovani

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7228	Šipke i profili, od ostalih legiranih čelika; šuplji čelik za bušače šipke, od legiranih ili nelegiranih čelika:
7228 20	- Šipke, od silicijum-manganskog čelika:
7228 20 10	- - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, toplo valjane na četiri strane
	- Ostale:
7228 20 99	- - - ostale
7228 30	- Ostale šipke, samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane:
7228 30 20	- - od alatnog čelika
	- - sa sadržajem po masi: od 0,9% do 1,15% ugljenika, od 0,5% do 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena
7228 30 41	- - - kružnog poprečnog presjeka, prečnika 80 mm ili većeg
7228 30 49	- - - ostale
	- - ostale

	- - - kružnog poprečnog presjeka, prečnika:
7228 30 61	- - - - 80 mm ili većeg
7228 30 69	- - - - manjeg od 80 mm
7228 30 70	- - - pravougaonog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka, valjane na četiri strane
7228 30 89	- - - ostale
7228 40	- Ostale šipke, samo kovane:
7228 40 10	- - od alatnog čelika
7228 40 90	- - ostale
7228 60	- Ostale šipke:
7228 60 20	- - od alatnog čelika
7228 60 80	- - ostale
7314	Tkanine (uključujući beskonačne trake, rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene presijecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:
7314 20	- Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm ² ili veće:
7314 20 90	- - ostale
	- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja:
7314 39 00	- - ostale

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7317 00	Ekseri, klinici, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar.broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra:
	- Ostali:
	- - Hladno presovani od žice
7317 00 40	- - - ekseri od čelika sa sadržajem 0,5% ili više ugljenika, po masi, kaljeni
	- - - ostali:
7317 00 69	- - - - ostali
7317 00 90	- - ostalo
7605	Žica od aluminijuma:
	- Od nelegiranog aluminijuma:
7605 11 00	- - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka preko 7 mm

7605 19 00	- - ostala
7606	Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm:
	- Pravougaoni (uključujući i kvadratne):
7606 11	- - od nelegiranog aluminijuma:
	- - - ostali, debljine:
7606 11 91	- - - - manje od 3 mm
7606 11 93	- - - - 3 mm i veće, ali manje od 6 mm
7606 11 99	- - - - 6 mm i veće
7606 12	- - od legura aluminijuma:
	- - - Ostali:
	- - - - ostali, debljine:
7606 12 91	- - - - - manje od 3 mm
7606 12 93	- - - - - 3 mm i veće, ali manje od 6 mm
7606 12 99	- - - - - 6 mm i veće
7607	Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine do 0,20 mm (ne računajući podlogu):
	- Bez podloge:
7607 11	- - samo valjane:
7607 11 10	- - - debljine manje od 0,021 mm
7607 11 90	- - - debljine od 0,021 mm do 0,2 mm

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
7607 19	- - ostale:
7607 19 10	- - - debljine manje od 0,021 mm
	- - - debljine od 0,021 mm do 0,2 mm
7607 19 99	- - - - ostale
7607 20	- Sa podlogom:
7607 20 10	- - debljine od 0,021 mm (ne računajući podlogu)
	- - - debljine manje od 0,021 mm do 0,2 mm (ne računajući podlogu)
7607 20 99	- - - ostale
7610	Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar.broja 9406) i djelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminijuma pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:
7610 10 00	- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata
7610 90	- Ostalo:

7610 90 90	- - ostalo
7614	Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma, električno neizolovani:
7614 10 00	- sa čeličnim jezgrom
7614 90 00	- Ostalo
8311	Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke, od aglomeriranog praha običnih metala za metalizaciju štrcanjem:
8311 10	- Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje:
8311 10 10	- - elektrode za zavarivanje sa jezgrom od gvožđa ili čelika, obložene vatrostalnim materijalom
8311 10 90	- - ostale
8311 20 00	- Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje
8418	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:
8418 10	- Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:
8418 10 20	- - zapremine preko 340 l
ex.8418 10 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 10 80	- - ostali:
ex.8418 10 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
	- Frižideri za domaćinstvo:
8418 21	- - kompresioni:
8418 21 91	- - - - - do 250 l
8418 21 99	- - - - - preko 250 l, do 340 l
8418 30	- Zamrzivači u obliku sanduka, kapaciteta do 800 l:
8418 30 20	- - zapremine do 400 l
ex.8418 30 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 30 80	- - zapremine preko 400 l, do 800 l
ex.8418 30 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8418 40	- Zamrzivači u obliku ormara, kapaciteta do 900 l:
8418 40 20	- - zapremine do 250 l
ex.8418 40 20	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu

8418 40 80	- - zapremine preko 250 l, do 900 l
ex.8418 40 80	--- osim za korišćenje u civilnom vazduhoplovstvu
8422	Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:
	- Mašine za pranje posuđa:
8422 11 00	- - za domaćinstvo
8426	Brodске dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama:
	- Ostale dizalice:
8426 91	- - predviđene za ugradnju na drumska vozila:
8426 91 10	- - - hidraulične, predviđene za utovar i istovar vozila
8426 91 90	- - - ostale
8450	Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:
	- Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:
8450 11	- - potpuno automatske mašine:
	- - - kapaciteta suvog rublja ne većeg od 6 kg:
8450 11 11	- - - - mašine koje se pune sa prednje strane

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
8483	Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i koljenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcionni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):
8483 30	- Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji:
8483 30 80	- - klizni ležaji
8703	Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:
	- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice
8703 24	- - zapremine cilindra preko 3000 cm ³ :
8703 24 10	- - - nova:
ex 8703 24 10	- - - - putnički automobile
8703 24 90	- - - upotrebljavana

8703 33	- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): - - zapremine cilindara preko 2500 cm ³ : - - - nova:
8703 33 19	- - - - Ostala:
ex 8703 33 19	- - - - - putnički automobile
9401	Sjedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi djelovi:
9401 40 00	- sjedišta, osim baštenskih sjedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve - Ostala sjedišta s drvenim kosturima:
9401 61 00	- - tapacirana
9401 69 00	- - ostala - Ostala sjedišta, sa metalnim kosturima:
9401 71 00	- - tapacirana
9401 79 00	- - ostala
9401 80 00	- ostala sjedišta
9403	Ostali namještaj i njegovi djelovi:
9403 40	- Drveni kuhinjski namještaj:
9403 40 90	- - ostalo

TABELA B Aneksa II

HS	Naimenovanje
9403 50 00	- Drveni namještaj za spavaće sobe
9403 60	- Ostali drveni namještaj:
9403 60 10	- - Drveni namještaj za trpezarije i dnevne sobe
9403 60 90	- - ostali drveni namještaj
9404	Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: - Madraci
9404 29	- - od ostalih materijala:
9404 29 10	- - - sa opružnim uloškom
9404 90	- Ostalo:
9404 90 90	- - ostalo
9406 00	Montažne zgrade:

9406 00 20	- Ostalo: --- od drveta
------------	----------------------------

PROTOKOL I
(koji se odnosi na Član 10)

Član 1

Ovaj protokol će se primjenjivati na proizvode koji su navedeni u članu 10 ovog sporazuma.

Član 2

1. Poljoprivredni proizvodi porijeklom iz Republike Turske navedeni u Aneksu I ovog protokola će biti uvezeni u Crnu Goru saglasno uslovima sadržanih u ovom Aneksu.
2. Poljoprivredni proizvodi porijeklom iz Crne Gore navedeni u Aneksu II ovog protokola će biti uvezeni u Republiku Tursku saglasno uslovima sadržanim u ovom Aneksu.

Član 3

Strane će garantovati međusobno povlašćeni tretman u odnosu na proizvode navedene u Aneksima ovog Protokola u saglasnosti sa odredbama Protokola II koje se tiču pravila o porijeklu u Sporazumu.

Tarifa	Kratak opis proizvoda	Kvota	Carinska stopa
0713.40	Sočivo	neograničena	100% umanjeње u odnosu na MFN
0813.10	Sušena kajsija	100 tona	100% umanjeње u odnosu na MFN

Aneks I uz Protokol I

Uvoz sljedećih proizvoda porijeklom iz Republike Turske u Crnu Goru će biti predmet povlašćenih uslova:

Aneks II uz Protokol I

Uvoz sljedećih proizvoda porijeklom iz Crne Gore u Republiku Tursku će biti predmet povlašćenih uslova:

Tarifa	Kratak opis proizvoda	Kvota	Carinska stopa
19.02	Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni, kus-kus, pripremljen ili nepripremljen	500 tona	EU tretman
20.07	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća paste i paste voća ili jezgrastog voća, dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodataka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	300 tona	30%
22.04	Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009.	2500 hl	75% umanjeње u odnosu na MFN

PROTOKOL II

koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje

SADRŽAJ

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

- Član 1 Definicije

GLAVA II DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"

- Član 2 Opšti uslovi
- Član 3 Kumulacija u Crnoj Gori
- Član 4 Kumulacija u Turskoj
- Član 5 Potpuno dobijeni proizvodi
- Član 6 Dovoljno prerađeni ili obrađeni proizvodi
- Član 7 Nedovoljni postupci obrade ili prerade
- Član 8 Kvalifikacijska jedinica
- Član 9 Pribor, rezervni djelovi i alati
- Član 10 Setovi
- Član 11 Neutralni elementi

GLAVA III TERITORIJALNI USLOVI

- Član 12 Princip teritorijalnosti
- Član 13 Direktni transport
- Član 14 Izložbe

GLAVA IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

- Član 15 Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

- Član 16 Opšti uslovi
- Član 17 Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1
- Član 18 Naknadno izdavanje uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1
- Član 19 Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR.1
- Član 20 Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o porijeklu
- Član 21 Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje
- Član 22 Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi
- Član 23 Ovlašćeni izvoznik
- Član 24 Validnost dokaza o porijeklu
- Član 25 Podnošenje dokaza o porijeklu
- Član 26 Sukcesivni uvoz
- Član 27 Izuzeća od dokazivanja porijekla
- Član 28 Prateća dokumenta
- Član 29 Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije
- Član 30 Neslaganje i formalne greške
- Član 31 Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 32 Uzajamna pomoć
- Član 33 Provjera dokaza o porijeklu
- Član 34 Rješavanje sporova

- Član 35 Kazne
- Član 36 Slobodne zone

GLAVA VII ZAVRŠNE ODREDBE

- Član 37 Roba u tranzitu i u skladištu
- Član 38 Aneksi
- Član 39 Amandmani na Protokol

Lista aneksa

- Aneks I: Uvodne napomene uz listu u Aneksu II
- Aneks II: Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom
- Aneks III: Obrasci uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1
- Aneks IV: Tekst izjave na fakturi
- Aneks V: Proizvodi isključeni iz kumulacije uktvrđene u Čl. 3 i Čl. 4

Zajednička deklaracija

GLAVA I
OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

- (a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;
- (b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd. koji se koristi u izradi proizvoda;
- (c) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;
- (d) "roba" znači i materijale i proizvode;
- (e) "carinska vrijednost" znači vrijednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primjeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (STO Sporazum o carinskoj vrijednosti) iz 1994;
- (f) "cijena franko fabrika" znači cijenu plaćanja za proizvod proizvođaču u Crnoj Gori ili Turskoj u kojoj je obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;
- (g) "vrijednost materijala" znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrebljenih materijala bez porijekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Crnoj Gori ili Turskoj;
- (h) "vrijednost materijala s porijeklom" znači vrijednost materijala iz podstava (g) primjenjenu *mutatis mutandis*;
- (i) "dodata vrijednost" podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenju za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala porijeklom iz drugih zemalja navedenih u Čl. 3 i Čl. 4, ili gdje carinska vrijednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Crnoj Gori ili Turskoj;
- (j) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifreni brojevi) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba, koje se pominju u ovom Protokolu kao "Harmonizovani sistem" ili "HS";
- (k) "razvrstan" se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;
- (l) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u pomanjkanju takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;
- (m) "područje" uključuje teritorijalne vode;

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"

Član 2.

Opšti uslovi

1. Za potrebe primjene ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore:

- (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Crnoj Gori u smislu Čl. 5;
- (b) proizvodi dobijeni u Crnoj Gori koji uključuju materijale koji nijesu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Crnoj Gori u smislu Čl. 6;

2. Za potrebe primjene ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Turske:

- (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Turskoj u smislu Čl. 5;
- (b) proizvodi dobijeni u Turskoj koji uključuju materijale koji nijesu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Turskoj u smislu Čl. 6;

Član 3.

Kumulacija u Crnoj Gori

1. Bez obzira na odredbe Člana 2 (stav 1), smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Crne Gore ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Turske, u Crnoj Gori ili u bilo kojoj državi ili teritoriji koja je uključena u proces Stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji¹, ili uključuju materijale porijeklom iz Evropske Zajednice u skladu sa Odlukom br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22.decembra 1995² pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u

Crnoj Gori premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

2. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u Crnoj Gori, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz Crne Gore samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje od drugih država ili teritorija navedenih u stavu 1. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz zemlje ili teritorije za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u Crnoj Gori imali najveću vrijednost.

3. Proizvodi, porijeklom iz jedne od država ili teritorija navedenih u stavu 1, na kojima nije izvršena bilo koja prerada ili obrada u Crnoj Gori, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u jednu od ovih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:

¹ Definisano u Zaključcima Savjeta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Komisije u maju 1999. godine o procesu pristupanja i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji

² Odluka br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine odnosi se na sve proizvode izuzev poljoprivrednih proizvoda, kao što je definisano u Sporazumu o osnivanju Asocijacije između Evropske Ekonomske Zajednice i Turske; i na sve proizvode izuzev uglja i čelika kao što je definisano u Sporazumu između Evropske Zajednice za ugalj i čelik i Turske, a koji su u skladu sa trgovinom proizvodima definisanim u osnivačkom ugovoru Evropske Zajednice za ugalj i čelik

(a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između država i teritorija koje su uključene u sticanje porijekla i država i teritorija odredišta;

(b) su materijali i proizvodi stekli status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;

(c) se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Službenom listu Turske i Crne Gore u skladu sa njihovim zakonodavstvima.

Crna Gora će obavijestiti Tursku, o detaljima Sporazuma, uključujući datume njegovog stupanja na snagu i njihovim pravilima porijekla, koja se primjenjuju na druge države ili teritorije iz stava 1.

Proizvodi iz Aneksa V će biti isključeni iz kumulacije utvrđene u ovom članu.

Član 4.

Kumulacija u Turskoj

1. Bez obzira na odredbe Člana 2 (stav 1), smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Turske ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Crne Gore, u Turskoj ili u bilo kojoj državi ili teritoriji koja je uključena u proces Stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji³, ili uključuju materijale porijeklom iz Evropske Zajednice u skladu sa Odlukom br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine⁴ pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u Turskoj premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

2. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u Turskoj, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz Turske samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje od drugih država ili teritorija navedenih u stavu 1. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz zemlje ili teritorije za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u Turskoj imali najveću vrijednost.

3. Proizvodi, porijeklom iz jedne od država ili teritorija navedenih u stavu 1, na kojima nije izvršena bilo kakva prerada ili obrada u Turskoj, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u jednu od ovih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:

(a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između država ili teritorija koje su uključene u sticanje porijekla i države odredišta;

(b) su materijali i proizvodi stekli status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;

i

(c) se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Službenom listu Turske i Crne Gore u skladu sa njihovim zakonodavstvima.

³ Definisano u Zaključcima Savjeta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Komisije u maju 1999. godine o procesu pristupanja i pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji

⁴ Odluka br. 1/95 EU-Turskog Savjeta o pridruživanju od 22. decembra 1995. godine odnosi se na sve proizvode izuzev poljoprivrednih proizvoda, kao što je definisano u Sporazumu o osnivanju Asocijacije između Evropske Ekonomske Zajednice i Turske; i na sve proizvode izuzev uglja i čelika kao što je definisano u Sporazumu između Evropske Zajednice za ugalj i Turske, a koji su u skladu sa trgovinom proizvodima definisanim u osnivačkom ugovoru Evropske Zajednice za ugalj i čelik

Turska će obavijestiti Crnu Goru, o detaljima Sporazuma uključujući datume njegovog stupanja na snagu i njihovim pravilima porijekla, koja se primjenjuju na druge države ili teritorije iz stava 1. Proizvodi iz Aneksa V će biti isključeni iz kumulacije utvrđene u ovom Članu.

Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Crnoj Gori i Turskoj smatraju se:
 - (a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;
 - (b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;
 - (c) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;
 - (d) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;
 - (e) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;
 - (f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Crne Gore i Turske, njihovim plovilima;
 - (g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (f);
 - (h) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;
 - (i) otpad i otpadne tvari od proizvodnih aktivnosti;
 - (j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnih voda, pod uslovom da država ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;
 - (k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima od (a) do (j).

2. Pojmovi "njihova plovila" i "njihovi brodovi fabrike" u stavu 1. tačke (f) i (g) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:
 - (a) koji su registrovani ili se vode u Crnoj Gori ili Turskoj;
 - (b) koji plove pod zastavom Crne Gore ili Turske;
 - (c) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljanina Crne Gore ili Turske, ili firme sa sjedištem u jednoj od ovih država, u kojoj direktor ili direktori, predsednik borda direktora ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani Crne Gore ili Turske, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društva s ograničenom odgovornošću najmanje

polovina kapitala pripada tim državama ili javnim tijelima ili državljanima tih navedenih država;

- (d) na kojima su zapovjednik i oficiri državljani Crne Gore ili Turske; i
- (e) na kojima je najmanje 75% posade državljani Crne Gore ili Turske.

Član 6

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe Čl. 2 proizvodi koji nijesu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u Listi iz Aneksa II.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porijekla koji se koriste u izradi, te se primjenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao porijeklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne

odnose uslovi primjenjivi na proizvodu u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porijekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na stav 1, materijali bez porijekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

- a) da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10% fabričke cijene proizvoda;
- b) da se primjenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez porijekla.

Ovaj stav se ne primjenjuje na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Stavovi 1 i 2 se ne primjenjuju u slučajevima navedenim u Čl. 7.

Član 7

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Bez obzira na odredbe Čl. 2, smatra se da su sljedeći postupci obrade ili prerade nedovoljni da bi proizvod dobio status proizvoda sa porijeklom bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz Čl. 6:

- a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vrijeme prevoza i skladištenja,
- b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki,
- c) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje,
- d) peglanje ili presovanje tekstila,
- e) jednostavni postupci bojenja ili poliranja,
- f) ljuštenje, bijeljenje, djelimično ili u cjelini, poliranje i glaziranje žita i pirinča,
- g) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki,
- h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašćica i povrća,
- i) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje,
- j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje, i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda),
- k) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, učvršćavanje na kartone ili ploče i svi ostali jednostavni postupci pakovanja,
- l) dodavanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže,
- m) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne; miješanje šećera sa bilo kojim drugim proizvodom,
- n) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizveo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na dijelove,
- o) kombinacija dvaju ili više postupaka, navedenih u tačkama od (a) do (n),
- p) klanje životinja.

2. Kod utvrđivanja da li se prerade ili obrade, koje su obavljene na celokupnom proizvodu, ubrajaju u nedovoljne u smislu stava 1, zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljani na tom proizvodu u Crnoj Gori ili u Turskoj.

Član 8

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovog Protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava upotrebom nomenklature Harmonizovanog sistema. Iz toga slijedi da:

- a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili dijelova predmeta, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva cjelina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;

b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primjene odredbi ovog Protokola.

2. Kada je u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porijekla.

Član 9

Pribor, rezervni djelovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su dio normalne opreme i uključeni u njenu cijenu ili koji nijesu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim djelom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom s porijeklom, kada sve komponente seta imaju porijeklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa porijeklom i proizvoda bez porijekla, smatraće se proizvodom s porijeklom pod uslovom da vrijednost proizvoda bez porijekla ne premašuje 15% cijene seta franko fabrika.

Član 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo je li neki proizvod s porijeklom, nije potrebno određivati porijeklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kao što su:

- (a) energija i gorivo;
- (b) postrojenja i oprema;
- (v) mašine i alati;
- (g) roba koja ne ulazi niti je namijenjena da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Osim kako je predviđeno Čl. 3 i Čl. 4 i u stavu 3 ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom navedeni u Glavi II i dalje moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u Crnoj Gori ili u Turskoj.

2. Osim kako je predviđeno Čl. 3 i Čl. kada se proizvodi s porijeklom, izvezeni iz Crne Gore ili iz Turske u neku drugu zemlju vrata, moraju se smatrati proizvodima bez porijekla, osim kada je carinskoj službi moguće dokazati:

- a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i
- b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda s porijeklom u skladu sa uslovima iznijetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Crne Gore ili Turske na materijalima izvezenim iz Crne Gore ili iz Turske i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

- (a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Crnoj Gori ili u Turskoj ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od postupaka navedenih u Čl. 7; i
- (b) da je carinskoj službi moguće dokazati:
 - i) da je ponovo uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i
 - ii) da ukupna dodata vrijednost ostvarena van teritorije Crne Gore ili Turske primjenom odredbi ovog člana ne prelazi 10% cijene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s porijeklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda s porijeklom iznijeti u Glavi II neće se primijeniti na obradu ili preradu obavljenju van teritorije Crne Gore ili Turske. Ali kada je, u listi u Aneksu II, za određivanje statusa porijekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez porijekla, ukupna vrijednost materijala bez porijekla ugrađenih na teritoriji odnosno ugovorne strane, zajedno s ukupnom dodatnom vrijednošću ostvarenom van Crne Gore odnosno Turske uz primjenu ovog člana, ne smije premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primjene odredbi stava 3 i 4 "ukupna dodata vrijednost" znači sve troškove koji nastanu van teritorije Crne Gore odnosno Turske, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe stava 3 i 4 neće se primijeniti na proizvode koji ne udovoljavaju uslovima iznijetim u listi u Aneksu II i koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primijene opšta odstupanja predviđena Čl. 6 stav 2.

7. Odredbe stava 3 i 4 neće se primijeniti na proizvode koji se razvrstavaju u glavama od 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Crne Gore ili Turske, biće obavljena po postupku spoljne prerade, ili sličnom postupku.

Član 13.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman iz Sporazuma primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog Protokola koji se direktno transportuju između Crne Gore i Turske, ili preko teritorija država ili teritorija navedenih u Čl.3 i 4. Međutim, proizvodi koji čine jednu pošiljku mogu se transportovati kroz druga područja, te se mogu ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja, te da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju. Proizvodi s porijeklom mogu se cjevovodima transportovati preko drugih područja koja nijesu područja Crne Gore ili Turske.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1 pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

- (a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili
- (b) uvjerenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:
 - i) koje sadrži tačan opis proizvoda;
 - ii) u kome se navodi datum istovara i pretovara proizvoda i gdje je to moguće imena brodova ili drugih upotrebljenih prevoznih sredstava; i
 - iii) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili
- (c) u nedostatku spomenutih, sve druge uvjerljive dokumente.

Član 14.

Izložbe

1. Na proizvode s porijeklom koji se šalju na izložbu van država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Crnu Goru ili Tursku primjenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

- (a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Crne Gore ili Turske u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;
- (b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u Crnoj Gori ili Turskoj;
- (c) da su proizvodi isporučeni za vrijeme ili odmah poslije izložbe, onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i
- (d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nijesu bili korišćeni ni za kakav drugi cilj osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o porijeklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave 5 i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentovani dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Stav 1 primjenjuje se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju s privatnim ciljevima u trgovinama i poslovnim prostorima s namjerom prodaje stranih proizvoda, i za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina

1. Materijali bez porijekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda sa porijeklom u Crnoj Gori ili u Turskoj ili u nekoj od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, za koji je dokaz o porijeklu izdat ili popunjen u skladu sa odredbama Glave V neće biti u Crnoj Gori ili u Turskoj predmet povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1 primjenjivaće se na svaki postupak povraćaja, oslobođenja ili neplaćanja carinskih dažbina ili dažbina sa ekvivalentnim efektom, djelimično ili u potpunosti, primjenjivih u Crnoj Gori ili u Turskoj na materijal upotrijebljen u proizvodnji, ako se takav

povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, izričiti ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o porijeklu biće spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih organa, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje da povraćaja nije bilo u slučaju materijala bez porijekla koji su korišćeni u proizvodnji proizvoda o kojima je riječ, te da su sve carinske dažbine ili opterećenja sa jednakim dejstvom koje se odnose na te materijale zaista plaćene.

4. Odredbe stavova od 1 do 3 će se primjenivati kod pakovanja u okviru značenja Člana 8 (stav 2), pribor, rezervni djelovi i alati u okviru značenja Člana 9 i proizvoda u okviru značenja Člana 10 kada takvi proizvodi nemaju porijeklo.

5. Odredbe stavova od 1 do 4 će se primjenjivati na materijalima na koje se primjenjuje Sporazum. Osim toga, neće se odbaciti zahtjev izvoznika za refundaciju kod poljoprivrednih proizvoda, primjenljivih na izvoz u skladu sa odredbama Sporazuma.

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

Član 16.

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa porijeklom iz Crne Gore će kod uvoza u Tursku, i proizvodi sa porijeklom iz Turske će kod uvoza u Crnu Goru imati olakšice u okviru ovog Sporazuma ukoliko je podnijet jedan od sljedećih dokumenata:

- (a) uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Aneksu III, ili
- (b) izjava na fakturi, u slučajevima iz Člana 22 stav 1 čiji tekst je dat u Aneksu IV, koji izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućuje njihovu identifikaciju (u daljem tekstu: "izjava na fakturi").

2. Bez obzira na stav 1, proizvodi sa porijeklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u Članu 27 koriste pogodnosti ovog Sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata.

Član 17.

Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. Uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi države izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. U tom cilju izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava i uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su uzorci dati u Aneksu III. Ti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je zaključen Sporazum, a u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namjeru, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg reda opisa a prazan prostor se precrta.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih organa države izvoznice u kojoj se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje porijeklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog Protokola.

4. Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi Crne Gore ili Turske, ako se proizvodi o kojima je riječ mogu smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske, ili neke druge države ili teritorije navedene u Čl. 3 i 4, i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenje EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za provjeru porijekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog Protokola. U tom cilju imaju pravo zahtijevati bilo koje dokaze te obavljati provjeru izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Carinski organi koji izdaju uvjerenje EUR.1 takođe će obezbjediti pravilno popunjavanje obrazaca iz stava 2. Posebno će provjeravati je li prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Datum izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 naznačuje se u rubrici 11 uvjerenja.

7. Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbijedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1

1. Bez obzira na Član 17 stav 7 uverenja o porijeklu robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ako:

- (a) uvjerenje nije izdato u vrijeme izvoza zbog grešaka ili nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili
- (b) ako se carinskim organima dokaže da je potvrda o prometu robe EUR.1 bila izdata ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga.

2. Za primjenu stava 1 izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti vrijeme i mjesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, te navesti razlog svoga zahtjeva.

3. Carinski organi mogu naknadno izdati uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdato uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 mora biti označeno sljedećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Napomena iz stava 4 se unosi u polje "Napomene" uvjerenja o porijeklu robe EUR.1.

Član 19.

Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim organima, koji su izdali uvjerenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sljedećom riječju na engleskom jeziku:
»DUPLICATE«

3. Napomena iz stava 2 unosi se u polje "Napomene" duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR.1.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 i važi od tog datuma.

Član 20

Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili predhodno popunjenog dokaza o porijeklu

Kad se proizvodi s porijeklom nalaze pod carinskim nadzorom u Crnoj Gori ili u Turskoj, originalni dokaz o porijeklu moći će se zamijeniti s jednim ili više uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta u okviru Crne Gore ili Turske. Zamijenjeno uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

.1 Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala s porijeklom i materijala bez porijekla, koji su jednaki i međusobno zamjenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtjev zainteresovanih, dozvoliti takozvanu metodu "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja", za vođenje takvih zaliha.

.2 Ova metoda mora objezbijediti da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s porijeklom, unutar određenog perioda, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

.3 Carinski organi mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

.4 Ova metoda se evidentira i primjenjuje na osnovu opštih računovodstvenih načela koja važe u državi u kojoj je proizvod bio proizveden.

.5 Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati, odnosno zatražiti dokaz o porijeklu, što može biti slučaj, za one količine proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s porijeklom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja proizvoda.

.6 Carinski organi će nadzirati upotrebu odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim Protokolom.

Član 22

Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz Člana 16 stav 1 (b) može dati:
 - (a) ovlašćeni izvoznik u smislu Člana 23 ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s porijeklom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 €.

2. Izjava na fakturi može se dati ako se odnosni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske, ili neke od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.

3. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi biće spreman u bilo koje doba na zahtjev carinskih organa države izvoznice, podnijeti na uvid odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje porijeklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog Protokola.

4. Izjavu na fakturi izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Aneksu IV koristiti jednu od jezičnih verzija navedenih u tom Aneksu i u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva države izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

5. Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u značenju Člana 23 ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima države izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da je nju sam svojeručno potpisao.

6. Izjavu na fakturi izvoznik može popuniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u državi uvoznici predoči najkasnije u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u nastavku "ovlašćenog izvoznika", koji često obavlja isporuke proizvoda iz ovog Sporazuma za popunjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora carinskim organima pružiti sve dokaze potrebne za provjeru porijekla te o ispunjavanju drugih uslova iz ovog Protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziraće upotrebu ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u svako doba povući ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne daje dokaze iz stava 1 ovog člana, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24

Validnost dokaza o porijeklu

1. Dokaz o porijeklu važi četiri meseca od dana izdavanja u državi izvoznici, te se u tom razdoblju mora podnijeti carinskim organima države uvoznice.

2. Dokazi o porijeklu koji se podnose carinskim organima države uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1 mogu se prihvatiti u cilju primjene povlašćenog tretmana kada je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo uzrokovano izuzetnim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja, carinski organi države uvoznice mogu prihvatiti dokaze o porijeklu kad su proizvodi isporučeni prije gore navedenog krajnjeg roka.

Član 25

Podnošenje dokaza o porijeklu

Dokazi o porijeklu podnose se carinskim organima države uvoznice u skladu s postupcima koji se primenjuju u toj državi. Spomenuti organi mogu zahtijevati prevod dokaza o porijeklu a takođe mogu zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primjenu ovog Sporazuma.

Član 26

Sukcesivan uvoz

Kad se na zahtjev uvoznika i pod uslovima određenim od strane carinskih organa države uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu iz Osnovnog pravila 2 (a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odjeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedno uvjerenje o porijeklu robe pri uvozu prve djelimične pošiljke.

Član 27

Izuzeća od dokazivanja porijekla

.1 Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su dio ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi s porijeklom bez zahtjeva za podnošenje dokaza o porijeklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za komercijalne svrhe i da su deklarirani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog Protokola i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se doda tom dokumentu.

.2 Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom komercijalne prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očito da nijesu uvezeni zbog trgovine.

.3 Ukupna vrijednost tih proizvoda ne može prelaziti 500€ u slučaju malih paketa ili 1.200 € u slučaju proizvoda koji su dio ličnog prtljaga putnika.

Član 28

Prateća dokumenta

Dokumenti iz Člana 17 stav 3 i Člana 22 stav 3, koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uvjerenjem o porijeklu robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima s

porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske ili neke od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog Protokola, mogu se između ostalog sastojati od sljedećeg:

- (a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primjer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;
- (b) dokumenata koji dokazuju porijeklo upotrebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Crnoj Gori ili u Turskoj kada se ti dokumenti koriste u skladu sa njihovim unutrašnjim zakonodavstvom;
- (c) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Crnoj Gori ili u Turskoj, koji se izdaju ili popunjavaju u Crnoj Gori ili u Turskoj kada se ti dokumenti koriste u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom;
- (d) uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju porijeklo upotrijebljenih materijala, korišćene, izdate ili popunjene u Crnoj Gori ili u Turskoj, ili u nekoj od drugih država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4, u skladu sa pravilima o porijeklu koja su identična pravilima ovog Protokola;
- (e) odgovarajuće dokaze koji se tiču obrade ili prerade izvršene van Crne Gore ili Turske uz primjenu Čl. 12, kojim se dokazuje ispunjenost uslova propisanih ovim članom.

Član 29

Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 čuvaće dokumente iz Člana 17 stav 3 najmanje tri godine.
2. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz Člana 22 stav 3.
3. Carinski organi države izvoznice koje izdaju uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz Člana 17 stav 2.
4. Carinski organi države uvoznice najmanje tri godine čuvaće uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i izjave na fakturi, koje im budu podnijete.

Član 30

Neslaganja i formalne greške

1. Otkriće manjih neslaganja između izjava datih u dokazu o porijeklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće *ipso facto* učiniti dokaz o porijeklu nevažećim i ništavim, ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara datim proizvodima.
2. Očite formalne greške poput kucanih, u dokazu o porijeklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nijesu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31

Iznosi izraženi u eurima

1. Za primjenu odredaba iz Člana 22 stava 1 tačke b) i Člana 27 stava 3 u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, iznosi u nacionalnim valutama Crne

Gore, Turske ili neke od država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4 godišnje će se utvrditi iznosi u domaćoj valuti, koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.

.2 Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz Člana 22 stava 1 tačke b) i Člana 27 stava 3 pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila ta Ugovorna strana.

.3 Iznosi koje treba primjeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su protivvrijednosti u nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u eurima prvog radnog dana oktobra a primjenjuju se od 1. januara sljedeće godine. Ugovorne strane će jedna drugu obavijestiti o utvrđenim iznosima do 15. oktobra.

.4 Država može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos se ne smije razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Država može zadržati i neizmijenjenu protivvrijednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u eurima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrijednost tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, rezultuje povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrijednost u toj nacionalnoj valuti.

.5 Iznosi izraženi u eurima mogu biti ocijenjeni od strane Zajedničke komisije na zahtjev Crne Gore odnosno Turske. Prilikom tog pregleda, Zajednička komisija će uzeti u obzir poželjnost očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrijednosnih ograničenja. U tom cilju može se donijeti odluka o promjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 32

Uzajamna pomoć

1. Carinski organi Crne Gore i Turske dostaviće jedni drugima uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinskim ispostavama za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za provjeru tih uvjerenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbjeđivanja pravilne primjene ovog Protokola, Crna Gora i Turska pomagaće jedna drugoj putem nadležne carinske uprave u provjeri autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33

Provjera dokaza o porijeklu

1. Naknadne provjere dokaza o porijeklu obavljaće se nasumice ili kad postoji opravdana sumnja carinskih organa države uvoznice u autentičnost takvih dokumenata, porijekla robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog Protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi države uvoznice vratiće uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i fakturu, ako je bila podnešena, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima države izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak na dokazu o porijeklu robe netačan biće dostavljeni kao obrazloženje za zahtjev za provjeru.

3. Provjeru će obaviti carinski organi države izvoznice. U tom cilju, imaju pravo zahtijevati bilo koji dokazni materijal te obaviti kontrolu izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi države uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana odnosnim proizvodima u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže provjeru biće obaviješteni o rezultatima te provjere što prije. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti vjerodostojni i mogu li se odnosi proizvodi smatrati proizvodima sa porijeklom iz Crne Gore odnosno iz Turske, ili neke od država ili teritorija navedenih u Čl. 3 i 4 i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog Protokola.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojem je riječ ili stvarnog porijekla proizvoda, carinski organi koji su podnijeli zahtjev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34

Rješavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz Člana 33, koji se ne mogu riješiti između carinskih organa koji su podnijeli zahtjev za provjeru i carinskih organa zaduženih za obavljanje provjere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog Protokola, isti se upućuju Zajedničkoj komisiji.

U svim slučajevima rješavanja sporova između uvoznika i carinskih organa države uvoznice primjenjuje se zakonodavstvo te države uvoznice.

Član 35

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36

Slobodne zone

1. Crna Gora i Turska preduzeće sve potrebne korake za obezbjeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu koja se nalazi na njihovom području, ne budu zamijenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju, osim normalnih postupaka za spriječavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Crne Gore ili iz Turske uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje EUR.1 na zahtjev izvoznika, ako su obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog Protokola.

GLAVA VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Roba na putu ili u skladištu

Roba koja ispunjava uslove iz Glave II i koja je na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, na putu ili je privremeno smještena u Crnoj Gori ili u Turskoj u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatraće se robom sa porijeklom, pod uslovom, da se u roku od 4 mjeseca od tog datuma carinskoj službi države uvoznice podnese dokaz o porijeklu izdat naknadno, zajedno sa dokumentima koji pokazuju okolnosti prevoza.

Član 38

Aneksi

Aneksi I, II, III, IV i V ovog Protokola će činiti njegov sastavni dio.

Član 39

Izmjene Protokola

Zajednička komisija može odlučivati o izmjenama odredbi Protokola.

ANEKS I

Uvodne napomene uz listu uz Aneks II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

- 2.1. U prve dvije kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dvije kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.
- 2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.
- 2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dijela tog tarifnog broja na koji se odnose susjedna pravila u koloni 3 ili 4.
- 2.4. Kada su, uz podatke u prve dvije kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primijeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom, primijenice se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

- 3.1. Odredbe člana 6. ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa porijeklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrijebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrijednost materijala bez porijekla koji mogu da se ugrade u njega, ne smije da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalnih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Ugovornoj strani na ingotu bez porijekla, u tom slučaju on je već stekao status porijekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrijednosti motora, može se smatrati da je on sa porijeklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani. Stoga se vrijednost ingota bez porijekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrijednost upotrebljenih materijala bez porijekla.

- 3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa porijeklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa porijeklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porijekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.
- 3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrijebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja..." ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumijeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

- 3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrijebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrijebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrijebe svi materijali.

Primjer:

U pravilu koje se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

- 3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primjer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primjer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

- 3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porijekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porijekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

- 4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na

drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

- 4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila i tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101. do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.
- 4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.
- 4.4. Pod pojmom "vještačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

- 5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala (Videti, takođe, Napomenu 5.3. i 5.4).
- 5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1. može da se primeni samo na miješane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,
- vuna,
- gruba životinjska dlaka,
- fina životinjska dlaka,
- konjska dlaka,
- pamuk,
- materijali za proizvodnju hartije i hartija,
- lan,
- prirodna konoplja,
- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,
- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,
- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,
- sintetički filamenti,
- veštački filamenti,
- provodljivi filamenti,
- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,
- sintetička vlakna od poliestera, sečena,
- sintetička vlakna od poliamida, sečena,
- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,
- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,
- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,
- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,
- ostala sintetička vlakna, sečena,
- veštačka vlakna od viskoze, sečena,
- ostala veštačka vlakna, sečena,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,
- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primjer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porijekla koja zadovoljavaju uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primjer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za pređenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primjer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primjer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

- 5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

- 5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

- 6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.
- 6.2. Bez obzira na Napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primjer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

- 6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

- 7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakuumaska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (v) kreking;
- (g) davanje drugih oblika;
- (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;
- (đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (e) polimerizacija;
- (ž) alkilacija;
- (z) izomerizacija.

- 7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakuumaska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (v) kreking;

- (g) davanje drugog oblika;
- (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
- (đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (e) polimerizacija;
- (ž) alkilacija;
- (z) izomerizacija;
- (i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa vodonikom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);
- (j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 27.10, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;
- (k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa vodonikom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250 °C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada vodonik predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa vodonikom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;
- (l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300 °C po metodu ASTM D 86;
- (m) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;
- (n) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 27.12 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

ANEKS II

Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale dijelove Sporazuma

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
1	2	3 ili	4
Glava 1	Žive životinje	Sve upotrebljene životinje iz Glave I moraju da budu u potpunosti dobijene	
Glava 2	Meso i drugi klanični proizvodi za jelo	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 3	Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 4 0403	Mlijeko i proizvodi od mlijeka (živalska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu; osim: Mlačenica, kiselo mlijeko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, moraju da budu sa porijeklom, i - vrijednost upotrebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 5	Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 5, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 0502	Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja	Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka	
Glava 6	Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; sječeno cvijeće i ukrasno lišće	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 6, moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene	

		proizvoda franko fabrika	
Glava 7	Jestivo povrće, korjenje i krtole	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 7, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 8	Jestivo voće i jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica	Proizvodnja kod koje: - svo voće i jezgrasti proizvodi koji se koristi, moraju biti u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 9	Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 9, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
0901	Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamjene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
0902	Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 0910	Mješavine začina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
Glava 10	Žitarice	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 10, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 11	Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:	Proizvodnja kod koje sve upotrebene žitarice, jestivo povrće, korjenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 07.14 ili voće, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 1106	Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. broja 0713	Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708	
Glava 12	Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnevlje, sjeme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 12, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1301	Šelak: prirodne gume, smole gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materija iz tar. br. 1301 ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
1302	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i		

	pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani: - Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modificirani - Ostalo	Proizvodnja od nemodificirane sluzi i sredstava za zgušnjavanje Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 14	Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 14, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u neki drugi tarifni broj, a ne u onaj u koji se svrstava sam proizvod	
1501	Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 i 1503: - Masnoća od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506. Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207	
1502	Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503: - Masnoće od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1504	Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodificirani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1504 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz	

		Glava 2 i 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 1505	Prečišćeni (rafinisani) lanolin	Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505	
1506	Ostale masti ili ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1507 do 1515	Ulja biljnog porijekla i njihove frakcije: - Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oiticika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namjene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu - Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja - Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. broj koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513	
1517	Margarin, mješavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 4 moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i	

		1513	
Glava 16	Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka	Proizvodnja od životinja iz Glave 1. Svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 17	Šećer i proizvodi od šećera; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 1701	Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1702	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med i mješavine vještačkog i prirodnog meda; karamel: - Hemijski čista maltoza ili fruktoza - Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702 Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali su sa porijeklom	
ex 1703	Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanje šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1704	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 18	Kakao i proizvodi od kakaa	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar.	

		br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1901	Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakaa praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti, niti uključeni: - Ekstrakt slada - Ostalo	Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1902	Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lasanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni; - sa sadržajem 20% ili manje masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca - sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca	Proizvodnja kod koje sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), moraju da budu u potpunosti dobijene Proizvodnja kod koje: - sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njegovih derivata) moraju u potpunosti da budu dobijene, i - svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
1903	Tapioka i zamjene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108	
1904	Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica	Proizvodnja: - od materijala koji se ne	

	ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnju ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mjestu nepomenute, niti uključene	svrstavaju u tar. br. 1806, - kod koje sve upotrebene žitarice i brašno (osim kukuruza vrste Zea indurata maize i tvrde durum pšenice i njenih derivata) moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
1905	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11	
ex Glava 20	Proizvodi od povrća, voća ili, ostalih dijelova bilja, osim:	Proizvodnja kod koje voće i povrće mora da bude u potpunosti dobijeno	
ex 2001	Jam, slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2004 i ex 2005	Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
2007	Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2008	- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola	Proizvodnja kod koje je vrijednost upotrebljenog jezgrastog voća sa porijeklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cijene proizvoda	

	- Puter od kikirikija; mješavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz - Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto	franko fabrika Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 21	Razni proizvodi za ishranu; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
2101	Ekstrakti, esencije i koncentрати kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorijska i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentрати tih proizvoda	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - cikorijska koja se upotrebljava mora da bude u potpunosti dobijena	
2103	Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i miješana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf) - Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; miješani začini i miješana začinska sredstva - Brašno od slačice i pripremljena slačica	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	

ex 2104	Supe i čorbe i preparati za te proizvode	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005	
2106	Prehrambeni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 22	Pića, alkoholi i sirće; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - upotrebljeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
2202	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 20.09	Proizvodnja kod koje: - se sav upotrebljen materijal svrstava u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika, i - svaki upotrebljen voćni sok (osim sokova od ananasa, limete i grejpfruta) mora da bude sa poreklom	
2207	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine	Proizvodnja: - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje upotrebljeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine	
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, liker i ostala alkoholna pića	Proizvodnja: - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje upotrebljeno	

		grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrijebi arak do 5% zapremine	
ex Glava 23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2301	Brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 2303	Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem bjelančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod	Proizvodnja kod koje upotrebljen kukuruz mora da bude u potpunosti dobijen	
ex 2306	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja	Proizvodnja kod koje upotrebljene masline moraju da budu u potpunosti dobijene	
2309	Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja	Proizvodnja kod koje: - upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko moraju da budu sa porijeklom, i - svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 24	Duvan i proizvodi zamjene duvana; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
2402	Cigare, cigarilos i cigarete od duvana ili zamjene duvana	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401, mora da bude sa porijeklom	
ex 2403	Duvan za pušenje	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401, mora da bude sa porijeklom	
ex	So; sumpor; zemlja; kamen;	Proizvodnja kod koje se	

Glava 25	gips; kreč i cement; osim:	svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 2504	Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mljeven	Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mljevenje sirovog kristalnog grafita	
ex 2515	Mermer, samo sječen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm	Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 2516	Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sječen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm	Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 25.18	Dolomit, pečen	Pečenje nepečenog dolomita	
ex 2519	Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksidi, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sitermagnezita	Proizvodnja kod koje se upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita).	
ex 2520	Gips posebno pripremljen za zubarstvo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
eh 2524	Prirodna azbestna vlakna	Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)	
eh 2525	Liskun u prahu	Mljevenje liskuna ili otpadaka od liskuna	
eh 2530	Zemljane boje, pečene ili u prahu	Pečenje ili mljevenje zemljanih boja	
Glava 26	Rude, zgure i pepeli	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex Glava 27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:	Proizvodnja kod koje se upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji	

		se svrstava proizvod	
ex 2707	Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250o S (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), namjenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedna ili više specifičnih procesa ⁵ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2709	Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Suva destilacija bitumenoznih materijala	
2710	Ulja dobijena od nafte i ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2711	Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁷ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2712	Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima,	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁸ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar.	

⁵ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3

⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

⁷ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

⁸ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

	obojeni ili neobojeni	br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2713	Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ⁹ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2714	Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁰ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
2715	Bitumenske mješavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cut-back")	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹¹ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 28	Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene

⁹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

¹⁰ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

¹¹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

		Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	proizvoda franko fabrika
ex 2805	"Misch-metal"	Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2811	Sumpor-trioksid	Proizvodnja od sumpor-dioksida	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2833	Sulfat aluminijuma	Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2840	Natrijum-perborat	Proizvodnja od dosodium-tetraborat pentahidrata	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 29	Organski hemijski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2901	Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹² ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da	

¹² Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

		njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2902	Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹³ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2905	Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2915	Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2932	Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Ciklični acetali i unutrašnji hemi-acetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2933	Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne smije da bude veća od	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko

¹³ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

		20% cijene proizvoda franko fabrika	fabrika
2934	Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2939	Koncentrati slame od maka koji sadrže ne manje od 50% po masi alkaloida	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 30	Farmaceutski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3002	Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapijske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; atiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi - Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojka, koji su pomiješani za upotrebu u terapijske ili profilaktičke svrhe, ili nepomiješani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmjerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02 Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo		
	-- ljudska krv	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	

	-- životinjska krv pripremljena za terapijske ili profilaktičke svrhe	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Materijali ovog naimenovanja mogu, takođe, da se upotrijebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3003 i 3004	Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006)		
	- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 ili 3004, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se:	

		- svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 ili 3004, pod uslovom da njihova vrijednost, uzeta zajedno, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3006	Farmaceutski otpaci (definisani u Napomeni 4(k) u Glavi 30)	Porijeklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promijeniti	
ex Glava 31	Đubriva; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3105	Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto-mase, osim: - natrijum-nitrata - kalcijum-cijanamida - kalijum sulfata - magnezijum-kalijum sulfata	Proizvodnja kod koje se: - svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 32	Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3201	Taini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati	Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, bilnog porijekla	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3205	Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi lak-boja ¹⁴	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 33	Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. proizvoda. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3301	Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i "absolute"; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentracije eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpentinski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vođeni destilati i vođeni rastvori eteričnih ulja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe" ¹⁵ svog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 34	Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, vještački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

¹⁴ Napomena 3 za Glavu 32 kaže da su ovi preparati oni koji se koriste za bojenje bilo kojih materijala ili se koriste kao sastojak u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne mogu svrstati u bilo koji tar.broj iz Glave 32.

¹⁵ Pod pojmom "grupa" podrazumijeva se bilo koji dio tarifnog broja koji je od odtalog dijela odvojen polukolonom.

		franko fabrika	
ex 3403	Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3404	Vještački voskovi i pripremljeni voskovi:		
	- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od: - hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska, - masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i - materijala iz tar. br. 3404. Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 35	Bjelančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lijepkovi, enzimi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća

¹⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

		se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3505	Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželandizovani i esterifikovani skrobovi); lijepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:		
	- Skrobni etri i estri	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3507	Pripremljeni enzimi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 36	Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi aparati	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 37	Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		franko fabrika	
3701	Fotografske ploče i planfilmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; planfilmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, u kasetama ili bez kasete:		
	- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3702	Fotografski filmovi u rolnama osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3702	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3704	Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 3701 i 3704	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 38	Razni proizvodi hemijske industrije; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3801	- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Grafit u obliku paste, gde mješavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br.3403 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3803	Tal-ulje, rafinisano	Rafinisanje sirovog tal-ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3805	Sulfatno-terpentinsko ulje, prečišćeno	Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3806	Smolni estri	Proizvodnja od smolnih kiselina	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3807	Katran od drveta (smola od katrana od drveta)	Destilacija katrana od drveta	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3808	Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, svijeće i hartija za ubijanje muva)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3809	Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene	

	preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	proizvoda franko fabrika	
3810	Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3811	Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:		
	- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3812	Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3813	Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3814	Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

318	Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3819	Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.20	Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3822	Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 30.02 ili 30.06; ispitani materijali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3823	Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:		
	- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Industrijski masni alkoholi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823	
3824	Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni;		
	- Sljedeći proizvodi iz ovog tar. br.: -- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda -- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava i proizvod,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

	-- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905 -- naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli -- izmjenjivači jona -- apsorpciona sredstva za vakuum cijevi -- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa -- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja -- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- Fuzelovo i Dipelovo ulje -- mešavine soli koje sadrže različite anione -- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila	pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
3901 do 3915	Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. eh 3907 i 3912, za koji važe dolje navedena pravila		
	- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁷	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁸	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3907	- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji	

¹⁷ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masu preovlađuju u tom proizvodu.

¹⁸ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

		se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ¹⁹	
	- Poliester	Proizvodnja kod koje vrijednost bilo kog upotrebljenog materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)	
3912	Celuloza i njeni hemijski derivati, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima	Proizvodnja kod koje vrijednost materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
3.16 do 3921	Proizvodnja i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. eh 3916, eh 3917, eh 3920 i eh 3921, za koje važe dolje navedena pravila:		
	- Pljosnati proizvodi, na drugi način, obrađeni, a ne samo površinski obrađeni ili samo sječeni u druge oblike osim u pravougaone (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo:		
	- Proizvodi adicione homopolimeracije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ²⁰	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća

¹⁹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

²⁰ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

		proizvoda franko fabrika ²¹	od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3916 i ex 3917	Profilni oblici i cijevi	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3920	- Listovi ili filmovi jonomera	Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, djelimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3921	Folije od plastičnih masa, metalizirane	Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona ²²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
3922 do 3926	Proizvodi od plastičnih masa	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 40	Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4001	Laminirane ploče od krep gume za cipele	Laminiranje listova prirodnog kaučuka	
4005	Mješavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka,	

²¹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masu preovlađuju u tom proizvodu.

²² Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propustljivost ako se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) manja od 2%.

		nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
4012	Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume I gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) I zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:		
	- Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume	Protektiranje upotrebljenih guma	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 ili 4012	
ex 4017	Proizvodi od tvrde gume	Proizvodnja od tvrde gume	
ex Glava 41	Sirova krupna I sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) I štavljena koža, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4102	Sirova ovčija I jagnjeća koža, bez vune	Struganje ovčijih I jagnječih koža sa vunom	
4104 do 4106	Štavljena ili očišćena krupna I sitna koža, bez vune ili dlake, sječena ili nesječena, ali dalje nepripremljena	Ponovno štaavljenje kože, ili Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
4107, 4112 i 4113	Koža dalje obrađena posle štaavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sječenu ili nesječenu, osim kože iz tar. br. 4114	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113	
ex 4114	Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža	Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 42	Proizvodi od kože, sedlarski I sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe I slični kontejneri; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od svilenog ketguta)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 43	Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji	

		se svrstava sam proizvod	
ex 4302	Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:		
	- Ploče, krstovi i slični oblici	Bjeljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna	
	- Ostalo	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna	
4303	Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302	
ex Glava 44	Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4403	Drvo, grubo obrađeno učtvoreno	Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano	
ex 4407	Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Rendisanje, brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 4408	Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) debljine do 6 mm , spojeni, I ostalo drvo dužno rezano, sječeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Spajanje, rendisanje, brušenje, prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 4409	Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno		
	- Brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
	- Oblikovane lajsne I venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 4410 do ex 4413	Lajsne I venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju	Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši I slična ambalaža za pakovanje,	Proizvodnja od dasaka koje nisu isječene na	

	od drveta	određenu veličinu	
ex 4416	Burad, bačve, kace, čabrovi I drugi bačvarski proizvodi I njihovi dijelovi, od drveta	Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sječenih testerom na dvije glavne površine	
ex 4418	- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cijepana	
	- Lajsne I venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 4421	Drvca za šibice; drveni ekserčići I klinčići za obuću	Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409	
ex Glava 45	Pluta i proizvodi od plute; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
4503	Proizvodi od prirodne plute	Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501	
Glava 46	Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 47	Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci I ostaci)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 48	Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 4811	Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
4816	Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
4817	Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona;	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar.	

	setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona	br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4818	Toaletna hartija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex 4.19	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartija, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4820	Blokovi listova za pisanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 4823	Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex Glava 49	Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
4909	Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911	
4910	Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove;		
	Kalendari tkz. vječiti sa zamjenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala osim od hartije ili kartona	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911	

ex Glava 50	Svila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 5003	Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani	Vlačenje i češljanje otpadaka od svile	
5004 do ex 5006	Svileno predivo i prediva od otpadaka svile	Proizvodnja od ²³ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačених или češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5007	Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ²⁴	
	- Ostalo	Proizvodnja od ²⁵ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od	

²³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁴

Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 51	Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5106 do 5110	Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:	Proizvodnja od ²⁶ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5111 do 5113	Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ²⁷	
	- Ostalo	Proizvodnja od ²⁸ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	

²⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

²⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 52	Pamuk: osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5204 do 5207	Predivo i konac od pamuka	Proizvodnja od ²⁹ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačениh ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5208 do 5212	Tkanine od pamuka:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁰	
	- Ostalo	Proizvodnja od ³¹ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	

²⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 53	Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5306 do 5308	Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije	Proizvodnja od ³² : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačene ili češljane ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5309 do 5311	Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³³	
	- Ostalo	Proizvodnja od ³⁴ : - prediva od kokosa, - juta prediva, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili veštačkih ječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	

³² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5401 do 5406	Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata	Proizvodnja od ³⁵ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačених или češljanih или на други начин pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5407 do 5408	Tkanine od prediva vještačkih ili sintetičkih filamenata:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁶	
	- Ostalo	Proizvodnja od ³⁷ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti на други начин pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
5501 do 5507	Vještačka ili sintetička sječena vlakna	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	

³⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5508 do 5511	Predivo i konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)	Proizvodnja od ³⁸ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
5512 do 5516	Tkanine od vještačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁹	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁰ : - prediva od kokosa - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 56	Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:	Proizvodnja od ⁴¹ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana	

³⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

³⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili - materijala za proizvodnju hartije	
5602	File, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:		
	- Iglani file	Proizvodnja od ⁴² : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, može da se upotrebi i sljedeće: - polipropilenski filament iz tar. br. 54.02 - polipropilenska sječena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filameta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴³ : - prirodnih vlakana - sječenih vlakana dobijenih od kazeina, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
5604	Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:		
	- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom	Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁴ : - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili	

⁴² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		- materijala za proizvodnju hartije	
5605	Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom	Proizvodnja od ⁴⁵ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili veštačkih sječenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije	
5606	Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 56.05, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo	Proizvodnja od ⁴⁶ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili veštačkih sječenih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili - materijala za izradu hartije	
Glava 57	Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:		
	- Od iglanog filca	Proizvodnja od ⁴⁷ : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, moguće je koristiti: - polipropilenski filament iz tar. br. 5402 - polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filameta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Kao podloga, može se upotrebiti tkanina od jute	
	- Od ostalog filca	Proizvodnja od ⁴⁸ : - prirodnih vlakana koja	

⁴⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁹ : - prediva od kokosovog vlakna - sintetičkog ili vještačkog filament prediva - prirodnih vlakana, ili - sintetičkih ili vještački sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje Tkanine od jute se smiju koristiti kao podloga	
ex Glava 58	Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:		
	- Kombinovani, sa gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁵⁰	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵¹ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih vlakana sečenih koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljavanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	

⁴⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

5805	Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5810	Vez u metraži, u trakama ili motivima	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
5901	Tekstilne tkanine prevučene lijepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i slično; tkanine za kopiranje, kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (bugram) i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira	Proizvodnja od prediva	
5902	Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine:		
	- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
5903	Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	

5904	Linoleum, uključujući sječen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sječene u oblike	Proizvodnja od prediva ⁵²	
5905	Zidni tapeti od tekstila:		
	- Impregnirani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵³ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili Štampanje sa najmanje dvije pripremljene ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
5906	Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 5902 - Pleteni ili kukičani tekstilni materijali	Proizvodnja od ⁵⁴ : - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostale tkanine izrađene od	Proizvodnja od hemijskih	

⁵² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi	materijala	
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva	
5907	Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
5908	Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za gasno osvjetljenje i cjevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane:		
	- Čarapice za gasno osvjetljenje, impregnisane	Proizvodnja od cjevasto pletene tkanine za gasno osvjetljenje	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
5909 do 5911	Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu		
	- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911	Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 6310	
	- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cjevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili	Proizvodnja od ⁵⁵ : - prediva od kokosovog vlakna - sljedećih materijala: - prediva od politetrafluoroetilena ⁵⁶ , - prediva, višežičnog, od	

⁵⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁶ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.

	višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911	poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, - monofila politetrafluoretilena ⁵⁷, - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, - prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila ⁵⁸, - kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵⁹: - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
Glava 60	Pleteni ili kukičani materijali	Proizvodnja od ⁶⁰: - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	

⁵⁷ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁵⁸ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁵⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

Glava 61	Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:		
	- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku	Proizvodnja od prediva ⁶¹ ⁶²	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁶³ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
ex Glava 62	Odjeća i pribor za odeću, napleteni i nekukičani; osim:	Proizvodnja od prediva ⁶⁴ ⁶⁵	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211	Odjeća za žene, djevojčice i bebe i gotov pribor za odjeću, vezeni	Proizvodnja od prediva ⁶⁶ ili Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁶⁷	
ex 6210 i ex 6216	Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁶⁸ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene	

⁶¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶² Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁶⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		proizvoda franko fabrika ⁶⁹	
6213 i 6214	Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marama, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi		
	- Vezeni	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{70 71} ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷²	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{73 74} ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
6217	Ostali gotov pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tar. br. 6212:		
	- Vezeni	Proizvodnja od prediva ⁷⁵ ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih	

⁶⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷² Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷⁴ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		nevezanih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁶	
	- Vatro-otporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁷⁷ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁸	
	- Postava za kragne, manžetne, skrojena	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva ⁷⁹	
ex Glava 63	Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6301 do 6304	Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd; zavese itd; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:		
	- Od filca, od netkanih materijala	Proizvodnja od materijala ⁸⁰ . - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostali:		
	-- vezeni	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{81 82}	

⁷⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸² Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

		ili Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{83 84}	
6305	Vreće i vrećice za pakovanje robe	Proizvodnja od ⁸⁵ : - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
6306	Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:		
	- Od netkanih materijala	Proizvodnja od ^{86 87} : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{88 89}	
6307	Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
6308	Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo	Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porijekla, pod uslovom da	

⁸³ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁴ Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁸⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
ex Glava 64	Obuća, kamašne i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda, osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim spajanja gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406	
6406	Dijelovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 65	Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6503	Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 65.01, uključujući i postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ⁹⁰	
6505	Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ⁹¹	
ex Glava 66	Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
6601	Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 67	Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex	Proizvodi od kamena, gipsa,	Proizvodnja kod koje se	

⁹⁰ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁹¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

Glava 68	cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim	svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 6803	Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca	Proizvodnja od obrađenog škriljca	
ex 6812	Proizvodi od azbesta, proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	
ex 6814	Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala	Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)	
Glava 69	Keramički proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 70	Staklo i proizvodi od stakla; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7003, ex 7004 i ex 7005	Staklo sa nereflektujućim slojem	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7006	Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:		
	- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII	Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7007	Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7008	Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7009	Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	

7010	Baloni, flaše, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7013	Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 7019	Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)	Proizvodnja od: - neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sječenih niti, ili - od staklene vune	
ex Glava 71	Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7101	Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 7102, ex 7103 i ex 7104	Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)	Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja	
7106, 7108 i 7110	Plemeniti metali:		

	- Neobrađeni	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 ili 7110, ili Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110 ili Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110, međusobno ili sa prostim metalima	
	- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha	Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih	
ex 7107, ex 7109 i ex 7111	Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda	Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim	
7116	Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7117	Imitacije nakita	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, ili Proizvodnja od dijelova prostih metala neprevučanih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 72	Gvožđe i čelik; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7207	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 i 7205	
7208 do 7216	Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206	
7217	Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207	

ex 7218, 7219 do 7222	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218	
7223	Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218	
ex 7224, 7225 do 7228	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224	
7229	Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224	
ex Glava 73	Proizvodi od gvožđa i čelika, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7301	Talpe	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206	
7302	Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika; šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, središta, potezne motke i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrstne pločice, distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206	
7304, 7305 i 7306	Cijevi i šupljii profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224	
ex 73.07	Pribor za cijevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5 CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko dijelova	Izvrtnje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje pešćanim mlazom kovanih grubo uobličenih ("blanks") proizvoda za profile čija vrijednost nije veća od 35% cijene proizvoda franko fabrika	
7308	Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi,	

	prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika	kalupi i profili iz tar. br. 7301, ne smiju da se koriste	
ex 7315	Lanci protiv klizanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 74	Bakar i proizvodi od bakra; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7401	Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7402	Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7403	Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:		
	- Rafinisani bakar	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata	Poizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra	
7404	Ostaci i otpaci, od bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
7405	Predlegure bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	

ex Glava 75	Nikl i proizvodi od nikla; osim:	Proizvodnja kod koje: se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7501 do 7503	Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 76	Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7601	Aluminijum, sirovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje do tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma	
7602	Otpaci i ostaci od aluminijuma	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7616	Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zaklona, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne	

		trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 77	Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS		
ex Glava 78	Olovo i proizvodi od olova; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7801	Sirovo olovo:		
	- Rafinisano olovo	Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802	
7802	Otpaci i ostaci, od olova	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 79	Cink i proizvodi od cinka; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7901	Cink, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7902	

7902	Otpaci i ostaci, od cinka	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 80	Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8001	Kalaj, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002	
8002 i 8007	Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 81	Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih::		
	- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala koji svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 82	Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
8206	Alati, iz dva ili više od tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u druge tar. br., osim u tar. br. 8202 do 82.5. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od	

		15% cijene seta franko fabrika	
8207	Izmjenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosjecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8208	Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8211	Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtno nožev), osim noževa iz tar. br. 8208	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
8214	Ostali nožarski proizvodi (na primer mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sjekire, noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. proizvoda koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
8215	Kašike, valjuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štikaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala	
ex Glava 83	Razni proizvodi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 8302	Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br.	

		proizvoda koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8306	Statuete i drugi ukrasi od prostih metala	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8401	Nuklearni gorivni elementi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ⁹²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8402	Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8403 i ex 8404	Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br., a ne u tar. br. 8403 ili 8404	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8406	Turbine na vodenu i drugu paru	Proizvodnja kod koje vrijednost svih	

⁹² Ovo pravilo se primjenjuje do 31.12.2005.

		upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8407	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjeće, sa naizmjeničnim ili obrtnim kretanjem klipa	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8408	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, na paljenje pomoću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8409	Dijelovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8411	Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8412	Ostale pogonske mašine i motori	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8413	Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 84.14	Industrijski ventilatori, duvaljke i slično	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8415	Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene	

	uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati	proizvoda franko fabrika	
84.8	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 8415	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8419	Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8420	Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8423	Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi mjerenja mase; tegovi za vage svih vrsta	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8425 do 8428	Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća

		proizvoda franko fabrika , i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8429	Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (graderi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:		
	- Drumski valjci	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja: - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika
8430	Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snježni plugovi i duvaljke za snijeg	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 8431 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8431	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8439	Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
8441	Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sječenje svih vrsta	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8444 do 8447	Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8448	Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8452	Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; namještaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:		
	- Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - vrijednost svih materijala bez porijekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom, i - mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, su sa porijeklom	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8456 do	Mašine alatljike, njihovi dijelovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466	Proizvodnja kod koje vrijednost svih	

8466		upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8469 do 8472	Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8480	Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8482	Kuglični ili kotrljajni ležajevi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8484	Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8485	Dijelovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih dijelova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8501	Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		koji se svrstavaju u tar. br. 8503, mogu upotrebiti samo do vrednosti od 10% cene proizvoda franko fabrika	
8502	Električni generatori agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8501 ili 8503, uzevši zajedno, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8504	Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8518	Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8519	Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8520	Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.21	Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene

		- kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom	proizvoda franko fabrika
8522	Dijelovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.19 do 85.21	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8523	Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8524	Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37:		
	- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. (85.23), mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8525	Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima; digitalne kamere	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8526	Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodaljinsko upravljanje	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

		materijala sa porijeklom	
8527	Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8528	Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8529	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.25 do 85.28:		
	- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8535 i 8536	Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8537	Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene

	razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517	- kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	proizvoda franko fabrika
ex 8541	Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisječenih u mikropločica (čipova)	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8542	Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi : -Monolitna integrisana kola -Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 ili 8542, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika Ili Operacija difuzije (u kojoj se integrisana kola formiraju na poluprovodnom substratu selektivnim uvođenjem dopanta) bez obzira da li je sastavljeni/ili testiran u drugoj zemlji a ne u onim utvrđenim Članom 3 Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 ili 8542, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8544	Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

	konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplštenih vlakana kombinovani ili ne sa ili bez konektora		
8545	Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8546	Električni izolatori od bilo kog materijala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8547	Izolacioni dijelovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vrijeme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cijevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8548	Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 86	Šinska vozila i njihovi dijelovi; željeznički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8608	Željeznički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na željezničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi dijelovi	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 87	Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala	

		nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8709	Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima željezničkih stanica; dijelovi navedenih vozila	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8710	Tenkovi i druga oklopna borbeno motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi dijelovi	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8711	Motocikli (uključujući i mope), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:		
	- -Do 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika
	- -Preko 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		materijala sa porijeklom	
ex 8712	Bicikl bez kotrljajućih ležajeva	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 8714	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8715	Dječja kolica i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8716	Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 88	Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
ex 8804	Rotošuti	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 8804	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8805	Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
Glava 89	Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 8906	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex	Optički, fotografski,	Proizvodnja kod koje:	Proizvodnja kod koje

Glava 90	kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:	- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9001	Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 85.44; listovi i ploče od polarizajućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9002	Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9004	Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9005	Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihova postolja	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9006	Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš-aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

		materijala sa porijeklom	
9007	Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9011	Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9014	Ostali navigacioni instrumenti i aparati	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9015	Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9016	Vage osjetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9017	Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmi i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometerska mjerila, mjerila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

	ovoj glavi		
9018	Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:		
	- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 9018	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
9019	Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, vještačko disanje i ostali terapijski aparati za disanje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
9020	Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenljivih filtera	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
9024	Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9025	Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	

9026	Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promjenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: mjerači protoka, pokazivači nivoa, manometri, mjerači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9027	Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9028	Mjerači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i mjerače za njihovo baždarenje:		
	- Dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9029	Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9030	Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9031	Instrumenti, aparati i mašine za	Proizvodnja kod koje	

	mjerjenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi; projektori profila	vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9032	Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9033	Dijelovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
ex Glava 91	Časovnici i njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
9105	Ostali časovnici	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9109	Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9110	Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili djelimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9111	Kutije za lične časovnike i dijelovi kutija	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

		upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	
9112	Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i dijelovi kutija	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
9113	Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i dijelovi za kaiševe i narukvice:		
	- Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika	
Glava 92	Muzički instrumenti; dijelovi i pribor tih proizvoda	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
Glava 93	Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika	
ex Glava 94	Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9401 i ex 9403	Namještaj od prostih metala, sa ugrađenom nenačinjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m ² ili manje	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

		pod uslovom da: - njena vrijednost nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika, i - su svi drugi upotrebljeni materijali sa porijeklom i da se svrstavaju u druge tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403	
9405	Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove dijelove, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom, i njihovi dijelovi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9406	Montažne zgrade	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 95	Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
9503	Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom, slagalice (zagonetke) svih vrsta	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9506	Palice za golf i ostala oprema za golf	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf	
ex Glava 96	Razni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 9601 i ex 9602	Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porijekla	Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tar. br.	

ex 9603	Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i vjeverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pjalice	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9605	Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odjela	Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primjenjivalo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
9606	Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9608	Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; djelovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod,	
9612	Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9613	Upaljači sa piezo paljenjem	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz ta. br. 96.13 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9614	Lule za pušenje i glave lula	Proizvodnja od grubo obrađenih blokova	

Glava 97	Predmeti umetnosti, kolekcija i starina	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
-------------	--	---	--

ANEKS III

Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 i Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o porijeklu robe EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5mm ili plus 8 mm po dužini. Papir mora biti bijele boje, veličine pisaćeg papira, koji ne sadrži mehaničku pulpu i koji nije teži od 25g/m². Na pozadini će imati otisnut zeleni "guillonche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.
2. Carinski organi Ugovornih strana mogu zadržati pravo štampanja uvjerenja ili mogu taj posao povjeriti ovlašćenoj štampariji. U posljednjem slučaju, svaki formular mora sadržati bilješku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora sadržati naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini		
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između _____ i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije) 4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijeklom 5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba		
6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene		
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta;⁽¹⁾ Opis robe		9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m³, itd.)	10. Fature (neobavezno)
11. OVJERA CARINSKOG ORGANA Ovjera deklaracije Izvozni dokument ⁽²⁾ Model _____ Br. _____ Pečat Carinarnica: _____ Zemlja ili teritorija izdavanja: _____ Datum: _____ (potpis)		12. IZJAVA IZVOZNIKA Ja, _____ dolje potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uvjerenja. Mjesto i datum: _____ (potpis)	

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

⁽²⁾ Popunjavanje se samo ako interni propisi zemlje ili teritorije izvoza to zahtevaju.

13. Zahtjev za provjeru, upućuje se:	14. Rezultat provjere
---	------------------------------

Zahtjev za provjeru tačnosti i ispravnosti ovog uvjerenja. _____ (mjesto i datum) Pečat _____ (potpis)	Izvršena provjera pokazuje⁽¹⁾ [] da je ovo uvjerenje izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni [] da ovo uvjerenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu) _____ (mjesto i datum) Pečat _____ (potpis) _____ (*) Oznakom X označiti rezultat provere.

NAPOMENE

1. U potvrdama se ne smiju brisati ili pisati riječi jedne preko drugih. Bilo koje ispravke moraju biti učinjene brisanjem netačnih i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gdje je uvjerenje izdato.
2. Između proizvoda unijetih u uvjerenje ne smije se ostavljati prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.
3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000		
	Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenje na poledini		
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerjenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između _____ i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije)		
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijeklom	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba	
6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene		
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta;⁽¹⁾ Naziv robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m³, itd.)	10. Fature (neobavez no)	

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe navedene na poledini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

PODNOŠIM sledeća dokazna dokumenta:⁽¹⁾

OBAVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uvjerenja, kao i da prihvatim svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uvjerenja za ovu robu.

(Mjesto i datum)

(Potpis)

⁽¹⁾ Na primer: uvozni dokumenti, uvjerenja o porijeklu robe, fakture, izjave proizvođača, itd., u vezi sa proizvodima korišćenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromjenjenom stanju.

ANEKS V
Proizvodi isključeni iz kumulacije utvrđene članom 3 i članom 4

CN-kod	Opis
1704 90 99	Ostali konditorski proizvodi koji ne sadrže kakao. Čokoladni i drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao - kakao prah koji sadrži dodatak šećera ili zaslađivač:
1806 10 30	- - sadrži 65% ili više, ali manje od 80% saharoze (uključujući invertovani šećer koji se izražava kao saharoza), ili izoglukoze koja se izražava kao saharoza
1806 10 90	- - sadrži 80% ili više, po težini, saharoze (uključujući invertovani šećer koji se izražava kao saharoza), ili izoglukoze koja se izražava kao saharoza
1806 20 95	- drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao u blokovima, pločicama ili štapićima, čija težina prelazi 2kg ili u obliku tečnosti, paste, praha, granula ili drugog zbirnog oblika ili u pakovanjima čiji sadržaj prelazi težinu od 2 kg -- drugo --- drugo
1901 90 99	Slatki ekstrakti, prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupе, kaše, skroba ili slatkih ekstrakata, koji sadrže kakao ili sadrže manje od 40% težine kakaoa izračunate na potpuno odmašćenoj osnovi, koji nijesu navedeni ili uključeni na drugim mjestima; prehrambeni proizvodi iz stavki 0401 do 0404, koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% težine kakaoa izračunate na potpuno odmašćenoj osnovi, koji nijesu navedeni ili uključeni na drugim mjestima - drugo -- drugo (osim zaslađenog ekstrakta) --- drugo
2101 12 98	Drugi proizvodi zasnovani na kafi
2101 20 98	Drugi proizvodi zasnovani na čaju ili slično.
2106 90 98	Prehrambeni proizvodi koji nijesu navedeni ili uključeni na drugom mjestu: - drugo (osim proteinskih koncentrata i vlaknastih proteinskih supstanci) -- drugo --- drugo
3302 10 29	Mješavina mirišljavih supstanci i mješavina (uključujući alkoholne rastvore), čija je osnova jedna ili više od navedenih materija, poput vrsta koje se koriste kao sirovine u industriji; drugi proizvodi zasnovani na mirišljivim supstancama, poput onih koji se koriste za proizvodnju pića: - vrste koje se koriste u industrijama hrane ili pića --vrste koje se koriste u industrijama pića: ---proizvodi koji sadrže sve agense za aromatizovanje koji karakterišu pića: ---- sadržaj alkohola iznad 0.5% ---- drugo: -----bez mlječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze, ili skroba, ili sadrže, po težini, manje od 1.5% mlječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba -----drugo

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Strane će izvršiti potrebne izmjene na Protokol II o pravilima porijekla robe u skladu sa Protokolom 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Zajednice i Crne Gore.

FREE TRADE AGREEMENT

BETWEEN

MONTENEGRO

AND

THE REPUBLIC OF TURKEY

Free Trade Agreement between Montenegro and the Republic of Turkey

PREAMBLE

DESIROUS to develop and strengthen friendly relations, especially in the fields of economic co-operation and trade, with an aim to contribute to the progress of economic co-operation between the two countries and to increase the scope of mutual trade exchange,

Montenegro and the Republic of Turkey (hereinafter referred to as “the Parties” or “Montenegro” and “Turkey” where appropriate);

CONFIRMING their intention to participate actively in the process of economic integration in Europe expressing their preparedness to co-operate in seeking ways and means to strengthen this process;

TAKING INTO CONSIDERATION the “Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States and Montenegro” and the “Agreement Establishing an Association between the Republic of Turkey the European Economic Community”;

HAVING regard to the experience gained from the co-operation developed between the Parties to this Agreement as well as between them and their main trading partners;

DECLARING their readiness to undertake activities with a view to promoting harmonious development of their trade as well as to expanding and diversifying their mutual co-operation in the fields of joint interest, including fields not covered by this Agreement, thus creating a framework and supportive environment based on equality, non discrimination, and a balance of rights and obligations;

REFERRING to the mutual interest of the Parties in the continual reinforcement of the multilateral trading system and considering that the provisions and instruments of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter “GATT 1994”) and the World Trade Organization (hereinafter “WTO”) constitute a basis for their foreign trade policy;

RESOLVED to lay down for this purpose provisions aimed at the progressive abolition of the obstacles to trade between the Parties in accordance with the provisions of these instruments, in particular those concerning the establishment of free trade areas;

HAVE DECIDED, in pursuance of these objectives, to conclude the following Agreement (hereinafter referred to as "this Agreement").

ARTICLE 1

Objectives

1. The Parties, by taking into account the Stabilisation and Association Agreement between Montenegro and the EU and Turkey's obligations arising from the Customs Union with the EU, shall gradually establish a free trade area between them on substantially all their trade over a transitional period lasting a maximum of five years starting from the date of entry into force of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with Article XXIV of the GATT 1994 and the other multilateral agreements on trade in goods annexed to the Agreement establishing the WTO.
2. The objectives of this Agreement are:
 - a) to increase and enhance the economic cooperation between the Parties and raise the living standard of the population of the two countries;
 - b) to gradually eliminate difficulties and restrictions on trade in goods;
 - c) to promote, through the expansion of reciprocal trade, the harmonious development of the economic relations between the Parties;
 - d) to provide fair conditions of competition in trade between the Parties;
 - e) to contribute by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade;
 - f) to create conditions for further encouragement of investments particularly for the development of joint investments in both countries;
 - g) to promote trade and cooperation between the Parties in third country markets.

ARTICLE 2

Basic Duties

1. In trade between the Parties covered by this Agreement, the Parties shall apply their respective Customs Tariffs on the classification of goods for imports into them.

2. For each product the basic duty to which successive reductions set out in this Agreement are to be applied shall be the Most Favoured Nation (MFN) duty that was in force in the Parties on the date of entry into force of this Agreement.

3. If after entry into force of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular, reductions resulting from the tariff negotiations in the WTO, such reduced duties shall replace the basic duties referred to in paragraph 2 as from that date when such reductions are applied.

4. The Parties shall communicate to each other their respective basic duties.

CHAPTER I

INDUSTRIAL PRODUCTS

ARTICLE 3

Scope

The provisions of this Chapter shall apply to products originating in the Parties falling within Chapters 25 to 97 of Harmonized Commodity Description and Coding System with the exception of the products listed in Annex I of this Agreement.

ARTICLE 4

Customs Duties on Imports and Charges Having Equivalent Effect

1. No new customs duties on imports or charges having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties from the date of entry into force of this Agreement.

2. Customs duties on imports into Turkey of goods originating in Montenegro shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

3. Customs duties on imports into Montenegro of goods originating in Turkey other than those listed in Annex II shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

4. Customs duties on imports into Montenegro of goods originating in Turkey, which are listed in Annex II shall be progressively abolished in accordance with the timetable laid down thereof.

5. Montenegro and Turkey shall abolish in trade between themselves any charges having equivalent effect to customs duties on imports upon the entry into force of this Agreement.

6. For products listed in Annex II originating in Turkey, Montenegro shall accord treatment no less favourable than that accorded to like products originating in the European Union. In case of any favourable change in the treatment accorded to the European Union for the products listed in Annex II, Montenegro shall automatically reflect these changes to the products listed in this Annex originating in Turkey and promptly notify Turkey thereof.

ARTICLE 5

Customs Duties of a Fiscal Nature

The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

ARTICLE 6

Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect

1. From the date of the entry into force of this Agreement no new customs duties on exports or charges having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties.
2. All customs duties on exports and any charges having equivalent effect shall be abolished between the Parties upon entry into force of this Agreement.

ARTICLE 7

Quantitative Restrictions on Exports and Imports and Measures Having Equivalent Effect

1. From the date of the entry into force of this Agreement no new quantitative restrictions on exports and imports or measures having equivalent effect shall be introduced.
2. All quantitative restrictions on exports and imports in the Parties and measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE 8

Technical Barriers to Trade

1. The rights and obligations of the Parties relating to standards or technical regulations and related measures shall be governed by the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade.
2. The Parties shall cooperate and exchange information in the field of standardization, metrology, conformity assessment and accreditation, with the aim of eliminating technical barriers to trade.
3. Each Party, upon request from the other Party, shall submit information on particular individual cases of standards, technical rules or similar measures.

CHAPTER II

AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS

ARTICLE 9

Scope

1. The provisions of this Chapter shall apply to basic agricultural, processed agricultural and fishery products originating in the territory of each Party.
2. The term "basic agricultural, processed agricultural and fishery products" (hereinafter referred to as agricultural products) means, for the purpose of this agreement, the products falling within Chapters 01 to 24 of the Harmonized Commodity Description and Coding System and including the products listed in Annex I of this Agreement.

ARTICLE 10

Exchange of Concessions

1. The Parties to this Agreement shall mutually allocate concessions set forth in Protocol I in accordance with the provisions of this Chapter.
2. Taking into account the role of agriculture in their respective economies, the development of trade in agricultural products, the high sensitivity of agricultural products and the rules of their respective agricultural policy, the Parties shall examine in the Joint

Committee the possibilities of granting further concessions to each other in trade in agricultural products.

ARTICLE 11

Sanitary and Phytosanitary Measures

1. The Parties shall apply their domestic regulations in the fields of veterinary, sanitary and phytosanitary control in accordance with the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures.
2. Measures, concerning veterinary and phytosanitary control among the Parties, shall be harmonized on the basis of the EU legislation.
3. The Parties commit themselves not to introduce discriminatory measures or other measures, which lead to unduly restricting the flow of information about the level of sanitary and phytosanitary protection of animals, plants and products.

ARTICLE 12

Specific Safeguards

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Article 21, given the particular sensitivity of the agricultural products, if imports of products originating in a Party, which are the subject of concessions granted under this Agreement, cause serious disturbance to the markets or to their domestic regulatory mechanisms, in the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the measures it deems necessary in accordance with the relevant WTO rules.

CHAPTER III

SERVICES AND INVESTMENTS

ARTICLE 13

1. The Parties to this Agreement recognize the growing importance of services and investments. In their efforts to gradually develop and broaden their co-operation, in particular in the context of the European integration, they will co-operate with the aim of further promoting investments and achieving a progressive liberalization and mutual opening of their markets for investments and trade in services, taking into account the relevant provisions of the General Agreement on Trade and Services (GATS).

2. The Parties will discuss in the Joint Committee this co-operation with the aim of developing and deepening of their relations in conformity with this Article.

CHAPTER IV

COMMON PROVISIONS

ARTICLE 14

Internal Taxation

1. The Parties shall refrain from, and abolish where existing, any measure or practice of an internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products of one Party and like products originating in the other Party.
2. Products exported to the territory of either of the Parties shall not qualify for refunds of internal indirect taxation which exceed amount of the indirect taxation directly or indirectly imposed on those products.

ARTICLE 15

Customs Unions, Free Trade Areas and Cross-Border Arrangements

1. This Agreement shall not prevent the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for cross-border trade of the Parties with third countries to the extent that these do not negatively affect the trade regime and in particular the provisions concerning rules of origin provided for by this Agreement.
2. Exchange of information shall take place, upon request of either Party, within the Joint Committee concerning agreements establishing such customs unions or free trade areas.

ARTICLE 16

Structural Adjustment

1. Exceptional measures of limited duration, which derogate from the provisions of Article 4, may be taken by Montenegro in the form of increased customs duties.
2. These measures may only concern infant industries, or certain sectors undergoing restructuring or facing serious difficulties, particularly where these difficulties produce important social problems.
3. Customs duties on imports applicable in Montenegro to products originating in Turkey introduced by these measures may not exceed the level of the basic duty referred in Article 2 for the concerned product and shall maintain an element of preference for products originating in Turkey. The total value of imports of the products which are subject to these measures may not exceed 15% of total imports of industrial products from Turkey as defined in Article 3, during the last year for which statistics are available.
4. These measures shall be applied for a period not exceeding five years unless a longer duration is authorized by the Joint Committee.
5. No such measures can be introduced in respect of a product if more than three years have elapsed since the elimination of all duties and quantitative restrictions or charges or measures having an equivalent effect concerning that product.
6. Montenegro shall inform the Joint Committee of any exceptional measures they intend to take and, at the request of Turkey, consultations shall be held in the Joint Committee on such measures and the sectors to which they apply before they are applied. When taking such measures Montenegro shall provide the Joint Committee with a schedule for the elimination of the customs duties introduced under this Article. This schedule shall provide for a phasing out of these duties starting at the latest two years after their introduction, at equal rates. The Joint Committee may decide on a different schedule.

ARTICLE 17

Dumping and Subsidy

1. None of the provisions in this Agreement prevent either Party from taking trade defence action in accordance with paragraph 2 of this Article.
2. If one of the Parties finds that dumping and/or countervailable subsidisation is taking place in trade with the other Party, that Party may take appropriate measures against this practice in accordance with the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and its own related internal legislation.

ARTICLE 18**General Safeguards**

Each Party retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguard Measures. This Agreement does not confer any additional rights or obligations on the Parties with regard to safeguard measures.

ARTICLE 19**Re-export and Serious Shortage**

1. Where compliance with the provisions of Articles 6 and 7 leads to:
 - a) re-export towards a third country against which the exporting Party to this Agreement maintains for the product concerned quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect; or

b) a serious shortage, or threat thereof, of a product essential to the exporting Party;

and where the situations referred to above give rise or are likely to give rise to major difficulties for the exporting Party, that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21 of this Agreement.

2. Measures taken as a result of the situation referred to in paragraph 1 shall be applied in a non-discriminatory manner and be eliminated when conditions no longer justify their maintenance.

ARTICLE 20***State Monopolies***

1. The Parties shall progressively adjust any state monopoly of a commercial character so as to ensure that by the end of the fourth year following the entry into force of this Agreement, no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed will exist between nationals of the Parties.
2. The Joint Committee shall be informed about the measures adopted to implement this objective.

ARTICLE 21**Notifications and Consultations Procedure
for the Application of Measures**

1. Before initiating the procedure for the application of any measures set out in Articles 12, 19, 24 and 32, the Parties to this Agreement shall endeavour to solve any differences

between themselves through direct consultations, and shall inform the other Party thereof.

2. A Party which is considering to resort to measures shall promptly notify the Joint Committee thereof. The Party concerned shall provide the Joint Committee with all relevant information and give it the assistance required to examine the case. Consultations between the Parties shall take place without delay in the Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.

3. If, within one month of the matter being referred to the Joint Committee, the Party in question fails to put an end to the practice objected to or to the difficulties notified and in the absence of a decision by the Joint Committee in the matter, the concerned Party may adopt the measures it considers necessary to remedy the situation.

4. The measures taken shall be notified immediately to the Joint Committee. They shall be restricted, with regard to their extent and to their duration, to what is strictly necessary in order to rectify the situation, giving rise to their application and shall not be in excess of the damage caused by the practice or the difficulty in question. Priority shall be given to such measures that will least disturb the functioning of this Agreement.

5. The measures taken shall be the subject of regular consultations within the Joint Committee with a view to their relaxation, or abolition when conditions no longer justify their maintenance.

6. Where exceptional circumstances requiring immediate action make prior examination impossible, the Party concerned may, in the cases of Articles 12, 19, 24 and 32 apply forthwith the precautionary measures strictly necessary to remedy the situation. The measures shall be notified without delay to the Joint Committee and consultations between the Parties to this Agreement shall take place within the Joint Committee.

ARTICLE 22

Rules of Origin and Cooperation between the Customs Administrations

1. The Parties agree to apply the European preferential rules of origin in trade between them, including all existing and further amendments. In case these rules of origin are amended, the Joint Committee shall initiate procedure of amending rules of origin.

2. Protocol II to this Agreement lays down the rules of origin and related methods of administrative co-operation.

ARTICLE 23**Payments**

1. Payments in freely convertible currencies relating to commercial transactions within the framework of this Agreement between the Parties and the transfer of such payments to the territory of the Party where the creditor resides, shall be free from any restrictions.
2. The Parties shall refrain from exchange or administrative restrictions other than existing in the current legislation of the Parties on the grant repayment or acceptance of short and medium term credits related to commercial transactions in which a resident of a Party participates.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any measures concerning current payments connected with the movement of goods shall be in conformity with the conditions laid down under Article VIII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

ARTICLE 24**Rules of Competition Concerning Undertakings, State Aid**

1. The following are incompatible with the proper implementation of this Agreement, in so far as they may affect trade between the Parties:
 - a) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;
 - b) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Parties as a whole or in a substantial part thereof;
 - c) any concentration that would create a dominant position and prevent fair competition;
 - d) any state aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods.
2. Each Party shall ensure transparency in the area of state aid. Upon request by one Party, the other Party shall provide information on particular individual cases of state aid.
3. If any Party considers that a particular practice is incompatible with the terms of the first paragraph of this Article, and:
 - a) is not adequately dealt with under the implementing rules referred to in paragraph 4 of this Article, or

b) in the absence of such rules, and if such practice causes or threatens to cause serious prejudice to the interest of the other Party or material injury to its domestic industry, including its services industry,

it may take appropriate measures after consultation within the Joint Committee or after thirty working days following referral for such consultation.

4. In the case of practices incompatible with paragraph 1.c) of this Article, such appropriate measures may, where the WTO/GATT 1994 applies thereto, only be adopted in conformity with the procedures and under the conditions laid down by the WTO/GATT 1994 and any other relevant instrument negotiated under its auspices which are applicable between the Parties.

5. In case of a competition investigation conducted by one Party against the undertakings based in the territory of the other Party, if the investigating Party requests for a cooperation in the communication of the official documents relevant to the investigation from the other Party, the requested Party will do its best to ensure the requested

communication to be served in a timely manner through its competent governmental agencies.

6. Notwithstanding any provisions to the contrary adopted in conformity with this Article, the Parties shall exchange information taking into account the limitations imposed by the requirements of professional and business secrecy.

ARTICLE 25

Balance of Payments Difficulties

1. The Parties shall endeavour wherever possible to avoid the imposition of restrictive measures, including measures relating to imports, for balance of payments purposes. A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.

2. Where Montenegro or Turkey is in serious balance of payments difficulties, or under imminent threat thereof, Montenegro or Turkey, as the case may be, may, in accordance with the conditions established under the WTO Agreement, adopt restrictive measures, including measures relating to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is strictly necessary to remedy the balance of payments situation. Montenegro or Turkey, as the case may be, shall inform the other Party forthwith.

3. Any restrictive measures shall not apply to transfers related to investment and in particular to the repatriation of amounts invested or reinvested or any kind of revenues stemming there from.

ARTICLE 26

Intellectual Property Rights

1. The Parties to this Agreement shall grant and ensure adequate, effective and non-discriminatory protection of intellectual property rights, including measures for the enforcement of such rights against infringement thereof, counterfeiting and piracy, in accordance with the provisions of this Article and the relevant international agreements.
2. The Parties to this Agreement shall accord to each other's nationals treatment no less favourable than that they accord to their own nationals. Exemption from this obligation must be in accordance with the substantive provisions of Article 3 of the TRIPS Agreement.
3. The Parties to this Agreement shall grant to each other's nationals treatment no less favourable than that accorded to nationals of any other country. Exemptions from this obligation must be in accordance with the substantive provisions of the TRIPS Agreement, in particular Articles 4 and 5 thereof.
4. The implementation of this Article shall be regularly reviewed by the Parties. If problems in the area of intellectual property affecting trading conditions were to occur, urgent consultations shall be undertaken, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

ARTICLE 27

Public Procurement

1. The Parties consider the liberalization of their respective public procurement markets as an objective of this Agreement. The Parties aim at opening up of the award of public contracts on the basis of non-discrimination and reciprocity.
2. The Parties will progressively develop their respective rules, conditions and practices on public procurement with a view to granting suppliers of the other Party access to contract award procedures on their respective public procurement markets not less favourable than that accorded to companies of any country or territory.
3. The Joint Committee shall examine developments related to the achievement of the objectives of this Article and may recommend practical modalities of implementing the provisions of paragraph 2 so as to ensure free access, transparency and mutual opening of their respective public procurement markets.
4. During the examination referred to in paragraph 3, the Joint Committee may consider, especially in the light of international developments and regulations in this area, the possibility of extending the coverage and/or the degree of the market opening provided for in paragraph 1.
5. The Parties shall endeavour to accede to the relevant Agreements negotiated under the auspices of the GATT 1994 and the Marrakesh Agreement, establishing the WTO.

ARTICLE 28**Establishment of the Joint Committee**

1. A Joint Committee is hereby established in which each Party shall be represented. The Joint Committee shall be responsible for the administration of this Agreement and shall ensure its proper implementation.
2. For the purpose of the proper implementation of this Agreement, the Parties shall exchange information and, at the request of either Party, shall hold consultations within the Joint Committee. The Joint Committee shall keep under review the possibility of further removal of the obstacles to trade between the Parties.
3. The Joint Committee may, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 29, take decisions in the cases provided for in this Agreement. On other matters the Joint Committee may make recommendations.

ARTICLE 29**Procedures of the Joint Committee**

1. For the proper implementation of this Agreement, the Joint Committee shall meet at an appropriate level whenever necessary upon request but at least once a year. Either Party may request a meeting be held.
2. The Joint Committee shall decide by consensus.
3. If a representative in the Joint Committee of a Party to this Agreement has accepted a decision subject to reservation of the fulfillment of internal legal requirements the decision shall enter into force, if no later date is contained therein, on the date of the receipt of the written notification stating that such requirements have been fulfilled.
4. The Joint Committee shall adopt its rules of procedure which shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and for the designation of the Chairperson and his/her term of office.
5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working groups as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks.

ARTICLE 30**Security Exceptions**

Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from taking any measures, which it considers necessary:

- a) to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;
- b) for the protection of its essential security interests or for the implementation of international obligations or national policies:
 - i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods, materials and services as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; or
 - ii) relating to the non-proliferation of biological and chemical weapons, nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or
 - iii) in time of war or other serious international tension constituting threat of war.

ARTICLE 31

General Exceptions

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit, justified on grounds of public morality, public policy or public security, the protection of health and life of humans, animals or plants and environment; the protection of domestic treasures possessing artistic, historic or archaeological value; the protection of intellectual, industrial and commercial property, or rules relating to gold or silver or the conservation of exhaustible natural resources, if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

ARTICLE 32

Fulfillment of Obligations

1. The Parties shall take all necessary measures to ensure the achievement of the objectives of this Agreement and the fulfillment of their obligations under this Agreement.
2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfill an obligation under this Agreement, the Party concerned may take the appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21 of this Agreement.

ARTICLE 33

Evolutionary Clause

1. Where either Party considers that it would be useful and in the interest of the economies of the Parties to develop the relations established by this Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned request to the other Party. The Parties may instruct the Joint Committee to examine this request and, where appropriate, to make recommendations to them, particularly with a view to opening negotiations.
2. Agreements resulting from the procedure referred to in paragraph 1 will be subject to ratification or approval by the Parties to this Agreement in accordance with their national legislation.

ARTICLE 34 Amendments

Amendments to this Agreement, as well as to its Annexes and Protocols, shall enter into force on the date of receipt of the latter written notification through diplomatic channels, by which the Parties inform each other that all necessary requirements foreseen by their national legislation for the entry into force of this Agreement, have been fulfilled.

ARTICLE 35 Protocols and Annexes

Protocols and Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof. The Joint Committee may decide to amend the Protocols and Annexes in accordance with the national legislation of the Parties.

ARTICLE 36 Validity and Withdrawal

1. This Agreement is concluded for an unlimited period.
2. Each Party to this Agreement may withdraw from this Agreement by a written notification to the other Party. The termination shall take effect on the first day of the seventh month following the date on which the notification was received by the other Party.
3. The Parties agree that, in case of accession of one of the Parties to this Agreement to the European Union, the Agreement will be terminated on the previous day before the date of the accession to the EU.

ARTICLE 37
Entry into Force

The Parties shall ratify this Agreement in accordance with their own procedures. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month, following the date of the receipt of the latter written notification through diplomatic channels, by which the Parties inform each other that all necessary requirements foreseen by their national legislation for the entry into force of this Agreement, have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at Istanbul, on 26th of October, 2008, in two originals, each in the Montenegrin, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the English text shall prevail.

Branimir GVOZDENOVIC
Minister for Economic Development
For Montenegro

Kürşad TÜZMEN
Minister of State
For the Republic of Turkey

ANNEX I

List of products referred to in Articles 3 and 9

HS Code	2905.43	(mannitol)
HS Code	2905.44	(sorbitol)
HS Heading	33.01	(essential oils)
HS Headings	35.01 to 35.05	(albuminodal substances, modified starches, glues)
HS Code	3809.10	(finishing agents)
HS Code	3824.60	(sorbitol n.e.p.)
HS Headings	41.01 to 41.03	(hides and skins)
HS Heading	43.01	(raw furskins)
HS Headings	50.01 to 50.03	(raw silk and silk waste)
HS Headings	51.01 to 51.03	(wool and animal hair)
HS Headings	52.01 to 52.03	(raw cotton, cotton waste and cotton carded or combed)
HS Heading	53.01	(raw flax)
HS Heading	53.02	(raw hemp)

Annex II**MONTENEGRIN TARIFF CONCESSIONS FOR INDUSTRIAL PRODUCTS
ORIGINATING IN TURKEY
(Referred to in Article 4.4)**

Customs duties on imports into Montenegro of goods originating in Turkey, which are listed in this Annex, shall be abolished in accordance with the timetables defined below:

For the products listed in Table A duty rates will be reduced as follows:

- on the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 80% of the basic duty;
- on 1 January of the first year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 50% of the basic duty;
- on 1 January of the second year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 25% of the basic duty;
- on 1 January of the third year following the date of entry into force of the Agreement, the remaining import duties will be abolished.

For the products listed in Table B duty rates will be reduced as follows:

- on the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 85% of the basic duty;
- on 1 January of the first year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 70% of the basic duty;
- on 1 January of the second year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 55% of the basic duty;

- on 1 January of the third year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 40% of the basic duty;
- on 1 January of the fourth year following the date of entry into force of the Agreement, the import duty will be reduced to 20% of the basic duty;
- on 1 January of the fifth year following the date of entry into force of the Agreement, the remaining import duties will be abolished.

Table A to Annex II

HS	Description of products
2515	Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape:
	- Marble and travertine:
2515 11 00	- - Crude or roughly trimmed
2515 12	- - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape:
2515 12 20	- - - Of a thickness not exceeding 4 cm
2515 12 50	- - - Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm
2515 12 90	- - - Other
2522	Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825:
2522 20 00	- Slaked lime
2523	Portland cement, aluminous cement, slag cement, super sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers:
	- Portland cement:
2523 29 00	- - Other
3602 00 00	Prepared explosives, other than propellant powders
3603 00	Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators:
3603 00 10	- Safety fuses; detonating fuses
3603 00 90	- Other
3820 00 00	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids
4406	Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood:
4406 90 00	- Other
4410	Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances:
	- Of wood:
4410 12	- - Oriented strand board (OSB):
4410 12 10	- - - Unworked or not further worked than sanded

4410 19 00	- - Other
4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood:
4412 10 00	- Of bamboo
	- Other:
4412 94	- - Blockboard, laminboard and battenboard:
4412 94 10	- - - With at least one outer ply of non-coniferous wood
4412 94 90	- - - Other
4412 99	- - Other:
4412 99 70	- - - Other

Table A to Annex II

HS	Description of products
6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather:
6403 51	- Other footwear with outer soles of leather: - - Covering the ankle: - - - Other: - - - - Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length: - - - - - Of 24 cm or more:
6403 51 15	- - - - - For men
6403 51 19	- - - - - For women
	- - - - Other, with insoles of a length: - - - - - Of 24 cm or more:
6403 51 95	- - - - - For men
6403 51 99	- - - - - For women
6405	Other footwear:
6405 10 00	- With uppers of leather or composition leather
7604	Aluminium bars, rods and profiles:
7604 10	- Of aluminium, not alloyed:
7604 10 90	- - Profiles
	- Of aluminium alloys:
7604 29	- - Other:
7604 29 90	- - - Profiles
7616	Other articles of aluminium:
	- Other:
7616 99	- - Other:
7616 99 90	- - - Other
8415	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated:
	- Other:
8415 81 00	- - Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps):

8507	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square):
8507 20	- Other lead-acid accumulators:
	- - Other:
8507 20 98	- - - Other
8517	Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528:
	- Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks:
8517 12 00	- - Telephones for cellular networks or for other wireless networks

Table A to Annex II

HS	Description of products
8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars:
	- Other vehicles with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine:
8703 22	- - Of a cylinder capacity exceeding 1000 cm ³ but not exceeding 1500 cm ³ :
8703 22 10	- - - New:
ex 8703 22 10	- - - - Passenger motor cars
8703 22 90	- - - Used
8703 23	- - Of a cylinder capacity exceeding 1500 cm ³ but not exceeding 3000 cm ³ :
	- - - New:
8703 23 19	- - - - Other:
ex 8703 23 19	- - - - - Passenger motor cars
8703 23 90	- - - Used
	- Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):
8703 32	- - Of a cylinder capacity exceeding 1500cm ³ but not exceeding 2500 cm ³ :
	- - - New:
8703 32 19	- - - - Other:
ex 8703 32 19	- - - - - Passenger motor cars
8703 32 90	- - - Used
8703 33	- - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cm ³ :
	- - - New:
8703 33 11	- - - - Motor caravans
8703 33 90	- - - Used

Table B to Annex II

HS	Description of products
2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water: - Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents: - - Other: - - - Other:
2501 00 91	- - - - Salt suitable for human consumption
3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations: - Other:
3304 99 00	- - Other
3305	Preparations for use on the hair:
3305 10 00	- Shampoos
3305 90	- Other:
3305 90 90	- - Other
3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages:
3306 10 00	- Dentifrices
3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: - Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non woven, impregnated, coated or covered with soap or detergent:
3401 11 00	- - For toilet use (including medicated products)

3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401:
3402 20	- Preparations put up for retail sale:
3402 20 20	- - Surface-active preparations
3402 20 90	- - Washing preparations and cleaning preparations
3402 90	- Other:
3402 90 90	- - Washing preparations and cleaning preparations
3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics:
	- Sacks and bags (including cones):
3923 21 00	- - Of polymers of ethylene
3923 29	- - Of other plastics:
3923 29 10	- - - Of poly(vinyl chloride)

Table B to Annex II

HS	Description of products
3923 90	- Other:
3923 90 10	- - Netting extruded in tubular form
3923 90 90	- - Other
3926	Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914:
3926 90	- Other:
	- - Other:
3926 90 97	- - - Other
4011	New pneumatic tyres, of rubber:
4011 10 00	- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
4202	Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper:
	- Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers:
4202 11	- - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:
4202 11 10	- - - Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers
4202 11 90	- - - Other
4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather:
4203 10 00	- Articles of apparel
	- Gloves, mittens and mitts:
4203 29	- - Other:
4203 29 10	- - - Protective for all trades
4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes:

4418 10	- Windows, French windows and their frames:
4418 10 50	- - Coniferous
4418 10 90	- - Other
4418 20	- Doors and their frames and thresholds:
4418 20 50	- - Coniferous
4418 20 80	- - Of other wood
4418 40 00	- Shuttering for concrete constructional work
4418 90	- Other:
4418 90 10	- - Glue-laminated timber
4418 90 80	- - Other
4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard:

Table B to Annex II

HS	Description of products
4802 55	- Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical process or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres:
4802 55 15	- - Weighing 40 g/m ² or more but not more than 150 g/m ² , in rolls:
ex 4802 55 15	- - - Weighing 40 g/m ² or more but less than 60 g/m ² :
4802 55 25	- - - Other than crude decorating paper
ex 4802 55 25	- - - Weighing 60 g/m ² or more but less than 75 g/m ² :
	- - - - Other than crude decorating paper
4802 55 30	- - - Weighing 75 g/m ² or more but less than 80 g/m ² :
ex 4802 55 30	- - - - Other than crude decorating paper
4802 55 90	- - - Weighing 80 g/m ² or more:
ex 4802 55 90	- - - - Other than crude decorating paper
4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard, of a kind used in offices, shops or the like:
4819 10 00	- Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
4819 20 00	- Folding cartons, boxes and cases, of non- corrugated paper or paperboard
4819 30 00	- Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more
4819 40 00	- Other sacks and bags, including cones
4820	Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard:
4820 10	- Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles:
4820 10 10	- - Registers, account books, order books and receipt books
4820 20 00	- Exercise books

4820 90 00	- Other
4821	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed:
4821 10	- Printed:
4821 10 10	- - Self-adhesive
4821 90	- Other:
4821 90 10	- - Self-adhesive
4910 00 00	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks
4911	Other printed matter, including printed pictures and photographs:
4911 10	- Trade advertising material, commercial catalogues and the like:
4911 10 10	- - Commercial catalogues
4911 10 90	- - Other
	- Other:
4911 99 00	- - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair:
	- Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair:
5111 19	- - Other:
5111 19 10	- - - Of a weight exceeding 300 g/m ² but not exceeding 450 g/m ²
5111 19 90	- - - Of a weight exceeding 450 g/m ²
5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair:
	- Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair:
5112 11 00	- - Of weight not exceeding 200 g/m ²
5112 19	- - Other:
5112 19 10	- - - Of a weight exceeding 200 g/m ² but not exceeding 375 g/m ²
5112 19 90	- - - Of a weight exceeding 375 g/m ²
5209	Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m ² :
	- Bleached:
5209 21 00	- - Plain weave
5209 22 00	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
5209 29 00	- - Other fabrics
	- Dyed:
5209 31 00	- - Plain weave
5209 32 00	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
5209 39 00	- - Other fabrics
	- Of yarns of different colours:
5209 41 00	- - Plain weave
5209 43 00	- - Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
5209 49 00	- - Other fabrics
6101	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103:

6101 90	- Of other textile materials:
6101 90 20	- - Overcoats, capes, cloaks and similar articles
ex 6101 90 20	- - - Of Wool or Fine animal hair
6101 90 80	- - Anoraks (including ski jackets), windcheaters, wind-jackets and similar articles:
ex 6101 90 80	- - - Of Wool or Fine animal hair
6115	Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted:
	- Other:
6115 95 00	- - Of cotton
6115 96	- - Of synthetic fibres:
6115 96 10	- - - Knee-length stockings
	- - - Other:
6115 96 99	- - - - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
6205	Men's or boys' shirts:
6205 20 00	- Of cotton
6205 30 00	- Of man-made fibres
6205 90	- Of other textile materials:
6205 90 10	- - Of flax or ramie
6205 90 80	- - Other
6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses:
6206 10 00	- Of silk or silk waste
6206 20 00	- Of wool or fine animal hair
6206 30 00	- Of cotton
6206 40 00	- Of man-made fibres
6206 90	- Of other textile materials:
6206 90 10	- - Of flax or ramie
6206 90 90	- - Other
6207	Men's or boys' singlet and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles:
	- Underpants and briefs:
6207 11 00	- - Of cotton
6207 19 00	- - Of other textile materials
	- Nightshirts and pyjamas:
6207 21 00	- - Of cotton
6207 22 00	- - Of man-made fibres
6207 29 00	- - Of other textile materials
	- Other:
6207 91 00	- - Of cotton
6207 99	- - Of other textile materials
6207 99 10	- - - Of man-made fibres
6207 99 90	- - - Other

6208	Women's or girls' singlet and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles:
	- Slips and petticoats:
6208 11 00	- - Of man-made fibres
6208 19 00	- - Of other textile materials
	- Nightdresses and pyjamas:
6208 21 00	- - Of cotton
6208 22 00	- - Of man-made fibres
6208 29 00	- - Of other textile materials
	- Other:
6208 91 00	- - Of cotton
6208 92 00	- - Of man-made fibres
6208 99 00	- - Of other textile materials

Table B to Annex II

HS	Description of products
6211	Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments:
	- Other garments, men's or boys':
6211 32	- - Of cotton:
6211 32 10	- - - Industrial and occupational clothing
	- - - Tracksuits with lining:
6211 32 31	- - - - With an outer shell of a single identical fabric
	- - - - Other:
6211 32 41	- - - - - Upper parts
6211 32 42	- - - - - Lower parts
	- Other garments, women's or girls':
6211 42	- - Of cotton:
6211 42 10	- - - Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use)
	- - - Track suits with lining:
6211 42 31	- - - - With an outer shell of a single identical fabric
	- - - - Other:
6211 42 41	- - - - - Upper parts
6211 42 42	- - - - - Lower parts
6211 42 90	- - - Other
6211 43	- - Of man-made fibres:
6211 43 10	- - - Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use)
	- - - Track suits with lining:
6211 43 31	- - - - With an outer shell of a single identical fabric
	- - - - Other:
6211 43 41	- - - - - Upper parts
6211 43 42	- - - - - Lower parts
6211 43 90	- - - Other

6301	Blankets and travelling rugs:
6301 20	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair:
6301 20 10	- - Knitted or crocheted
6301 20 90	- - Other
6301 90	- Other blankets and travelling rugs:
6301 90 10	- - Knitted or crocheted
6301 90 90	- - Other
6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen:
	- Other bed linen, printed:
6302 21 00	- - Of cotton
	- Other bed linen:
6302 31 00	- - Of cotton
	- Other table linen:
6302 51 00	- - Of cotton
6302 53	- - Of man-made fibres:
6302 53 90	- - - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
6403	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather:
	- Other footwear with outer soles of leather:
6403 59	- - Other:
	- - - Other:
	- - - - Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out:
	- - - - - Other, with in-soles of a length:
	- - - - - Of 24cm or more:
6403 59 35	- - - - - For men
6403 59 39	- - - - - For women
	- - - - Other, with in-soles of a length:
	- - - - Of 24 cm or more:
6403 59 95	- - - - - For men
6403 59 99	- - - - - For women
6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate):
	- Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface:
6802 21 00	- - Marble, travertine and alabaster
6802 23 00	- - Granite
6802 29 00	- - Other stone:
	- Other:
6802 91	- - Marble, travertine and alabaster:
6802 91 10	- - - Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved

6802 91 90	- - - Other
6802 93	- - Granite:
6802 93 10	- - - Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more
6802 93 90	- - - Other
6810	Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced:
	- Tiles, flagstones, bricks and similar articles:
6810 11	- - Building blocks and bricks:
6810 11 10	- - - Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.)
6810 11 90	- - - Other
	- Other articles:
6810 91	- - Prefabricated structural components for building or civil engineering:
6810 91 90	- - - Other
6810 99 00	- - Other
6904	Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like:
6904 10 00	- Building bricks
6904 90 00	- Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
6905	Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods:
6905 10 00	- Roofing tiles
7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel:
	- Containing by weight less than 0,25 % of carbon:
7207 11	- - Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness:
7207 11 90	- - - Forged
7207 12	- - Other, of rectangular (other than square) cross-section:
7207 12 90	- - - Forged
7207 19	- - Other
	- - - Of circular or polygonal cross-section:
7207 19 12	- - - - Rolled or obtained by continuous casting
7207 19 19	- - - - Forged
7207 19 80	- - - Other
7207 20	- Containing by weight 0,25 % or more of carbon:
	- -Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness:
	- - - Rolled or obtained by continuous casting:
	- - - - Other, containing by weight:
7207 20 15	- - - - - 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon
7207 20 17	- - - - - 0,6 % or more of carbon
7207 20 19	- - - Forged
	- - Other, of rectangular (other than square) cross-section:
7207 20 32	- - - Rolled or obtained by continuous casting
7207 20 39	- - - Forged

7207 20 52	-- Of circular or polygonal cross-section:
7207 20 59	--- Rolled or obtained by continuous casting
7207 20 80	--- Forged
	-- Other
7213	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel:
7213 10 00	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process
	- Other:
7213 91	-- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter:
7213 91 10	--- Of a type used for concrete reinforcement
	--- Other:
7213 91 49	---- Containing by weight more than 0,06 % but less than 0,25 % of carbon:
ex 7213 91 49	----- Other
7213 99	-- Other:
7213 99 10	--- Containing by weight less than 0,25 % of than of carbon
7213 99 90	--- Containing by weight 0,25 % or more of carbon

Table B to Annex II

HS	Description of products
7214	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling:
7214 10 00	- Forged
7214 20 00	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling
	- Other:
7214 99	-- Other:
	--- Containing by weight less than 0,25 % of carbon:
7214 99 10	---- Of a type used for concrete reinforcement
	---- Other, of circular cross-section measuring in diameter:
7214 99 31	----- 80 mm or more
7214 99 39	----- Less than 80 mm
7214 99 50	---- Other
	--- Containing by weight 0,25 % or more of carbon:
	---- Of a circular cross-section measuring in diameter:
7214 99 71	----- 80 mm or more
7214 99 79	----- Less than 80 mm
7214 99 95	---- Other
7215	Other bars and rods of iron or non-alloy steel:
7215 10 00	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished
7215 50	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished:
	-- Containing by weight less than 0,25 % of carbon:
7215 50 11	--- Of rectangular (other than square) cross-section
7215 50 19	--- Other
7215 50 80	-- Containing by weight 0,25 % or more carbon

7215 90 00	- Other
7224	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel:
7224 10	- Ingots and other primary forms:
7224 10 10	- -Of tool steel
7224 10 90	- - Other
7224 90	- Other:
	- - Other:
	- - - Of rectangular (including square) cross-section:
	- - - - Hot-rolled or obtained by continuous casting:
	- - - - - The width measuring less than twice the thickness:
7224 90 05	- - - - - Containing by weight not more than 0,7 % of carbon, 0,5 % or more but not more than 1,2 % of manganese and 0,6 % or more but not more than 2,3 % of silicon; containing by weight 0,0008 % or more of boron with any other elements less than the minimum content referred to in note 1(f) to this chapter
7224 90 07	- - - - - Other
7224 90 14	- - - - - Other
7224 90 18	- - - - Forged

Table B to Annex II

HS	Description of products
7224 90 31	- - - Other: - - - - Hot-rolled or obtained by continuous casting: - - - - - Containing by weight not less than 0,9 % but not more than 1,15 % of carbon, not less than 0,5 % but not more than 2 % of chromium and, if present, not more than 0,5 % of molybdenum
7224 90 38	- - - - - Other
7224 90 90	- - - - Forged
7228	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel:
7228 20	- Bars and rods, of silico-manganese steel:
7228 20 10	- - Of rectangular (other than square) cross-section, hot rolled on four faces - - Other:
7228 20 99	- - - Other
7228 30	- Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded:
7228 30 20	- - Of tool steel - - Containing by weight 0,9 % or more but not more than 1,15 % of carbon, 0,5 % or more but not more than 2 % of chromium and, if present, not more than 0,5 % of molybdenum:
7228 30 41	- - - Of circular cross-section of a diameter of 80 mm or more
7228 30 49	- - - Other - - Other:
	- - - Of circular cross-section, of a diameter of:
7228 30 61	- - - - 80mm or more
7228 30 69	- - - - Less than 80 mm
7228 30 70	- - - Of rectangular (other than square) cross-section, rolled on four faces
7228 30 89	- - - Other

7228 40	- Other bars and rods, not further worked than forged:
7228 40 10	- - Of tool steel
7228 40 90	- - Other
7228 60	- Other bars and rods:
7228 60 20	- - Of tool steel
7228 60 80	- - Other
7314	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel:
7314 20	- Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm ² or more:
7314 20 90	- - Other
	- Other grill, netting and fencing, welded at the intersection:
7314 39 00	- - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
7317 00	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper:
	- Other:
	- - Cold-pressed from wire:
7317 00 40	- - - Nails of steel containing by weight 0,5 % or more of carbon, hardened
	- - - Other:
7317 00 69	- - - - Other
7317 00 90	- - Other
7605	Aluminium wire:
	- Of aluminium, not alloyed:
7605 11 00	- - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7mm
7605 19 00	- - Other
7606	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm:
	- Rectangular (including square):
7606 11	- - Of aluminium, not alloyed:
	- - - Other, of a thickness of:
7606 11 91	- - - - Less than 3 mm
7606 11 93	- - - - Not less than 3mm but less than 6 mm
7606 11 99	- - - - Not less than 6 mm
7606 12	- - Of aluminium alloys:
	- - - Other:
	- - - - Other, of a thickness of:
7606 12 91	- - - - - Less than 3 mm
7606 12 93	- - - - - Not less than 3 mm but less than 6 mm
7606 12 99	- - - - - Not less than 6 mm

7607	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm:
	- Not backed:
7607 11	- - Rolled but not further worked:
7607 11 10	- - - Of a thickness of less than 0,021 mm
7607 11 90	- - - Of a thickness of not less than 0,021 mm but not more than 0,2 mm
7607 19	- - Other:
7607 19 10	- - - Of a thickness of less than 0,021 mm
	- - - Of a thickness of not less than 0,021 mm but not more than 0,2 mm:
7607 19 99	- - - - Other
7607 20	- Backed:
7607 20 10	- - Of a thickness (excluding any backing) of less than 0,021 mm
	- - - Of a thickness (excluding any backing) of not less than 0,021 mm but not more than 0,2 mm:
7607 20 99	- - - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
7610	Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures:
7610 10 00	- Doors, windows and their frames and thresholds for doors
7610 90	- Other:
7610 90 90	- - Other
7614	Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated:
7614 10 00	- With steel core
7614 90 00	- Other
8311	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying:
8311 10	- Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding:
8311 10 10	- - Welding electrodes cored with iron or steel and coated with refractory material
8311 10 90	- - Other
8311 20 00	- Cored wire of base metal, for electric arc-welding
8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415:
8418 10	- Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors:
8418 10 20	- - Of a capacity exceeding 340 litres:
ex 8418 10 20	- - - Other than for use in civil aircraft
8418 10 80	- - Other:

ex 8418 10 80	- - - Other than for use in civil aircraft
8418 21	- Refrigerators, household type:
8418 21 91	- - Compression-type:
8418 21 99	- - - - Not exceeding 250 litres
	- - - - Exceeding 250 litres but not exceeding 340 litres
8418 30	- Freezers of the chest type, not exceeding 800 litres capacity:
8418 30 20	- - Of a capacity not exceeding 400 litres:
ex 8418 30 20	- - - Other than for use in civil aircraft
8418 30 80	- - Of a capacity exceeding 400 litres but not exceeding 800 litres:
ex 8418 30 80	- - - Other than for use in civil aircraft
8418 40	- Freezers of the upright type, not exceeding 900 litres capacity:
8418 40 20	- - Of a capacity not exceeding 250 litres:
ex 8418 40 20	- - - Other than for use in civil aircraft
8418 40 80	- - Of a capacity exceeding 250 litres but not exceeding 900 litres:
ex 8418 40 80	- - - Other than for use in civil aircraft

Table B to Annex II

HS	Description of products
8422	Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages:
8422 11 00	- Dishwashing machines: - - Of the household type
8426	Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane:
8426 91	- Other machinery:
8426 91 10	- - Designed for mounting on road vehicles:
8426 91 90	- - - Hydraulic cranes designed for the loading and unloading of the vehicle
8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:
8450 11	- Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg:
8450 11 11	- - Fully-automatic machines: - - - Each of a dry linen capacity not exceeding 6 kg: - - - - Front-loading machines
8483	Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints):
8483 30	- Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings:
8483 30 80	- - Plain shaft bearings
8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars:
	- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine:

8703 24	- - Of a cylinder capacity exceeding 3 000 cm ³ :
8703 24 10	- - - New:
ex 8703 24 10	- - - - Passenger motor cars
8703 24 90	- - - Used
	- Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):
8703 33	- - Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm ³ :
	- - - New:
8703 33 19	- - - - Other:
ex 8703 33 19	- - - - - Passenger motor cars
9401	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof:
9401 40 00	- Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds
	- Other seats, with wooden frames:
9401 61 00	- - Upholstered
9401 69 00	- - Other

Table B to Annex II

HS	Description of products
9401 71 00	- Other seats, with metal frames:
9401 79 00	- - Upholstered
9401 80 00	- - Other
9403	Other furniture and parts thereof:
9403 40	- Wooden furniture of a kind used in the kitchen:
9403 40 90	- - Other
9403 50 00	- Wooden furniture of a kind used in the bedroom
9403 60	- Other wooden furniture:
9403 60 10	- - Wooden furniture of a kind used in the dining room and the living room
9403 60 90	- - Other wooden furniture
9404	Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered:
	- Mattresses:
9404 29	- - Of other materials:
9404 29 10	- - - Spring interior
9404 90	- Other:
9404 90 90	- - Other
9406 00	Prefabricated buildings:
	- Other:
9406 00 20	- - Of wood

PROTOCOL I

(Referred to in Article 10)

ARTICLE 1

This Protocol shall apply to products that are specified in Article 9 of the Agreement.

ARTICLE 2

1. The agricultural products originating in the Republic of Turkey listed in Annex I to this Protocol shall be imported into Montenegro according to the conditions established in that Annex.
2. The agricultural products originating in Montenegro listed in Annex II to this Protocol shall be imported into the Republic of Turkey according to the conditions established in that Annex.

ARTICLE 3

The Parties shall grant preferential treatment to each other as regards the products listed in Annexes of this Protocol in compliance with the provisions of Protocol II concerning the rules of origin of the Agreement.

Annex I to Protocol I

Imports into Montenegro of the following products originating in the Republic of Turkey shall be subject to the concessions set out below:

HS Code	Product Description	Tariff Quota Volume (tonnes)	Preferential Duty
0713.40	Lentils	Unlimited	100% reduction from MFN

0813.10	Dried apricots	100	100% reduction from MFN
---------	----------------	-----	-------------------------------

Annex II to Protocol I

Imports into the Republic of Turkey of the following products originating in Montenegro shall be subject to the concessions set out below:

HS Code	Product Description	Tariff Quota Volume (tonnes)	Preferential Duty
19.02	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared	500	EU Treatment

20.07	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	300	30%
22.04	Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009	2500 hl	75% reduction from MFN

PROTOCOL II

Concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation

TABLE OF CONTENTS

TITLE I GENERAL PROVISIONS

Article 1 Definitions

TITLE II DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

Article 2 General requirements

Article 3 Cumulation in Montenegro

Article 4 Cumulation in Turkey

Article 5 Wholly obtained products

Article 6 Sufficiently worked or processed products

Article 7 Insufficient working or processing

Article 8 Unit of qualification

Article 9 Accessories, spare parts and tools

Article 10	Sets
Article 11	Neutral elements

TITLE III TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12	Principle of territoriality
Article 13	Direct transport
Article 14	Exhibitions

TITLE IV DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15	Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties
------------	---

TITLE V PROOF OF ORIGIN

Article 16	General requirements
Article 17	Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1
Article 18	Movement certificates EUR.1 issued retrospectively
Article 19	Issue of a duplicate movement certificate EUR.1
Article 20	Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously
Article 21	Accounting segregation
Article 22	Conditions for making out an invoice declaration
Article 23	Approved exporter
Article 24	Validity of proof of origin
Article 25	Submission of proof of origin
Article 26	Importation by instalments
Article 27	Exemptions from proof of origin
Article 28	Supporting documents
Article 29	Preservation of proof of origin and supporting documents
Article 30	Discrepancies and formal errors
Article 31	Amounts expressed in euro

TITLE VI ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Article 32	Mutual assistance
Article 33	Verification of proofs of origin
Article 34	Dispute settlement
Article 35	Penalties
Article 36	Free zones

TITLE VII FINAL PROVISIONS

Article 37	Goods in transit and storage
Article 38	Annexes
Article 39	Amendments to the Protocol

List of Annexes

Annex I:	Introductory notes to the list in Annex II
Annex II:	List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status
Annex III:	Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1
Annex IV:	Text of the invoice declaration
Annex V:	Products excluded from the cumulation provided for in Article 3 and Article 4

Joint Declaration

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1
Definitions

For the purposes of this Protocol:

- (a) "manufacture" means any kind of working or processing including assembly or specific operations;
- (b) "material" means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;
- (c) "product" means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (d) "goods" means both materials and products;
- (e) "customs value" means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);
- (f) "ex-works price" means the price paid for the product ex works to the manufacturer in Montenegro or in Turkey in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;
- (g) "value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Montenegro or in Turkey;
- (h) "value of originating materials" means the value of such materials as defined in (g) applied *mutatis mutandis*;
- (i) "value added" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Montenegro or in Turkey;
- (j) "chapters" and "headings" mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as "the Harmonized System" or "HS";
- (k) "classified" refers to the classification of a product or material under a particular heading;

- (l) "consignment" means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;
- (m) "territories" includes territorial waters.

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

Article 2

General requirements

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Montenegro:
 - (a) products wholly obtained in Montenegro within the meaning of Article 5;
 - (b) products obtained in Montenegro incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Montenegro within the meaning of Article 6;
2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Turkey:
 - (a) products wholly obtained in Turkey within the meaning of Article 5;
 - (b) products obtained in Turkey incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Turkey within the meaning of Article 6.

Article 3

Cumulation in Montenegro

1. Without prejudice to the provisions of Article 2 (1), products shall be considered as originating in Montenegro if such products are obtained there, incorporating materials originating in Turkey, in Montenegro, or in any country or territory participating in the European Union's Stabilisation and Association process⁹³ or incorporating the materials originating in the Community to which the Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995⁹⁴ applies provided that the working or processing carried out in Montenegro goes beyond the

⁹³ As defined in the Conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and Commission Communication of May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association process with Western Balkan countries.

⁹⁴ Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 applies to products other than agricultural products as defined in the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and other than coal and steel products as defined in the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the treaty establishing the European Coal and Steel Community.

operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in Montenegro does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Montenegro only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries or territories referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country or territory which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Montenegro.

3. Products, originating in one of the countries or territories referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in Montenegro, retain their origin if exported into one of these countries or territories.

4. The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

- (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries or territories involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;
- (b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;
- and
- (c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Gazette of Montenegro and in Turkey according to its own procedures.

Montenegro shall provide Turkey, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries or territories referred to in paragraph 1.

The products in Annex V shall be excluded from the cumulation provided for in this Article.

Article 4 **Cumulation in Turkey**

1. Without prejudice to the provisions of Article 2(2), products shall be considered as originating in Turkey if such products are obtained there, incorporating materials originating in Montenegro, in Turkey, or in any country or territory participating in the European Union's Stabilisation and Association Process⁹⁵ or incorporating the materials originating in the Community to which the Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995⁹⁶ applies, provided that the

⁹⁵ As defined in the Conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and Commission Communication of May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association process with Western Balkan countries.

⁹⁶ Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 applies to products other than agricultural products as defined in the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and other than coal and steel products as

working or processing carried out in Turkey goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in Turkey does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Turkey only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries or territories referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country or territory which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Turkey.

3. Products, originating in one of the countries or territories referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in Turkey, retain their origin if exported into one of these countries or territories.

4. The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries or territories involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;

(a) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;

and

(b) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Gazette of Turkey and in Montenegro according to its own procedures.

Turkey shall provide Montenegro, with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries or territories referred to in paragraph 1.

The products in Annex V shall be excluded from the cumulation provided for in this Article.

Article 5

Wholly obtained products

1. The following shall be considered as wholly obtained in Montenegro or in Turkey:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

defined in the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the treaty establishing the European Coal and Steel Community.

- (b) vegetable products harvested there;
- (c) live animals born and raised there;
- (d) products from live animals raised there;
- (e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
- (f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of Montenegro or of Turkey by their vessels;
- (g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);
- (h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;
- (i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- (j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;
- (k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2. The terms "their vessels" and "their factory ships" in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

- (a) which are registered or recorded in Montenegro or in Turkey;
 - (b) which sail under the flag of Montenegro or of Turkey;
 - (c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Montenegro or of Turkey, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of Montenegro or of Turkey and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;
 - (d) of which the master and officers are nationals of Montenegro or of Turkey;
- and
- (e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Montenegro or of Turkey.

*Article 6***Sufficiently worked or processed products**

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

- (a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;
- (b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

*Article 7***Insufficient working or processing**

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

- (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
- (b) breaking-up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing operations;
- (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

- (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds; mixing of sugar with any other material;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);
- (p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in Montenegro or in Turkey on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

- (a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
- (b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

*Article 10***Sets**

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

*Article 11***Neutral elements**

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

- (a) energy and fuel;
- (b) plant and equipment;
- (c) machines and tools;
- (d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III**TERRITORIAL REQUIREMENTS***Article 12***Principle of territoriality**

1. Except as provided for in Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in Montenegro or in Turkey.
2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from Montenegro or from Turkey to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) the returning goods are the same as those exported;
and
 - (b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside Montenegro or Turkey on materials exported from Montenegro or from Turkey and subsequently re-imported there, provided:
- (a) the said materials are wholly obtained in Montenegro or in Turkey or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported;
and
 - (b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
 - i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials;
and
 - ii) the total added value acquired outside Montenegro or Turkey by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.
4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside Montenegro or Turkey. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside Montenegro or Turkey by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.
5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, 'total added value' shall be taken to mean all costs arising outside Montenegro or Turkey, including the value of the materials incorporated there.
6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6(2) is applied.
7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside Montenegro or Turkey shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

Direct transport

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between Montenegro and Turkey or through the territories of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of Montenegro or Turkey.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

- (a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or
- (b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
 - (i) giving an exact description of the products;
 - (ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and
 - (iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or
- (c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1. Originating products, sent for exhibition in a country or territory other than those referred to in Articles 3 and 4 and sold after the exhibition for importation in Montenegro or in Turkey shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) an exporter has consigned these products from Montenegro or from Turkey to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;
- (b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in Montenegro or in Turkey;
- (c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;
- and
- (d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

- 1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in Montenegro, in Turkey or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in Montenegro or in Turkey to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.
- 2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in Montenegro or in Turkey to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.
- 3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs

duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

General requirements

1. Products originating in Montenegro shall, on importation into Turkey and products originating in Turkey shall, on importation into Montenegro benefit from the Agreement upon submission of either:

- (a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or
- (b) in the cases specified in Article 22(1), a declaration, subsequently referred to as the "invoice declaration", given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the invoice declaration appears in Annex IV.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in

printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of Montenegro or of Turkey if the products concerned can be considered as products originating in Montenegro, Turkey or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.
3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.
4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with the following phrase in English:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",
5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the "Remarks" box of the movement certificate EUR.1.

Article 19

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.
2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following word in English:

"DUPLICATE"
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the "Remarks" box of the duplicate movement certificate EUR.1.
4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 20

Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in Montenegro or in Turkey, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within Montenegro or Turkey. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

*Article 21***Accounting segregation**

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called "accounting segregation" method to be used for managing such stocks.
2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as "originating" is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.
3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.
4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.
5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.
6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

*Article 22***Conditions for making out an invoice declaration**

1. An invoice declaration as referred to in Article 16(1)(b) may be made out:
 - (a) by an approved exporter within the meaning of Article 23,
 - or
 - (b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6,000.
2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in Montenegro, in Turkey or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.
3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate

documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 23

Approved exporter

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereinafter referred to as 'approved exporter', who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

*Article 24***Validity of proof of origin**

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

*Article 25***Submission of proof of origin**

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

*Article 26***Importation by instalments**

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

*Article 27***Exemptions from proof of origin**

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In

the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1,200 in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

Article 28

Supporting documents

The documents referred to in Articles 17(3) and 22(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in Montenegro, in Turkey or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol may consist *inter alia* of the following:

- (a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;
- (b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in Montenegro or in Turkey where these documents are used in accordance with domestic law;
- (c) documents proving the working or processing of materials in Montenegro or in Turkey, issued or made out in Montenegro or in Turkey, where these documents are used in accordance with domestic law;
- (d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in Montenegro or in Turkey in accordance with this Protocol, or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol.
- (e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside Montenegro or Turkey by application of Article 12, proving that the requirements of that Article have been satisfied.

Article 29

Preservation of proof of origin and supporting documents

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 22(3).
3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).
4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 30

Discrepancies and formal errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 31

Amounts expressed in euro

1. For the application of the provisions of Article 22(1)(b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of Montenegro, of Turkey and of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.
2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 22(1)(b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The Parties shall communicate the amounts to each other by 15 October and they shall apply them from 1 January the following year.
4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3,

the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of Montenegro or of Turkey. When carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Article 32

Mutual assistance

1. The customs authorities of Montenegro and of Turkey shall provide each other through the competent customs administrations with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, Montenegro and Turkey shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 33

Verification of proofs of origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to

carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in Montenegro, in Turkey or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 34

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 35

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 36

Free zones

1. Montenegro and Turkey shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in Montenegro or in Turkey are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

TITLE VII

FINAL PROVISIONS

Article 37

Goods in transit and storage

Goods which conform to the provisions of Title II and which on the date of entry into force of the Agreement are either being transported or are being held in Montenegro or in Turkey in temporary storage, in bonded warehouses or in free zones, may be accepted as originating products subject to the submission, within four months from that date, to the customs authorities of the importing country of proof of origin, drawn up retrospectively, and of any documents that provide supporting evidence of the conditions of transport.

Article 38

Annexes

Annex I, II, III, IV and V to this Protocol shall form an integral part thereof.

Article 39

Amendments to the Protocol

The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Protocol.

*ANNEX I***Introductory notes to the list in Annex II****Note 1:**

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2:

- 2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an "ex", this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.
- 2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
- 2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.
- 2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3:

- 3.1. The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a contracting party.

Example:

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 % of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading ex 7224.

If this forging has been forged in Turkey from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in Turkey. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

- 3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.
- 3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression "Manufacture from materials of any heading", then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression "Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading ..." or "Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product" means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

- 3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

- 3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

- 3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

- 4.1. The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
- 4.2. The term "natural fibres" includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
- 4.3. The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 4.4. The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5:

- 5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 % or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)
- 5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,
- fine animal hair,
- horsehair,
- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus Agave,
- coconut, abaca , ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current-conducting filaments,
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),
- other synthetic man-made staple fibres,
- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,
- other products of heading 5605.

Example:

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

- 5.3. In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped", this tolerance is 20 % in respect of this yarn.
- 5.4. In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30 % in respect of this strip.

Note 6:

- 6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 % of the ex-works price of the product.
- 6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

- 6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

- 7.1. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:
 - (a) vacuum-distillation;
 - (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
 - (c) cracking;
 - (d) reforming;
 - (e) extraction by means of selective solvents;
 - (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
 - (g) polymerisation;
 - (h) alkylation;
 - (i) isomerisation.
- 7.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:
 - (a) vacuum-distillation;
 - (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;

- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation;
- (j) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 % of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);
- (k) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
- (l) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
- (m) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 % of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;
- (n) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;
- (o) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

ANNEX II

list of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is, therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
Chapter 1	Live animals	All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained	
Chapter 2	Meat and edible meat offal	Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained	
Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates	Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained	
0403	Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	Manufacture in which: - all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained, - all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained	
ex 0502	Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair	Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair	
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage	Manufacture in which: - all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and - the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers	Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained	

(1)	(2)	(3) or (4)	
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons	Manufacture in which: - all the fruit and nuts used are wholly obtained, and - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product	
ex Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained	
0901	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion	Manufacture from materials of any heading	
0902	Tea, whether or not flavoured	Manufacture from materials of any heading	
ex 0910	Mixtures of spices	Manufacture from materials of any heading	
Chapter 10	Cereals	Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained	
ex Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:	Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained	
ex 1106	Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713	Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708	
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder	Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained	
1301	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products: - Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products - Other	Manufacture from non-modified mucilages and thickeners Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included	Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained	
ex Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
1501	Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503: - Fats from bones or waste - Other	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506 Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207	
1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 - Fats from bones or waste	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506	

(1)	(2)	(3) or	(4)
1504 ex 1505 1506 1507 to 1515 1516 1517	- Other Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified: - Solid fractions - Other Refined lanolin Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified: - Solid fractions - Other Vegetable oils and their fractions: - Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption - Solid fractions, except for that of jojoba oil - Other Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516	Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504 Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained Manufacture from crude wool grease of heading 1505 Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506 Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515 Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained Manufacture in which: - all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used Manufacture in which: - all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used	
Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	Manufacture: - from animals of Chapter 1, and/or - in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 17 ex 1701 1702	Sugars and sugar confectionery; except for: Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: - Chemically-pure maltose and fructose	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex 1703	- Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter - Other	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture in which all the materials used are originating Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product		
1704	Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa			
Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product		
1901	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: - Malt extract - Other	Manufacture from cereals of Chapter 10 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product		
1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared: - Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs - Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs	Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained Manufacture in which: - all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and - all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained		
1903	Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms	Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108		

(1)	(2)	(3) or	(4)
1904	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included	Manufacture: - from materials of any heading, except those of heading 1806, - in which all the cereals and flour (except durum wheat and <i>Zea mays</i> maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11	
ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:	Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained	
ex 2001	Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2004 and ex 2005	Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex 2008	- Nuts, not containing added sugar or spirits - Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn) - Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen	Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2009	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 21	Miscellaneous edible preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2101	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which all the chicory used is wholly obtained	

(1)	(2)	(3) or	(4)
2103 ex 2104 2106	Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard: - Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings - Mustard flour and meal and prepared mustard Soups and broths and preparations therefor Food preparations not elsewhere specified or included	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used Manufacture from materials of any heading Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 22 2202 2207 2208	Beverages, spirits and vinegar; except for: Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and - in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating Manufacture: - from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume Manufacture: - from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume	
ex Chapter 23 ex 2301 ex 2303 ex 2306	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for: Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained Manufacture in which all the maize used is wholly obtained Manufacture in which all the olives used are wholly obtained	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
2309	Preparations of a kind used in animal feeding	Manufacture in which: - all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and - all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained		
ex Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained		
2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating		
ex 2403	Smoking tobacco	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating		
ex Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 2504	Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground	Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite		
ex 2515	Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm		
ex 2516	Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm		
ex 2518	Calcined dolomite	Calcination of dolomite not calcined		
ex 2519	Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used		
ex 2520	Plasters specially prepared for dentistry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
ex 2524	Natural asbestos fibres	Manufacture from asbestos concentrate		
ex 2525 ex 2530	Mica powder Earth colours, calcined or powdered	Grinding of mica or mica waste Calcination or grinding of earth colours		
Chapter 26	Ores, slag and ash	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 2707	Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽⁹⁷⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
ex 2709	Crude oils obtained from bituminous minerals	Destructive distillation of bituminous materials		

(1)	(2)	(3)	or	(4)
2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽⁹⁸⁾ or		
2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons	Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽⁹⁹⁾ or		
2712	Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured	Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰⁰⁾ or		
2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials	Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰¹⁾ or		
2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks	Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰²⁾ or		
2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)	Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰³⁾ or		

⁹⁸ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

⁹⁹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

¹⁰⁰ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

¹⁰¹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

¹⁰² For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

¹⁰³ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2805	"Mischmetall"	Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2811	Sulphur trioxide	Manufacture from sulphur dioxide	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2833	Aluminium sulphate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2840	Sodium perborate	Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2852	Mercury compounds of saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Other mercury compounds of prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex Chapter 29	Organic chemicals; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2901	Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰⁴⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2902	Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰⁵⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2905	Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
2915	Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2932	- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives - Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
2933	Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
2934	Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2939	Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

104

For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

105

For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

(1)	(2)	(3)	or (4)
ex Chapter 30	Pharmaceutical products; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	
3002	Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products: - Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale - Other -- Human blood -- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses -- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins -- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins -- Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	
3003 and 3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006): - Obtained from amikacin of heading 2941	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex 3006	- Other - Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter - Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable: - cellular or made of plastics - made of fabrics - Appliances identifiable for ostomy use	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product The origin of the product in its original classification shall be retained Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product ⁽⁵⁾ Manufacture from (7): – natural fibres – man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or – chemical materials or textile pulp Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 31 ex 3105	Fertilizers; except for: Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for: - sodium nitrate - calcium cyanamide - potassium sulphate - magnesium potassium sulphate	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 32 ex 3201	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for: Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture from tanning extracts of vegetable origin	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
3205	Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes ⁽¹⁰⁶⁾	Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils	Manufacture from materials of any heading, including materials of a different "group" ⁽¹⁰⁷⁾ in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3403	Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁰⁸⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3404	Artificial waxes and prepared waxes: - With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except: - hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516, - fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and - materials of heading 3404 However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

¹⁰⁶ Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.

¹⁰⁷ A "group" is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.

¹⁰⁸ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: - Starch ethers and esters - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505 Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3507	Prepared enzymes not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 37	Photographic or cinematographic goods; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs: - Instant print film for colour photography, in packs - Other	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3704	Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex Chapter 38	Miscellaneous chemical products; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3801	- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes - Graphite in paste form, being a mixture of more than 30 % by weight of graphite with mineral oils	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
ex 3803	Refined tall oil	Refining of crude tall oil		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3805	Spirits of sulphate turpentine, purified	Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3806	Ester gums	Manufacture from resin acids		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3807	Wood pitch (wood tar pitch)	Distillation of wood tar		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products		
3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products		
3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products		
3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils: - Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		

(1)	(2)	(3) or	(4)
	- Other 3812 Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics 3813 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades 3814 Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers 3818 Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics 3819 Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals 3820 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids Ex 3821 Prepared culture media for maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells 3822 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials 3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols: - Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining - Industrial fatty alcohols 3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: - The following of this heading: -- Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products -- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters -- Sorbitol other than that of heading 2905	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823 Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
	-- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts -- Ion exchangers -- Getters for vacuum tubes -- Alkaline iron oxide for the purification of gas -- Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification -- Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters -- Fusel oil and Dippel's oil -- Mixtures of salts having different anions -- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3901 to 3915	Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below: - Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content - Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁰⁹⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product ⁽¹¹⁰⁾	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3907	- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) - Polyester	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product ⁽¹¹¹⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
3912	Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	

¹⁰⁹ In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

110 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

111 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
3916 to 3921	Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below: - Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked - Other: -- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content -- Other	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product ⁽¹¹²⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product ⁽¹¹³⁾		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3916 and ex 3917	Profile shapes and tubes	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3920	- Ionomer sheet or film - Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene	Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3921	Foils of plastic, metallised	Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron ⁽¹¹⁴⁾		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
3922 to 3926	Articles of plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
ex Chapter 40 ex 4001 4005 4012	Rubber and articles thereof, except for: Laminated slabs of crepe rubber for shoes Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Lamination of sheets of natural rubber Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		

¹¹² In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

¹¹³ In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

¹¹⁴ The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2 %.

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex 4017	- Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber - Other Articles of hard rubber	Retreading of used tyres Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012 Manufacture from hard rubber	
ex Chapter 41 ex 4102 4104 to 4106 4107, 4112 and 4113 ex 4114	Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for: Raw skins of sheep or lambs, without wool on Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114 Patent leather and patent laminated leather; metallised leather	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on Retanning of tanned leather Or Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113 Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 43 ex 4302 4303	Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for: Tanned or dressed furskins, assembled: - Plates, crosses and similar forms - Other Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302	
ex Chapter 44 ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 ex 4410 to ex 4413 ex 4415	Wood and articles of wood; wood charcoal; except for: Wood roughly squared Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: - Sanded or end-jointed - Beadings and mouldings Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down Planing, sanding or end-jointing Splicing, planing, sanding or end-jointing Sanding or end-jointing Beading or moulding Beading or moulding Manufacture from boards not cut to size	

(1)	(2)	(3) or (4)
ex 4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood	Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces
ex 4418	- Builders' joinery and carpentry of wood	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used
ex 4421	- Beadings and mouldings Match splints; wooden pegs or pins for footwear	Beading or moulding Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409
ex Chapter 45 4503	Cork and articles of cork; except for: Articles of natural cork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from cork of heading 4501
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex Chapter 48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex 4811	Paper and paperboard, ruled, lined or squared only	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47
4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47
4817	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
ex 4818	Toilet paper	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47
ex 4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
ex 4820	Letter pads	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
ex 4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47
ex Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911
4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:	

(1)	(2)	(3) or	(4)
	- Calendars of the "perpetual" type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard - Other	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911	
ex Chapter 50 ex 5003 5004 to ex 5006 5007	Silk; except for: Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed Silk yarn and yarn spun from silk waste Woven fabrics of silk or of silk waste: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Carding or combing of silk waste Manufacture from ⁽¹¹⁵⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials Manufacture from single yarn ⁽¹¹⁶⁾ Manufacture from ⁽¹¹⁷⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 51 5106 to 5110 5111 to 5113	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for: Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from ⁽¹¹⁸⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials Manufacture from single yarn ⁽¹¹⁹⁾ Manufacture from ⁽¹²⁰⁾ :	

¹¹⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹¹⁶ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹¹⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹¹⁸ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹¹⁹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁰ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3) or	(4)
		- coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 52 5204 to 5207 5208 to 5212	Cotton; except for: Yarn and thread of cotton Woven fabrics of cotton: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from ⁽¹²¹⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials Manufacture from single yarn ⁽¹²²⁾ Manufacture from ⁽¹²³⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 53 5306 to 5308	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for: Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from ⁽¹²⁴⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	

¹²¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ⁽¹²⁵⁾ Manufacture from ⁽¹²⁶⁾ : - coir yarn, - jute yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5401 to 5406	Yarn, monofilament and thread of man-made filaments	Manufacture from ⁽¹²⁷⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials		
5407 and 5408	Woven fabrics of man-made filament yarn: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ⁽¹²⁸⁾ Manufacture from ⁽¹²⁹⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5501 to 5507	Man-made staple fibres	Manufacture from chemical materials or textile pulp		

¹²⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁶ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁸ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹²⁹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
5508 to 5511	Yarn and sewing thread of man-made staple fibres	Manufacture from ⁽¹³⁰⁾ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials		
5512 to 5516	Woven fabrics of man-made staple fibres: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ⁽¹³¹⁾ Manufacture from ⁽¹³²⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
ex Chapter 56	Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:	Manufacture from ⁽¹³³⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials		
5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated: - Needleloom felt - Other	Manufacture from ⁽¹³⁴⁾ : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp However: - polypropylene filament of heading 5402, - polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or - polypropylene filament tow of heading 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture from ⁽¹³⁵⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres made from casein, or - chemical materials or textile pulp		

¹³⁰ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹³¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹³² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹³³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹³⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹³⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3) or	(4)
5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: - Rubber thread and cord, textile covered - Other	Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered Manufacture from ⁽¹³⁶⁾ : - natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal	Manufacture from ⁽¹³⁷⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn	Manufacture from ⁽¹³⁸⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings: - Of needleloom felt - Of other felt - Other	Manufacture from ⁽¹³⁹⁾ : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp However: - polypropylene filament of heading 5402, - polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or - polypropylene filament tow of heading 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Jute fabric may be used as a backing Manufacture from ⁽¹⁴⁰⁾ : - natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from ⁽¹⁴¹⁾ : - coir yarn or jute yarn, - synthetic or artificial filament yarn, - natural fibres, or - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning Jute fabric may be used as a backing	

136 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
137 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
138 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
139 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
140 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
141 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex Chapter 58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for: - Combined with rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ⁽¹⁴²⁾ Manufacture from ⁽¹⁴³⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5805	Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations	Manufacture from yarn		
5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon: - Containing not more than 90 % by weight of textile materials - Other	Manufacture from yarn		
5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902	Manufacture from chemical materials or textile pulp Manufacture from yarn or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape	Manufacture from yarn ⁽¹⁴⁴⁾		

¹⁴² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁴³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁴⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
5905	Textile wall coverings: - Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials - Other	Manufacture from yarn Manufacture from ⁽¹⁴⁵⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902: - Knitted or crocheted fabrics - Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90 % by weight of textile materials - Other	Manufacture from ⁽¹⁴⁶⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from chemical materials		
5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like	Manufacture from yarn Manufacture from yarn or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated: - Incandescent gas mantles, impregnated - Other	Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
5909 to 5911	Textile articles of a kind suitable for industrial use: - Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911	Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310		

145

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

146

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(1)	(2)	(3)	or (4)
	- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911 - Other	Manufacture from ⁽¹⁴⁷⁾ : - coir yarn, - the following materials: -- yarn of polytetrafluoroethylene ⁽¹⁴⁸⁾, -- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin, -- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of <i>m</i>-phenylenediamine and isophthalic acid, -- monofil of polytetrafluoroethylene ⁽¹⁴⁹⁾, -- yarn of synthetic textile fibres of poly(<i>p</i>-phenylene terephthalamide), -- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn ⁽¹⁵⁰⁾, -- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid, -- natural fibres, -- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or -- chemical materials or textile pulp Manufacture from ⁽¹⁵¹⁾ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	Manufacture from ⁽¹⁵²⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted: - Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form - Other	Manufacture from yarn ⁽¹⁵³⁾ ⁽¹⁵⁴⁾ Manufacture from ⁽¹⁵⁵⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
ex Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:	Manufacture from yarn ⁽¹⁵⁶⁾ ⁽¹⁵⁷⁾	

¹⁴⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory note 5

¹⁴⁸ The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

¹⁴⁹ The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

¹⁵⁰ The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

¹⁵¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁵² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁵³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁵⁴ See Introductory Note 6.

¹⁵⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁵⁶ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁵⁷ See Introductory Note 6.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211	Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered	Manufacture from yarn ⁽¹⁵⁸⁾ or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁵⁹⁾		
ex 6210 and ex 6216	Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester	Manufacture from yarn ⁽¹⁶⁰⁾ or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁶¹⁾		
6213 and 6214	Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: - Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾ or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁶⁴⁾		
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾ or Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product		
6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212: - Embroidered	Manufacture from yarn ⁽¹⁶⁷⁾ or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁶⁸⁾		
	- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester	Manufacture from yarn ⁽¹⁶⁹⁾ or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ⁽¹⁷⁰⁾		

¹⁵⁸ See Introductory Note 6.

¹⁵⁹ See Introductory Note 6.

¹⁶⁰ See Introductory Note 6.

¹⁶¹ See Introductory Note 6.

¹⁶² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁶³ See Introductory Note 6.

¹⁶⁴ See Introductory Note 6.

¹⁶⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁶⁶ See Introductory Note 6.

¹⁶⁷ See Introductory Note 6.

¹⁶⁸ See Introductory Note 6.

¹⁶⁹ See Introductory Note 6.

¹⁷⁰ See Introductory Note 6.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
	- Interlinings for collars and cuffs, cut out - Other	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture from yarn ⁽¹⁷¹⁾		
ex Chapter 63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for: Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
6301 to 6304	- Of felt, of nonwovens - Other: -- Embroidered -- Other	Manufacture from ⁽¹⁷²⁾ : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from unbleached single yarn ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾ or Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods	Manufacture from ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾ single yarn ⁽¹⁷⁷⁾ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp		
6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods: - Of nonwovens - Other	Manufacture from ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from unbleached single yarn ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾		
6307	Other made-up articles, including dress patterns	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
6308	Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set		

¹⁷¹ See Introductory Note 6.

¹⁷² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁷³ See Introductory Note 6.

¹⁷⁴ For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

¹⁷⁵ See Introductory Note 6.

¹⁷⁶ For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

¹⁷⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁷⁸ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁷⁹ See Introductory Note 6.

¹⁸⁰ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁸¹ See Introductory Note 6.

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406		
6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 65	Headgear and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
6505	Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres ⁽¹⁸²⁾		
Ex 6506	Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres ⁽¹⁸³⁾		
ex Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 6803	Articles of slate or of agglomerated slate	Manufacture from worked slate		
ex 6812	Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate	Manufacture from materials of any heading		
ex 6814	Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials	Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)		
Chapter 69	Ceramic products	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 70	Glass and glassware; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 7003, ex 7004 and ex 7005	Glass with a non-reflecting layer	Manufacture from materials of heading 7001		
7006	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials: - Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards ⁽¹⁸⁴⁾	Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006		

¹⁸² See Introductory Note 6.

¹⁸³ See Introductory Note 6.

¹⁸⁴ SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3) or	(4)
7007 7008 7009 7010 7013 ex 7019	- Other Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass Multiple-walled insulating units of glass Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018) Articles (other than yarn) of glass fibres	Manufacture from materials of heading 7001 Manufacture from materials of heading 7001 Manufacture from materials of heading 7001 Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product or Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from: - uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or - glass wool	
ex Chapter 71 ex 7101 ex 7102, ex 7103 and ex 7104 7106, 7108 and 7110 ex 7107, ex 7109 and ex 7111 7116 7117	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for: Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) Precious metals: - Unwrought - Semi-manufactured or in powder form Metals clad with precious metals, semi-manufactured Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) Imitation jewellery	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from unworked precious or semi-precious stones Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110 or Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 or Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals Manufacture from unwrought precious metals Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product or	

(1)	(2)	(3) or	(4)
		Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 72 7207 7208 to 7216 7217 ex 7218, 7219 to 7222 7223 ex 7224, 7225 to 7228 7229	Iron and steel; except for: Semi-finished products of iron or non-alloy steel Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel Wire of iron or non-alloy steel Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel Wire of stainless steel Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel Wire of other alloy steel	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205 Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206 Manufacture from semi-finished materials of heading 7207 Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218 Manufacture from semi-finished materials of heading 7218 Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224 Manufacture from semi-finished materials of heading 7224	
ex Chapter 73 ex 7301 7302 7304, 7305 and 7306 ex 7307 7308 ex 7315	Articles of iron or steel; except for: Sheet piling Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel Skid chain	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of heading 7206 Manufacture from materials of heading 7206 Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224 Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex Chapter 74	Copper and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
7403	Refined copper and copper alloys, unwrought: - Refined copper - Copper alloys and refined copper containing other elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper		
7404	Copper waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
7405	Master alloys of copper	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 75	Nickel and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
7501 to 7503	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex Chapter 76	Aluminium and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
7601	Unwrought aluminium	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product or Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium		
7602	Aluminium waste or scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 7616	Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
Chapter 77	Reserved for possible future use in the HS			

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex Chapter 78	Lead and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7801	Unwrought lead: - Refined lead - Other	Manufacture from "bullion" or "work" lead Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used	
7802	Lead waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 79	Zinc and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7901	Unwrought zinc	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used	
7902	Zinc waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 80	Tin and articles thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
8001	Unwrought tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used	
8002 and 8007	Tin waste and scrap; other articles of tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof: - Other base metals, wrought; articles thereof - Other	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set	
8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
ex 8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used		
8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used		
8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used		
ex Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		
ex 8302	Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product		
ex 8306	Statuettes and other ornaments, of base metal	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product		
ex Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 8401	Nuclear fuel elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product ⁽¹⁸⁵⁾		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8403 and ex 8404	Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
8406	Steam turbines and other vapour turbines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		

(1)	(2)	(3)	or	(4)
8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8412	Other engines and motors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
ex 8413	Rotary positive displacement pumps	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8414	Industrial fans, blowers and the like	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8415	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8419	Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefore	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
8425 to 8428	Lifting, handling, loading or unloading machinery	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers: - Road rollers - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 8431	Parts suitable for use solely or principally with road rollers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
Ex 8443	Printers, for office machines (for example automatic data processing machines, word-processing machines, etc.)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8444 to 8447	Machines of these headings for use in the textile industry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8448	Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3)	or (4)
8452	Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles: - Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor - Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, - the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and - the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8456 to 8466	Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8469 to 8472	Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
8482	Ball or roller bearings	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex 8486	- Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes - machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching - machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass - parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456, 8462 and 8464 - marking-out instruments which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof - moulds, injection or compression types - other lifting, handing, loading or unloading machinery - parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8428 -cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all non originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8502	Electric generating sets and rotary converters	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 8504	Power supply units for automatic data-processing machines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8517	Other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of headings 8443, 8525, 8527 or 8528	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8519	Sound recording or sound reproducing apparatus	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8523	- Unrecorded discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37; Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3) or	(4)
	- recorded discs, tapes solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37 - proximity cards and "smart cards" with two or more electronic integrated circuits - "smart cards" with one electronic integrated circuit	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product or The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8525	Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8528	- monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471 - other monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; Reception apparatus for television —, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and video projectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528: -Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus - Suitable for use solely or principally with monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471 -Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and -in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage exceeding 1000 V	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8536	- Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage not exceeding 1000 V - connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables -- of plastics -- of ceramics, of iron and steel -- of copper	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 8541	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex 8542	Electronic integrated circuits and microassemblies: - Monolithic integrated circuits	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product or The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
-	- multichips which are parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8545	Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8546	Electrical insulators of any material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
8548	Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
ex Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars: - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity: -- Not exceeding 50 cm ³ -- Exceeding 50 cm ³	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex 8712	- Other Bicycles without ball bearings	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8715	Baby carriages and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 8804	Rotocrafts	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
8805	Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
Chapter 89	Ships, boats and floating structures	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9004	Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex 9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product; and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 9014	Other navigational instruments and appliances	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:			

(1)	(2)	(3) or	(4)
	- Dentists' chairs incorporating dental appliances or dentists' spittoons - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:		
	- Parts and accessories - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

(1)	(2)	(3)	or	(4)
9029	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
ex Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		
9105	Other clocks	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9109	Clock movements, complete and assembled	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9111	Watch cases and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product		Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof			

(1)	(2)	(3) or	(4)
	- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 9401 and ex 9403	Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m ² or less	Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that: - the value of the cloth does not exceed 25 % of the ex-works price of the product, and - all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
9406	Prefabricated buildings	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
9503	Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 9506	Golf clubs and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used	
ex Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 9601 and ex 9602	Articles of animal, vegetable or mineral carving materials	Manufacture from "worked" carving materials of the same heading as the product	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
ex 9603	Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set		
9606	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
9608	Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used		
9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
ex 9613	Lighters with piezo-igniter	Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product		
ex 9614	Smoking pipes and pipe bowls	Manufacture from roughly-shaped blocks		
Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	Manufacture from materials of any heading, except that of the product		

*ANNEX III***SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1**

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m². It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1 No A 000.000		
	See notes overleaf before completing this form.		
	2. Certificate used in preferential trade between And (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details (Optional)	7. Remarks		
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾; Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)	
11. CUSTOMS ENDORSEMENT <i>Declaration certified</i> Export document ⁽²⁾ FormNo Of Customs office Issuing countryStamp Place and date (Signature)	12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date (Signature)		

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate

⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to	14. RESULT OF VERIFICATION
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested. (Place and date) Stamp (Signature)	Verification carried out shows that this certificate ⁽¹⁾ ☐ was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate. ☐ does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) (1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country .
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	No A 000.000		
	See notes overleaf before completing this form.		
	2. Application for a certificate to be used in preferential trade between and (Insert appropriate countries or groups of countries or territories)		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details (Optional)	7. Remarks		
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾ Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)	

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,
DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;
SPECIFY as follows the circumstances which have enable these goods to meet the above
conditions:

.....
.....
.....
.....
.....

SUBMIT the following supporting documents ⁽¹⁸⁶⁾:

.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....
 (Place and date)

.....
 (Signature)

¹⁸⁶For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

ANNEX IV

Text of the invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Version of Montenegro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carsinsko odoborenje br.. (1)) deklarirše da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvod su ...(2) preferencijalnog projekla.

Turkish Version

İşbu Belge (Gümrük Onay No⁽¹⁾) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin⁽²⁾tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

English Version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

.....⁽³⁾
(Place and date)

.....⁽⁴⁾
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)"

⁰ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

⁽²⁾ Origin of products to be indicated.

⁽³⁾ These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

- ⁽⁴⁾ In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

ANNEX V

Products excluded from the cumulation provided for in Article 3 and Article 4

CN-Code	Description
1704 90 99	Other sugar confectionery, not containing cocoa. Chocolate and other food preparations containing cocoa - cacao powder, containing added sugar or sweetening matter:
1806 10 30	- - containing 65% or more but less than 80% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806 10 90	- - containing 80% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806 20 95	- Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighting more than 2Kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 Kg -- Other --- Other
1901 90 99	Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included - other -- other (than malt extract) --- other
2101 12 98	Other preparations with a basis of coffee.
2101 20 98	Other preparations with a basis of tea or mate.
2106 90 98	Food preparations not elsewhere specified or included: - other (than protein concentrates and textured protein substances) -- other --- other
3302 10 29	Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages: -Of a kind used in the food or drink industries --Of the type used in the drink industries: ---Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage: ----Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5% ----Other: -----Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch -----Other

JOINT DECLARATION

The Parties shall make necessary amendments on Protocol II on rules of origin according to the Protocol 3 for the application of the provisions of the Stabilisation and Association Agreement between the Community and Montenegro

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore- Medjunarodni ugovori“.

SU-SK Broj 01-106/6

Podgorica, 15. jula 2009. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA
PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić